

TRIDESET I DRUGA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

MATERIJAL ZA TAČKU 2. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2013. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju



PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu radi
donošnja upućuje:

Nadzorni odbor

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Predsjednik


Mr. Enver Agić, dipl.ing.el.

Sarajevo, 29.05.2014. godine

Na osnovu člana 246. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07, 84/8, 63/10 i 75/13) i člana 57. tačka 4. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (pečišćeni tekst) broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, Trideset i druga Skupština društva, održana __.06.2014. godine, donosi:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju

Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2013. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2013. godinu.

Član 2.

Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2013. godinu uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD - /14 - 32/3.3.

Sarajevo, __.06.2014. godine

Predsjednik
Skupštine Društva



Sarajevo, 29.05.2014.

SKUPŠTINI DRUŠTVA

OBRAZLOŽENJE

prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo
za 2013.godinu

Na osnovu člana 269. stav 4. Zakona o privrednim društvima i člana 69. tačka 5. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Nadzorni odbor upućuje ovaj Izvještaj Skupštini Društva radi sagledavanja rezultata poslovanja za posmatrani period. Izvještaj o poslovanju je sačinjen na osnovu urađenih obrazaca (Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o novčanom toku) Računovodstvenih politika i drugih neophodnih dokumenata.

Na osnovu sagledavanja ostvarenog rezultata poslovanja u 2013. godini poslovanje JP Elektroprivreda BiH se odvijalo u uslovima povoljne hidrologije i ostvarenja rekordnog prihoda koji je premašio milijardu KM (tj.1.008,2 mil. KM) i dobit u iznosu od 37,0 mil. KM.

U 2013. godini ostvarena je rekordna proizvodnja električne energije (7.473,0 GWh) što ujedno predstavlja rekordnu proizvodnju još od 1990. godine ostvarenu iz pripadajućih proizvodnih jedinica. Ukupna proizvodnja električne energije u 2013. godini je povećana za 2,6% u odnosu na plan. (tj. proizvodnja hidroelektrana je povećana za 32,2%, dok je proizvodnja termoelektrana manja za 4,7 %), te zahvaljujući netarifnoj prodaji električne energije koja je bila veća od planske za 11,6% a za 42,8% veća od prodaje u prethodnoj godini, u ovom izvještajnom periodu ostvaren je zadovoljavajući finansijski rezultat.

Ostvareni ukupan prihod iznosi 1.008,2 mil. KM, a ostvareni troškovi i rashodi iznose 971,2 mil. KM, te dobit u ovom periodu iznosi 37,0 mil.KM.

Nadzorni odbor je 35. sjednici održanoj dana 27.02.2014. godine donio Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo. Po razmatranju revizorskog izvještaja od strane Nadzornog odbora, te po donošenju Izvještaja o radu Nadzornog odbora i Izvještaja Odbora za reviziju, stekli su se uvjeti da Nadzorni odbor, u skladu sa članom 269. tačka 4. Zakona o privrednim društvima i člana 69. tačka 5. Statuta, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, utvrdi prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2013. godinu i uz set navedenih izvještaja uputi Skupštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora
mr.scij. Enver Agić, dipl.ing.el.



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3060510000013961 - Hypo Alpe - Adria Bank d.d. Mostar
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektro distribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektro distribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektro distribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektro distribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektro distribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

PRIJEDLOG

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO
ZA 2013. GODINU**

Sarajevo, maj 2014. godine

S A D R Ź A J

1. UVOD	3
2. STATUTARNI ELEMENTI O DRUŠTVU	4
Ključni pokazatelji o Društvu	5
3. REALIZACIJA POSLOVNE POLITIKE I CILJEVA DRUŠTVA	6
4. REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA	13
5. REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA	15
5.1. Prihodi	16
5.2. Troškovi i rashodi	20
5.3. Naplata prihoda	23
5.4. Cijena koštanja proizvedene električne energije	24
6. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	25
6.1. Bilans stanja	25
6.2. Izvještaj o novčanim tokovima	30
6.3. Finansijski pokazatelji uspješnosti poslovanja	32
7. REALIZACIJA PLANA ULAGANJA	33
8. REALIZACIJA PLANA LJUDSKIH RESURSA	39
9. REZIME	42

1. UVOD

Izvještaj o ostvarenim rezultatima poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2013. godinu pripremljen je u cilju informisanja o najznačajnijim pokazateljima poslovanja prije svega o realizaciji elektroenergetskog bilansa, finansijskog plana poslovanja, plana ljudskih resursa i plana ulaganja, u odnosu na planirane veličine.

Generalno se može reći da je poslovanje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u 2013. godini bilo uspješnije od ranijih godina. Tome je doprinjela pogonska spremnost, upravljanje sistemom, dobra prodaja na ino tržištu, rekordna proizvodnja, povoljna hidrološka situacija i sl.

JP Elektroprivreda EP BiH d.d. - Sarajevo je i u ovoj 2013. godini nastavila sa ulaganjima u zavisna društva rudnike sa ciljem da se na dugi rok i pod povoljnim uslovima obezbjeđe isporuke uglja i domaće sirovine za proizvodnju električne energije u cilju pouzdanog i sigurnog snabdijevanja kupaca električnom energijom. Broj kupaca je u porastu ali je primjetno da domaća potrošnja stagnira što je posljedica nepovoljne privredne situacije i pada kupovne moći stanovništva.

I pored nepovoljnih uslova privređivanja u BiH i regiji, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je uspjela da ostvari rekordnu proizvodnju električne energije i uspješno provede niz mjera na povećanju efikasnosti u poslovanju u skladu sa zahtjevima i ciljevima odnosno poslovnom politikom i Statutom dioničkog društva i ostvari neto dobit od 37,0 mil. KM.

Prezentirane informacije u ovom Izvještaju mogu poslužiti za realno i objektivno sagledavanje rezultata poslovanja u protekloj godini, te za donošenje poslovnih odluka o poboljšanju ukupnih rezultata poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u narednom periodu, a sve u cilju dugoročno održive uspješnosti i razvoja kompanije u uslovima tržišne orijentacije i konkurencije, uz povećanje efikasnosti i uvažavanje međunarodnih standarda zaštite okoline.

2. STATUTARNI ELEMENTI O DRUŠTVU

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (u daljem tekstu EP BiH ili Društvo) je elektroprivredno društvo, koje obavlja djelatnosti: proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, snabdijevanje i trgovina električnom energijom.

EP BiH u svom sastavu ima osam podružnica i to:

„Hidroelektrane na Neretvi“, Jablanica,
„Termoelektrana Kakanj“, Kakanj,
„Termoelektrana Tuzla“, Tuzla,
„Elektrodistribucija Bihać“, Bihać,
„Elektrodistribucija Mostar“, Mostar,
„Elektrodistribucija Sarajevo“, Sarajevo,
„Elektrodistribucija Tuzla“, Tuzla,
„Elektrodistribucija Zenica“, Zenica.

Društvo zastupaju i predstavljaju Generalni direktor, izvršni direktori i direktori podružnica, u skladu sa Statutom i posebnim aktom Uprave Društva.

Organi Društva su:

Skupština;
Nadzorni odbor;
Uprava i
Odbor za reviziju.

Upravljanje Društvom, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom, vrši Uprava Društva koju čine:

Generalni direktor,
Izvršni direktor za proizvodnju,
Izvršni direktor za distribuciju,
Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
Izvršni direktor za ekonomske poslove,
Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove,
Izvršni direktor za kapitalne investicije.

Društvo ima Sekretara Društva čije su nadležnosti utvrđene zakonom i Statutom.

Direkcija Društva se organizuje u sjedištu Društva radi obavljanja zajedničkih funkcija za potrebe Društva kao cjeline, te za potrebe pojedinih elektroprivrednih djelatnosti i zavisnih društava.

Ključni pokazatelji o Društvu

Opis		31.12.2013	Plan 2013	31.12.2012
Dionički kapital	mrd.KM	2,237	2,237	2,237
Operativni prihod	mil.KM	972,7	973,9	888,0
Operativni rashod	mil.KM	767,7	804,5	739,2
EBITDA	mil.KM	205,0	169,4	148,8
Ukupan prihod	mil.KM	1.008,2	997,7	926,3
Prihod od prodaje el.energije	mil.KM	936,2	932,9	850,1
Ostali prihodi	mil.KM	72,0	64,8	76,2
Ukupni rashodi i troškovi	mil.KM	971,2	987,4	919,2
Amortizacija	mil.KM	159,8	165,4	153,1
Neto dobit	mil.KM	37,0	10,3	7,1
Opis		31.12.2013	plan	31.12.2012
Proizvodnja	GWh	7.473	7.286	6.509
Neto distribucija	GWh	3.980	4.101	3.934
Netarifna prodaja	GWh	2.786	2.496	1.951
Broj kupaca		724.607	720.016	715.411
Broj zaposlenih po svim kategorijama		4.928	4.899	4.943

3. REALIZACIJA POSLOVNE POLITIKE I CILJEVA DRUŠTVA

Osnovni faktori koji su uticali na poslovanje Društva u 2013. godini su:

- smanjena potražnja za električnom energijom u BiH i na regionalnom tržištu,
- povoljne hidrološke prilike imale su povoljnog uticaja na proizvodne troškove i na viškove električne energije,
- smanjeno učešće termoelektrana u ukupno proizvedenoj električnoj energiji je rezultiralo smanjenjem nabavke i potrošnje uglja,
- rast troškova vodoprivrednih naknada u odnosu na plan i prethodnu godinu zbog povećane proizvodnje hidroelektrana za 32,2 % odnosno 68,6 %,
- u potpunosti su zadovoljene potrebe tarifnih kupaca koje snabdijeva Društvo,
- na tržištu električne energije u potpunosti realizovani godišnji prodajni ugovori, ali i ostvarena značajna prodaja električne energije putem kratkoročne trgovine,
- realizovani godišnji ugovori i značajna prodaja električne energije kroz kratkoročne aranžmane,
- ukupna vrijednost ulaganja u rudnike sa 31.12.2013. godine iznose oko 120,0 mil. KM, a u procesu nabavke oko 70,0 mil. KM,
- intenzivirane aktivnosti na izgradnji novih proizvodnih objekata,
- djelimično realizirane aktivnosti na projektu prestrukturiranja EP BiH i modernizacije i prestrukturiranja rudnika.

I pored ograničavajućih okolnosti EP BiH je po prvi put ostvarila godišnji prihod u iznosu većem od 1 mlrd. KM i ostvarila neto dobit u iznosu od 37,0 mil. KM, te uspjela održati likvidnost i solventnost na zadovoljavajućem nivou.

Najznačajnije aktivnosti za EP BiH koje su obilježile 2013. godinu su:

U oblasti djelatnosti proizvodnje

- obnovljena Dozvola za rad-licenca za obavljanje elektroprivredne Djelatnosti proizvodnje električne energije na 10 godina br: 06-03-734/32/12 od dana 18.12.2012.godine. Svi uslovi Licence za Djelatnost proizvodnje električne energije se poštuju,
- svi uposlenici Djelatnosti proizvodnje se u potpunosti pridržavaju trenutno važećeg zakona kao i propisa iz oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,
- ukupno ostvarena proizvodnja električne energije iznosila je 7.473,0 GWh, što je za 2,6.% veća od planirane, a 14,8 % veća u odnosu na 2012. godinu,
- ostvarena proizvodnja u termoelektranama iznosila je 5.549,5 GWh, i 4,7%, je manja od planirane, odnosno 3,4% veća u odnosu na 2012. godinu,
- ostvarena proizvodnja u hidroelektranama iznosila je 1.923,5 GWh, i 32,2% je veća je od planirane, a 68,6 % je veća u odnosu na 2012. godinu,
- učešće hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji iznosilo je 26,0% (plan 20%), a smanjeno je učešće termoelektrana na 74% (plan 80%),
- ukupna ulaganja za 2013. godinu iznose 46,3.mil. KM.

Ostali ciljevi poslovne politike u vezi realizacije planiranih investicionih odluka nisu se realizovali zbog:

- ponavljanja pojedinih tenderskih postupaka usljed nedovoljnog broja prijavljenih ponuđača,
- dugotrajnih procesa obezbjeđivanja neophodnih dozvola i saglasnosti za realizaciju projekata.

U oblasti djelatnosti distribucije

- ostvareni nivo distributivnih gubitaka je u apsolutnom iznosu manji za 4,9% u odnosu na planirani po Elektroenergetskom bilansu za 2013. godinu,

- ostvareni su manji distributivni gubici (9,58%) u odnosu na planirani procenat po EE bilansu (9,76%) ili index ostvarenja 098,
- zadati ciljevi kvaliteta isporuke električne energije su u velikoj mjeri ispunjeni,
- plan održavanja je u velikoj mjeri ispunjen i na zadovoljavajućem nivou, osim u slučaju održavanja podzemnih vodova 35 kV, zatim nadzemnih i podzemnih vodova 10 i 20 kV i NN vodova (ED Mostar) i NN vodova (ED Sarajevo),
- prekidi u napajanju kupaca električnom energijom sa distributivnog sistema su znatno bolji od planiranih, a izuzetak je napajanje na dijelu sistema koji je u nadležnosti ED Mostara zbog oštećenja na mreži usljed vremenskih neprilika početkom godine,
- ukupna ulaganja za 2013 godinu iznose 64,0 mil. KM.

Poslovni ciljevi u 2013. godini nisu u potpunosti realizovani zbog problema sa ugovaranjem građevinskih radova, poništavanja i obnavljanja tenderskih postupaka radi žalbi ponuđača.

U oblasti djelatnosti snabdjevanja I i II reda i trgovine

- ostvaren je planirani prihod od prodaje električne energije u 100% iznosu, a za 10% veći nego u 2012. godini,
- u potpunosti su zadovoljene potrebe tarifnih i kvalifikovanih kupaca koje snabdjeva EP BiH u količini 4.428,2 GWh,
- realizovani su godišnji ugovori za prodaju električne energije na tržištu u količini od 1.489,2 GWh,
- realizovana je kratkoročna prodaja električne energije u količini od 1.090,7 GWh, prodaja električne energije po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i prodaja po osnovu sistema pomoćnih usluga,
- vršena je kontinuirana analiza tržišta za plasman električne energije na kratkoročnoj osnovi što je omogućilo značajan plasman kratkoročnih viškova električne energije i povećanje ukupne isporuke energije u odnosu na planirane količine za 43,3%, odnosno povećanje ukupnog prihoda u odnosu na planirani prihod od kratkoročne prodaje za 34,5%,
- vršena je kontinuirana analiza rizika i optimizacija proizvodno –ugovornog portfolia što je, uz dobru pogonsku spremnost, omogućilo uštedu od oko 60 GWh električne energije, odnosno za 52% manje troškove za nabavku električne energije od planiranih,
- realizovane su sve obaveze iz licenci i u potpunosti zadovoljeni uslovi iz licenci FERK-a i DERK-a u vezi sa snabdjevanjem električnom energijom drugog reda i međunarodnom trgovinom,
- ostvaren je stepen naplate od 99,1% (bez salda potraživanja iz ranijih godina), a 94,2 % (sa saldonom potraživanja iz ranijih godina) posmatrajući odnos fakturisanog i ukupno naplaćenog prihoda u tekućoj godini,
- realizovana je aktivnost uvođenja produženog radnog vremena najznačajnijih naplatnih mjesta do 18:00 sati u svim elektrodistributivnim podružnicama,
- u skladu sa pravnim i regulatornim okvirom tokom cijele godine djelatnost je obavljala i funkciju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

U oblasti ekonomskih poslova

- izvršena je revizija finansijskih izvještaja za 2012. godinu (od strane revizora i Ureda za reviziju institucija u FBiH),
- urađen je Elaborat o popisu imovine u EP BiH i set finansijskih izvještaja za 2012 godinu,
- urađena je dinamika Plana poslovanja za djelatnosti, podružnice i Direkciju i Operativni program Direkcije Društva (za prethodni planski period 2013-2015),

- urađen je Izvještaj o poslovanju JP EP BiH za 2012. godinu i Izvještaj o poslovanju za I polugodište 2013.,
- urađeni su kvartalni Izvještaji o poslovanju EP BiH za 2013. godinu,
- kontinuirano mjesečno izvještavanje podružnica i praćenje rezultata poslovanja za nivo EP BiH, od aprila 2013. sa rokom 25-tog u mjesecu,
- završeno je finansijsko izvještavanje FERK-a za 2012. godinu u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju,
- urađene su Smjernice za izradu Trogodišnjeg plana poslovanja 2014-2016. godine i izvršene su pripremne aktivnosti na izradi Nacrta Trogodišnjeg Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. za period 2014-2016.g.,
- izvršeni su finansijski poslovi u vezi servisiranja ugovorenih obaveza Društva i poslova platnog prometa,
- vođene su aktivnosti vezane za politiku upravljanja rizikom EP BiH sa osvrtom na disperziju i zaštitu boniteta,
- urađeno je Uputstvo o postupcima, zaduženjima i odgovornostima EP BiH u vezi sa promjenom Zakona o fiskalnim sistemima,
- urađene su finansijske aktivnosti na pripremnim radnjama u vezi realizacije bloka 7 u TE Tuzla, HE Vranduk, VE Podveležje,
- vođene su aktivnosti u finansijskom sektoru u vezi implementacije SAP-a i njegove primjene za obračun plata u Direkciji i podružnicama počev od 01.01.2013. godine,
- vršene su nabavke roba, radova i usluga na nivou EP BiH,
- utvrđen je oblik i sadržaj jedinstvene specifikacije planiranih godišnjih nabavki roba, radova i usluga za Direkciju i podružnice tj. utvrđen Plan nabavki nakon usvajanja Plana poslovanja za period 2013-2015 godina,
- vođene su aktivnosti na izradi krovnih dokumenta iz oblasti finansija, plana, računovodstva, nabavke (procedure SQ) kao i na davanju komentara na Zakon o električnoj energiji, nacrt Pravilnika za izdavanje dozvola, Zakon o privrednim društvima, Zakon o javnim preduzećima i sl.

U oblasti pravnih i kadrovskih poslova

- aktivnosti na zastupanju EP BiH u postupcima pred sudovima u BiH;
- aktivnosti na izradi i analizi normativnih akata, odnosno učešće u rješavanju zahtjeva zavisnih društava-rudnika uglja, kao i u pripremi akata zavisnih društava-rudnika uglja;
- registracija i poslovi registracije vezanih za poduzimanje aktivnosti izmjene lica ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje svih podružnica;
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine Društva u inostranstvu;
- aktivnosti na obnavljanju licenci za elektroprivredne djelatnosti i praćenje zahtjeva i uslova iz licenci DERK-a i FERK-a;
- aktivnosti na pripremi i realizaciji ugovora koji se zaključuju u Društvu i davanje mišljenja za primjenu Zakona o javnim nabavkama u postupcima javnih nabavki Društva;
- harmonizacija akata zavisnih društava sa aktima Vladajućeg društva, kao i priprema i izrada uputstava, odluka, smjernica i dr;
- implementacija organizacionih promjena u skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji Društva;
- implementacija HR SAP modula, obučavanje zaposlenika, on - line učenje;
- aktivnosti na utvrđivanju potreba Društva za dodjelom novih stipendija;
- aktivnosti na provođenju pismenih ponuda za sporazumni prestanak ugovora o radu uz isplatu podsticajnih otpremnina;
- zastupanje Društva u radnim sporovima i ostale aktivnosti.

U oblasti kapitalnih investicija

Realizovane aktivnosti su se odnosile na pripremu izgradnje hidroelektrana i pripremu izgradnje termoelektrana i to: na izradi investiciono tehničke dokumentacije, pribavljanju potrebnih dozvola i saglasnosti, ishodovanje načelnih odobrenja za građenje, vođenje postupaka za dodjelu koncesija, eksproprijaciji zemljišta, zatvaranju finansijske konstrukcije, angažovanje konsultanata, pripremi tenderske dokumentacije za izbor projektnog partnera, odabir izvođača radova i isporučilaca opreme.

- *Priprema izgradnje hidroelektrana*
 - HE Vranduk
 - HE Ustikolina
 - HE Una Kostela - Aneks
 - HE Janjići
 - HE Čaplje
 - HE Kruševo sa HE Zeleni Vir
 - HE Kovanići
 - HE Unac, HE Tegare i HE Kozluk
 - HE Vinac i HE Babino selo
 - Studija integralno upravljanje vodnim resursima u slivu rijeke Bosne
- *Priprema izgradnje termoelektrana*
 - Blok 7 – 450 MW u TE Tuzla
 - Blok 8 – 300 MW u TE Kakanj
 - Blok 1 – 300 MW energetskog kompleksa R i TE Bugojno

U oblasti razvoja

Realizovane aktivnosti se odnose na:

- pripreme aktivnosti za prestrukturiranje EP BiH – reorganizacija i transformacija EP BiH, koja će se izvršiti u skladu sa Zakonom o električnoj energiji (Službene novine FBiH broj 66/13)
- izrada Dugoročnog Plana razvoja EP BiH do 2030. i izrada Strategijskog plana EP BiH prema metodologiji *Balanced ScoreCard*,
- analiza i identifikacija poslovnih procesa za koje je moguć reinženjering, odnosno stvaranje pretpostavki za povećanje efektivnosti, efikasnosti i produktivnosti,
- ažurnost i poboljšanja Intranet/Internet WEB portala EP BiH. Kontinuirano poboljšanje ažurnosti i kvaliteta Intranet/Internet WEB portala EP BiH,
- studija „Analiza postojećeg stanja i mjera za unaprjeđenje postupaka identifikacije i lokalizacije gubitaka električne energije u elektrodistributivnim mrežama EP BiH“,
- studija „Analiza perspektive postojećeg mreže i postrojenja naponskog nivoa 35kV u EES EP sa aspekta dostizanja strateškog cilja - uvođenje direktne transformacije 110/20kV“ (studija je u završnoj fazi realizacije),
- studija „Konsolidacija i integracija IKT sistema EP BiH“ (izrada je u toku),
- kontinuirano praćenje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti zavisnih društava, a na osnovu ugovora o vođenju poslova zaključenog između JP EP BiH i zavisnih društava.

Pored gore navedenog realizovane su i sljedeće aktivnosti koje se odnose na oblast rudarstva:

- reorganizacija ZD rudnika uglja po jedinstvenoj metodologiji i konceptu (tri organizacione vertikale: Eksploatacija uglja, Investicije i održavanje i Potporne funkcije),
- usvajanje novih organizacija ZD rudnika uglja od strane nadležnih organa,
- u toku je razrada modela na nivou stručnih timova u sedam ZD rudnika uglja,
- nastavak aktivnosti na poboljšanju poslovanja rudnika uglja.

Realizacija okolinske politike i planova zaštite okoline odnosi se na:

- izbor najboljih raspoloživih tehnika (BAT) i tehnologija, te okolinski podobnih materijala,
- kogeneraciju, kogorijevanje i optimizacija proizvodnje električne i toplotne energije,
- korištenje obnovljivih izvora energije i efikasnije korištenje fosilnih goriva,
- povećanje energetske efikasnosti u proizvodnji, distribuciji i snabdjevanju,
- implementacija ekoloških zahtjeva u okviru istraživanja, projekata i inženjeringa,
- procjena rizika i mogućih incidentnih uticaja na okolinu, adekvatno upravljanje štetnim, opasnim i otpadnim materijalima i sl.

U oblasti općih poslova

U 2013 godini aktivnosti su se odnosile na:

- sanaciju i rekonstrukciju PTZ JP Elektroprivreda BiH,
- realizaciju projekta sistema upravljanja informacionom sigurnošću u skladu sa međunarodnim standardima ISO 27001:2005 i Politikom informacione sigurnosti JP EP BiH,
- certifikaciju i poboljšanje rada aplikacije „Sistema kvaliteta“(identifikacija korektivnih i preventivnih mjera i korekcija pokrenutih po zahtjevima ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007),
- periodične ljekarske preglede zaposlenika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada i opreme lične zaštite na radu i sredstava za rad, kao i provedeno djelimično ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklima u radnoj sredini u skladu sa zakonskom regulativom,
- realizaciju projekta ISMS prema zahtjevima standarda ISO 27001:2005 iz domena sektora za sigurnost i zaštitu i
- testiranje postojećeg plana o postupanju u vanrednim situacijama, te na osnovu toga nije potrebno donositi dokumente već u narednom periodu pokrenuti nabavke nedostajuće opreme za vanredne situacije i sl.

Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja

Društvo je u 2013. godini pratilo i u bitnom dijelu primjenilo sve preporuke utvrđene Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, broj SD-7863/12-25/3 od 20.04.2012. godine. U Kodeksu korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo uvažene su specifičnosti koje proizilaze iz činjenice da je Društvo javno preduzeće, na koje se primjenjuje i Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH.

U 2013. godini su završene planirane aktivnosti na rekonstrukciji web stranice Društva na kojoj je uspostavljen poseban segment "Odnosi sa investitorima" u kojem su blagovremeno objavljene sve informacije koje su predviđene Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 35/13).

U toku je izrada dodatnih procedura i uspostava mehanizama u postupanju sa povlaštenim informacijama (tačka 2.5. Kodeksa korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo).

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je dioničko društvo. Prema zadnjoj listi dioničara koju je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo tražila od Registra vrijednosnih papira, za potrebe održavanja Dvadeset i devete Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Društvo je na dan 27.08.2013. godine imalo 2632 dioničara. Na taj dan prvih deset dioničara su:

Redni broj	Dioničar	Broj dionica	Udio (%)
1.	Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije („drž.vla“)	27320009	90.0035
2.	ZIF „Big – Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo	647820	2.1342
3.	ZIF „Naprijed“ d.d. Sarajevo	223098	0.7350
4.	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	210300	0.6928
5.	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	181392	0.5976
6.	ZIF „prevent INVEST „, d.d. Sarajevo	177522	0.5848
7.	ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo	150704	0.4965
8.	Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina	137481	0.4529
9.	UniCredit bank d.d. Mostar	137206	0.4520
10.	ZIF „MI – GROUP“ d.d. Sarajevo	111542	0.3675

Društvo je u 2013. godini održalo tri zasjedanja Skupštine. Materijali za Skupštinu Društva su objavljivani na web stranici Društva, kao i donesene odluke na Skupštini. Sve informacije čija je objava predviđena važećim propisima, te informacije koje su u interesu dioničara su javno objavljene u dva dnevna lista i na web stranici Društva. Društvo je, u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“, broj 37/09), javno objavilo i dostavilo Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira i Komisiji za vrijednosne papire FBiH, godišnji i polugodišnji izvještaj o poslovanju. Početkom primjene Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 35/13), tj. od 01.07.2013. godine, izvještaji o događaju koji utiču na finansijsko poslovanje (sazivanje skupštine, promjena revizora) su objavljeni na web stranici Društva i na web stranici Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira (SASE).

Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova, kojeg je izabrala Skupština Društva na Dvadeset i drugoj Skupštini Društva, održanoj 26.08.2011. godine, na period od četiri godine od dana imenovanja, u slijedećem sastavu:

1. mr.sci. Enver Agić, dipl.ing. el,
2. mr.sci. Jakub Dinarević, dipl.ing.rudarstva,
3. dr.sci. Barhudin Šarić, dipl.ing.mašinstva,

4. mr.sci. Sanel Buljubašić, dipl.ing.mašinstva,
5. Selvedin Subašić, dipl.ing.el.,
6. Davorin Korać, dipl.oec.,
7. Fejsal Hrustanović, dipl.oec.

Šest članova Nadzornog odbora je imenovano na prijedlog većinskog vlasnika (državni kapital), a jedan član (Fejsal Hrustanović) je imenovan na prijedlog privatnog kapitala – malih dioničara.

Dana 31.01.2013. godine, Skupština Društva je prihvatila ostavku i razriješila člana Nadzornog odbora Sanela Buljubašića, zbog nespojivosti funkcije člana Nadzornog odbora sa funkcijom načelnika Općine Srebrenik na koju je imenovan izabran na lokalnim izborima u oktobru 2012. godine. Od 31.01.2013. godine, Nadzorni odbor radi u sastavu od šest članova. Skupštini Društva od ovlaštenih predlagača kandidata za člana Nadzornog odbora (dioničar ili grupa dioničara sva najmanje 5% dionica sa pravom glasa) nije dostavljen prijedlog za izbor sedmog člana Nadzornog odbora.

Ni jedan član Nadzornog odbora nije dioničar Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo i nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva i radi na osnovu Zakona o privrednim društvima, Zakona o javnim preduzećima, Statuta Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora. U toku 2013. godine održano je jedanaest redovnih sjednica i dvije vanredne sjednice Nadzornog odbora. Bliži opis aktivnosti Nadzornog odbora u 2013. godini je dat u Izvještaju o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu.

Uprava Društva se sastoji od sedam članova, koju je imenovao Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 01.09.2011. godine, na period od četiri godine, u slijedećem sastavu:

1. dr. Elvedin Grabovica, dipl.ecc. - Generalni direktor,
2. Senad Sarajlić, dipl.ing.rud. - Izvršni direktor za proizvodnju,
3. Admir Anđelića, dipl. ing. el. - Izvršni direktor za distribuciju,
4. mr.sci. Mirsad Šabanović, dipl.ing.el. - Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
5. Edin Mujagić, dipl.oec. - Izvršni direktor za ekonomske poslove,
6. Mensura Zuka, dipl.pravnik - Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove,
7. mr.sci. Amil Kamenica, dipl.ing.el. - Izvršni direktor za kapitalne investicije.

Članovi Uprave nisu dioničari Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo. Ni jedan član Uprave nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo. Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem i vodi poslove Društva saglasno pozitivnim propisima, Statutu Društva i Poslovniku o radu.

Odbor za reviziju se sastoji od tri člana, koje je, na prijedlog Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, imenovala Skupština Društva na Dvadesetpetom zasjedanju održanom dana 20.04.2012. godine, u slijedećem sastavu:

1. Sadija Sinanović, dipl.ecc. predsjednik,
2. dr. Mirsad Kikanović, dipl.ecc. član,
3. Suljo Kasapović, dipl.ecc.član.

Članovi Odbora za reviziju nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Saglasno obavezi iz Zakona o javnim preduzećima, Odbor za reviziju podnosi Nadzornom odboru mjesečne izvještaje o svom radu. Bliži opis aktivnosti Odbora za reviziju u 2013. godini je dat u Izvještaju o radu Odbora za reviziju za 2013. godinu.

4. REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA

Rad elektroenergetskog sistema EP BiH u 2013 godini karakterišu:

- proizvodnja električne energije veća od bilansom planirane za 2,6%, a za 14,8% veća od proizvodnje u 2012 godini; proizvodnja od 7.473,0 GWh ujedno predstavlja rekordnu proizvodnju još od 1990. godine ostvarenu iz pripadajućih proizvodnih jedinica;
- manja ukupna potrošnja električne energije od planirane za 3,5%, a za 1,6% veća od ukupne potrošnje u 2012. godini što je rezultat privrednih aktivnosti, tržišne recesije;
- povoljne hidrološke prilike (ostvareni dotoci vode hidroelektrana bili veći od planiranih za 39,4%, a za čak 72,9% veći od ostvarenih dotoka u hidrološki nepovoljnoj 2012. godini);
- ukupna nabavka uglja manja od bilansom planiranih količina za 11,2%, a za isti procenat (11,2%) također manja i od nabavke u 2012. godini;
- manja proizvodnja električne energije iz termoelektrana od planom predviđene za 4,7% ili za 275,7 GWh, a za 3,4% ili za 181,7 GWh veća od proizvodnje u 2012. godini;
- prodaja električne energije veća je od planirane za 11,6%, a za 42,8% veća od prodaje u 2012 godini;
- završeni radovi na kapitalnom remontu bloka 5 u TE Tuzla.

Ostvarena je ukupna proizvodnja električne energije u količini od 7.473,0 GWh, što je za 187,1 GWh ili za 2,6% više od planirane proizvodnje, a za 964,0 GWh ili za 14,8% više od proizvodnje u 2012. godini.



Proizvodnja (u GWh)	2009	2010	2011	2012	2013
HE	1.693	2.168	1.157	1.141	1.924
TE	5.234	5.013	6.138	5.368	5.549
Ukupno	6.927	7.181	7.295	6.509	7.473

Hidroelektrane (Jablanica, Grabovica, Salakovac i distributivne hidroelektrane) su proizvele 1.923,5 GWh, što je za 468,2 GWh ili za 32,2% više od plana, a za 68,6% više od ostvarene proizvodnje u 2012 godini.

Ovako velika proizvodnja hidroelektrana rezultat je povoljnih hidroloških prilika tokom jedanaest mjeseci 2013. godine. Termoelektrane Tuzla i Kakanj ostvarile su proizvodnju od 5.549,5 GWh, što je za 4,7% manje od plana, a za 3,4% više u odnosu na proizvodnju TE u 2012. godini.

Na osnovu ostvarene ukupne proizvodnje u 2013 godini 74% se odnosi na proizvodnju termoelektrana dok se 26% odnosi na proizvodnju hidroelektrana.

PROIZVODNJA odnos (%)		2013	Plan 2013	2012	2011
hidroenergija		26	20	18	16
termoenergija		74	80	82	84

Ukupna potrošnja električne energije obuhvata bruto distributivnu potrošnju, potrošnju direktnih potrošača i prenosne gubitke. U 2013. godini, ukupna potrošnja električne energije ostvarena je u količini od 4.979,6 GWh, što je za 178,3 GWh ili za 3,5% manje od Plana, ali za 79,2 GWh ili za 1,6% više nego u 2012. godini. Bruto distributivna potrošnja iznosi 4.401,5 GWh, potrošnja direktnih potrošača 448,2 GWh i gubici na mreži prenosa u količini od 129,9 GWh.

REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA ZA PERIOD I-XII 2013. GODINE

JP Elektroprivreda BiH	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	u odnosu na Plan 2013	u odnosu na 2012
	2013	2013	2012	promjena	promjena
	GWh	GWh	GWh	%	%
1. PROIZVODNJA	7.473,0	7.285,9	6.509,0	2,6	14,8
Hidroelektrane	1.923,5	1.455,3	1.141,1	32,2	68,6
- HE na Neretvi	1.854,4	1.387,9	1.086,6	33,6	70,7
- male HE	69,1	67,4	54,5	2,5	26,8
Vjetroelektrane	0,0	5,4	0,0	-	-
Termoelektrane	5.549,5	5.825,2	5.367,8	-4,7	3,4
- TE Tuzla	3.289,3	3.439,1	2.880,6	-4,4	14,2
- TE Kakanj	2.260,2	2.386,1	2.487,2	-5,3	-9,1
2. PRIJEM (kupovina, razmjena)	323,5	376,5	354,9	-14,1	-8,8
3. RASPOLOŽIVO (1+2)	7.796,5	7.662,4	6.863,9	1,8	13,6
4. POTROŠNJA	4.979,6	5.157,9	4.900,4	-3,5	1,6
Bruto distributivna potrošnja	4.401,5	4.544,0	4.340,3	-3,1	1,4
Direktni potrošači	448,2	482,3	446,2	-7,1	0,4
Prenosni gubici	129,9	131,7	113,9	-1,4	14,1
5. PRODAJA, razmjena, korekcija	2.816,9	2.504,4	1.963,5	12,5	43,5
6. UKUPNE POTREBE (4+5)	7.796,5	7.662,4	6.863,9	1,8	13,6

5. REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA

REZULTAT POSLOVANJA JP ELEKTROPRIVREDA BIH U 2013 GODINI					
BILANS USPJEHA		plan		index	index
u hiljadama KM		2013	2013	2012	13/pl
		1	2	3	1/2
					1/3
1	Prihodi od prod.el. energije i pom.usluga	936.171	932.948	850.099	100,3
	-prihod od prodaje tarifnim kupcima EP BiH	567.524	576.997	556.734	98,4
	- prihod od prodaje kupcima po osnovu UJS*	83.273	90.046	84.872	92,5
	-prihod od prodaje drugim u BiH	170.902	100.229	180.386	170,5
	-prihod od izvoza električne energije	109.453	161.557	22.772	67,7
	-prihod od prodaje rezerve snage i usluga	5.019	4.120	5.336	121,8
2	Prihod od prod.tehn.pare i topl. en. i nus proizvoda	14.771	16.938	14.326	87,2
	-prihod od tehnološke pare	3.494	3.352	3.460	104,2
	-prihod od toplotne energije	9.498	12.085	9.306	78,6
	-prihod od prodaje ostalih spor. i nus proiz.	1780	1.501	1560	118,6
3	Prihodi od prodaje materijala i usluga	21.747	24.006	23.608	90,6
4	Prihod od finansiranja	16.247	10.999	18.217	147,7
5	Ostali prihodi	19.288	12.829	20.031	150,3
	UKUPNO PRIHODI (1 do 5)	1.008.223	997.719	926.281	101,1
6	Materijal za proizvodnju el. energije	368.898	383.203	354.397	96,3
7	Materijal za održavanje	15.553	20.347	17.125	76,4
8	Ostali troškovi materijala	7.020	6.875	6.316	102,1
9	Troškovi prevoza uglja	25.339	26.553	25.128	95,4
10	Usluge održavanja	16.704	21.319	15.308	78,4
11	Sistemske studije	44	1188	214	3,7
12	Premije osiguranja	4.650	4.408	4.780	105,5
13	Drugi troškovi usluga	6.095	7.637	4.708	79,8
14	Troškovi amortizacije	159.843	165.358	153.079	96,7
15	Troškovi prenosa el.energije	45.263	47.272	46.686	95,7
16	Plate i naknade plata	157.459	158.454	158.114	99,4
17	Drugi troškovi rada	29.213	28.587	25.203	102,2
18	Vodoprivredne naknade	23.151	18.061	14.702	128,2
19	Dažbine za zemljište i ostalo	17.165	17.591	16.950	97,6
20	Drugi troškovi poslovanja	7.368	8.957	6.960	82,3
21	Finansijski troškovi i rashodi	5.283	4.177	5.140	126,5
22	Drugi rashodi	68.958	59.062	58.051	116,8
23	Troškovi rezervisanja	13.174	8.345	6.334	157,9
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI (6 do 23)	971.179	987.396	919.193	98,4
	NETO DOBIT	37.044	10.324	7.087	358,8

*obuhvata kupce na 110 kV i 35 kV naponu kojima se električna energija prodaje po osnovu vršenja usluge javnog snabdjevača

5.1. Prihodi

Ukupno ostvareni prihod EP BiH u 2013. godini iznosi 1.008,2 mil. KM i veći je od planiranog za 10,5 mil. KM ili 1,1%. U odnosu na 2012. godinu, ukupni prihodi su veći za 81,9 mil. KM ili za 8,8%.

5.1.1 Prihod od prodaje električne energije i pomoćnih usluga

Ovi prihodi su ostvareni u iznosu od 936,2 mil. KM, i odnose se na prihod od prodaje električne energije krajnjim kupcima (tarifnim i kvalifikovanim-UJS) koji je ostvaren ispod planiranog nivoa (2,4%) i prihod od tržišne prodaje (u BiH i izvoz), koji je veći od planiranog za 7,1%. Prihod od prodaje električne energije i pomoćnih usluga (prihod od zakupljenog kapaciteta za prodaju rezerve snage po osnovu sekundarne regulacije i tercijarne rezerve) je dominantan u ukupnoj strukturi prihoda obzirom da se na isti odnosi 92,9% ostvarenih prihoda Društva u 2013. godini.

Kod klasifikacije prihoda uvažena je činjenica da su kupci na 110 kV i 35 kV naponu promijenili svoj status (kupci na 110 kV od juna 2012. a kupci na 35 kV od januara 2013.) tj. da su postali kvalifikovani kupci kojima se pruža usluga javnog snabdjevača kod prodaje električne energije, uz napomenu da i kod ove prodaje cijenu reguliše FERK.

Struktura prihoda od prodaje električne energije sa količinama, prihodom, prosječnim cijenama i učešćem u prihodu data je u tabeli **Struktura prodaje električne energije**.

5.1.1.1 Prihod od prodaje električne energije tarifnim kupcima

Ovu vrstu prihoda čine prihod od redovne prodaje tarifnim kupcima u iznosu od 560,0 mil. KM, prihod od nefakturisane električne energije u iznosu 5,9 mil. KM, prihod od neovlaštene i neregistrovane potrošnje u iznosu 1,6 mil. KM, što u zbiru daje iznos od 567,5 mil. KM.

Prihod po osnovu redovne prodaje tarifnim kupcima iznosi 560,0 mil. KM i čine ga prihodi od:

- prodaje kupcima na 10 kV naponu u iznosu 112,0 mil. KM
- prodaje kategoriji *Domaćinstva* u iznosu 288,3 mil. KM
- prodaje kategoriji *Ostali kupci na 0,4 kV naponu* u iznosu 147,2 mil. KM
- prodaje kategoriji *Javna rasvjeta* u iznosu 12,5 mil. KM

U odnosu na Plan, **prihodi od redovne prodaje električne energije tarifnim kupcima** manji su za 15,9 mil. KM ili za 2,8%, jer su prodane količine manje od planskih za 2,6% dok je prosječna prodajna cijena (15,31 F/kWh) približna planiranoj. U odnosu na 2012. godinu ova grupa prihoda bilježi rast od 10,3 mil. KM. Ekonomska situacija u državi i klimatske prilike uticali su da se ne ostvari planirano povećanje potrošnje u odnosu na realizaciju iz ranijih godina.

Prihod od neovlaštene i neregistrovane potrošnje iznosi 1,6 mil. KM i više nego dvostruko je veći od planiranog. Najveći udio (61,7%) u neovlaštenoj potrošnji ima kategorija *Domaćinstva*, kod koje je ostvaren prihod od 1,0 mil. KM. Posmatrano po podružnicama, ubjedljivo najveći prihod po ovom osnovu ostvaren je u ED Sarajevo (0,86 mil. KM).

5.1.1.2 Prihod od prodaje električne energije kvalifikovanim kupcima po osnovu UJS

Ovaj segment prihoda odnosi se na kvalifikovane kupce na 110 kV naponu i 35 kV naponu kojima se električna energija isporučuje obavljanjem usluge javnog snabdjevača (UJS), gdje tarifne stavove posebnim odlukama i metodologijom utvrđuje FERK. Realizacija ovog prihoda u 2013. godini je iznosila 83,3 mil. KM, a struktura je bila sljedeća:

- prihod od prodaje kupcima na 110 kV naponu u iznosu 47,9 mil. KM
- prihod od prodaje kupcima na 35 kV naponu u iznosu 35,4 mil. KM

Prihod od prodaje električne energije kupcima 110 kV naponu (tzv. *Direktni kupci* na 110 kV naponu) iznosi 47,9 mil. KM i manji je od planiranog za 0,3 mil. KM ili za 0,6%. Potrošnja ovih kupaca iznosila je

448,2 GWh (planirano 482,3 GWh) uz prosječnu cijenu od 10,68 F/kWh (planska prosječna 9,99 F/kWh). U odnosu na 2012. godinu, prihod je veći za 9,4 % i to pretežno zbog porasta prosječne prodajne cijene za 10,2% dok je prodana količina povećana za 0,5%. Najveći udio u potrošnji i prihodu iz ove kategorije kupaca (5 kompanija koje preuzimaju električnu energiju na 110 kV naponu sa prenosne mreže) odnosi se na kompaniju "Arcelor Mittal", Zenica, koja u ovoj kategoriji učestvuje sa 80% u potrošenoj količini i 79% u fakturisanom prihodu.

Prihod od prodaje el. energije kupcima na 35 kV naponu iznosi 35,4 mil. KM i manji je od planiranog za 6,5 mil. KM ili 15,5%. Pri tome je potrošnja bila manja od planirane za 8,9%, dok je prosječna prodajna cijena niža od planske za 7,3%. Potrošnja i prosječna cijena su smanjene i u odnosu na 2012. godinu, pa je i prihod u odnosu na tu godinu manji za 13,9%.

Iznosi, učešća i pokazatelji posmatrano po distributivnim podružnicama, a vezano za ostvarenje prihoda od tarifnih i kvalifikovanih kupaca na distributivnoj mreži (kvalifikovani kupci na 35 kV + tarifni kupci na 10 i 0,4 kV naponu) daju se u sljedećoj tabeli:

	<i>ED Bihać</i>	<i>ED Mostar</i>	<i>ED Sarajevo</i>	<i>ED Tuzla</i>	<i>ED Zenica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>Iznos prihoda (mil. KM)</i>	65,70	30,62	193,10	157,08	148,98	595,48
<i>Učešće u prihodima (%)</i>	11,0	5,1	32,4	26,4	25,1	100,0
<i>Neto distrib. potrošnja (GWh)</i>	426,3	196,9	1.278,8	1.081,3	987,5	3.970,9
<i>Prosječna cijena (F/kWh)</i>	15,41	15,55	15,10	14,53	15,09	15,00

5.1.1.3 Prihod od prodaje električne energije na tržištu

Društvo je tokom 2013. godine ostvarilo ukupno 280,4 miliona KM (prodato 2.785,8 GWh) prihoda po osnovu prodaje električne energije na tržištu električne energije (u BiH i izvoz) od čega:

- tržišna prodaja električne energije u BiH iznosi 150,5 mil. KM
- prodaja energije po osnovu ugovora o tehničkoj saradnji sa drugim elektroprivredama je 20,4 mil. KM
- prodaja električne energije kupcima van BiH (izvoz) iznosi 109,5 mil. KM

Ovaj prihod je veći za 18,6 miliona KM ili za 7,1% u odnosu na Plan, dok je u odnosu na 2012. godinu veći za čak 38,0%.

Prihod od prodaje električne energije na tržištu u BiH ostvaren je u iznosu od 150,5 mil.KM i to sa sljedećom strukturom:

- kratkoročna prodaja84,9 mil.KM
- dugoročna prodaja63,6 mil.KM
- energija u vezi pomoćnih usluga u BiH.....2,0 mil.KM

Prihod od prodaje električne energije po osnovu UTS (ugovori o tehničkoj saradnji zaključeni sa EP HZ HB i ERS, odnosi se na isporuke na međugraničnim područjima) ostvaren je u iznosu od 20,4 mil.KM (od čega EP HZHB 17,4 mil. KM i ERS 3,0 mil. KM). Isporučena je električna energija u količini od 188,0 GWh uz prosječnu cijenu od 10,83 F/kWh. U odnosu na Plan, ovaj prihod je veći za 2,6%, a u odnosu 2012 godinu je povećan za 4,0%.

Prihod od izvoza električne energije ostvaren je u iznosu od 109,5 mil. KM sa sljedećom strukturom:

- kratkoročna prodaja12,4 mil.KM
- dugoročna prodaja97,1 mil.KM

Ukupan izvoz električne energije (prodaja kupcima sa sjedištem van BiH) ostvaren je kroz:

- kratkoročnu prodaju u količini od 132,3 GWh uz prosječnu cijenu od 9,33 F/kWh (47,7 Eura/MWh)
- dugoročnu prodaju u količini od 868,7 GWh uz prosječnu cijenu 11,18 F/kWh (57,2 Eura/MWh)

U narednoj tabeli prikazana je **Struktura prodaje električne energije** za izvještajni period uz uporedbu sa Planom i ostvarenjem u 2012. godini, te procentom udjela u prihodu od prodaje električne energije.

STRUKTURA PRODAJE	2013				Plan 2013				2012			
	Energija	Cijena	Prihod	udio	Energija	Cijena	Prihod	udio	Energija	Cijena	Prihod	udio
	GWh	F/kWh	mil. KM	%	GWh	F/kWh	mil. KM	%	GWh	F/kWh	mil. KM	%
<u>Kvalifikovani kupci (UJS)</u>												
-110 kV (UJS)	448,2	10,68	47,9	5%	482,3	9,99	48,2	5%	446,2	9,81	43,8	5%
Distributivni kupci												
35 kV (UJS)	313,3	11,3	35,4	4%	343,8	12,18	41,9	5%	341,5	12,03	41,1	5%
10 kV	749,7	14,94	112,0	12%	725,0	14,97	108,5	12%	689	14,90	102,7	12%
domaćinstva	2.060,7	13,99	288,3	31%	2.127,6	13,95	296,8	32%	2.047,1	14,00	286,6	34%
ostali 0,4	770,6	19,11	147,2	16%	824,0	19,11	157,4	17%	775,5	19,08	148,0	18%
Javna rasvjeta	76,6	16,32	12,5	1%	80,3	16,32	13,1	1%	76,4	16,32	12,5	1%
UK. Distrib. kupci*	3.970,9	15,00	595,5	65%	4.100,7	15,07	617,8	67%	3.929,5	15,03	590,8	71%
UK. Distributivni +UJS*	4.419,1	14,56	643,4	70%	4.582,9	14,53	665,9	72%	4.375,7	14,50	634,6	76%
<u>Tržišna prodaja</u>												
Netarifni kupci u BiH	1.578,8	9,41	148,5	12%	825,7	9,73	80,4	9%	1.513,80	10,30	155,9	19%
Izvoz el.energije	1.000,9	10,94	109,5	16%	1.481,0	10,91	161,6	17%	199,2	11,43	22,8	3%
Prihod po osn. UTS	187,9	10,83	20,4	2%	189,1	10,50	19,8	2%	189,1	10,39	19,6	2%
Energ. - pom.usluge	18,2	10,99	2,0	0%	-	-	-	0%	49,0	9,95	4,9	1%
UK.netarifna prodaja	2.785,8	10,06	280,4	30%	2.495,8	10,49	261,8	28%	1.951,1	10,41	203,3	24%
Ukupno prodaja električne energije*	7.204,9	12,82	923,8	100,0	7.078,7	13,11	927,7	100,0	6.326,8	13,24	837,8	100,0

* i nisu obuhvaćeni prihodi po osnovu neovlaštene i neregistrovane potrošnje i prihodi iz obnovljivih izvora električne energije

5.1.1.4 Prihod od pomoćnih usluga

Prihod od pomoćnih usluga ostvaren je u iznosu 5,0 mil.KM što je za 21,8% više od planiranog iznosa, a u nivou ostvarenja iz 2012. godine. Analitički posmatrano, ovaj dio prihoda čine:

- prihod od zakupljenog kapaciteta od prodaje rezerve snage na tržištu u iznosu 0,5 mil. KM
- prihod na ime pomoćnih usluga u BiH od 4,5 mil. KM

Prihod na ime pomoćnih usluga u BiH čine sljedeće pomoćne usluge:

- kapacitet za sekundarnu regulaciju 1,4 mil. KM
- kapacitet za tercijarnu rezervu 2,5 mil. KM
- prihod po osnovu prekomjerne reaktivne energije 0,6 mil. KM

5.1.2 Prihod od prodaje tehnološke pare, toplotne energije i nus proizvoda

Ovi prihodi su ostvareni u iznosu 14,8 mil. KM obuhvataju prihod po osnovu:

- prodaje tehnološke pare u iznosu od 3,5 mil.KM;
- prodaje toplotne energije (para za grijanje) u iznosu od 9,5 mil.KM;
- prodaje sporednih proizvoda i nus proizvoda u iznosu od 1,8 mil.KM.

Navedeni prihodi su manji za 2,2 mil. KM ili za 12,8% u odnosu na Plan zbog manje isporuke ovih energenata u odnosu na planiranu dinamiku, a blizu su iznosu ostvarenom u 2012.godini.

5.1.3 Prihodi od prodaje materijala i usluga

Prihodi od prodaje materijala i usluga iznose 21,7 mil. KM i ostvareni su ispod Plana za 2,3 mil. KM (ili za 9,4%.) Najveći dio ovih prihoda čine prihodi od naknada za priključenje potrošača na elektroenergetski sistem EP BiH, dok ostatak čine prihodi od raznih ostalih usluga (izdavanje elektroenergetskih saglasnosti i razne druge usluge shodno Općim uslovima za isporuku električne energije), prihodi od restorana u proizvodnim podružnicama i prihodi od zakupnina i sl.

5.1.4 Prihod od finansiranja

Prihod od finansiranja za izvještajni period iznosi 16,2 mil. KM. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na prihode po osnovu deponovanih (*a vista*) i oročenih sredstava kod poslovnih banaka koji iznose 6,5 mil. KM. Značajni prihodi ostvareni su i po osnovu zateznih kamata (3,4 mil. KM) i po osnovu pozitivnih kursnih razlika (5,5 mil. KM).

5.1.5 Ostali prihodi

Ostali prihodi za 2013. godinu iznose 19,3 mil. KM, čime je plan nadmašen za 6,5 mil. KM ili za 50,3%. Najznačajnije vrste prihoda na ovoj stavci su sljedeće:

- prihodi od donacija (amortizacija doniranih sredstava i dr. donacije) 8,3 mil. KM;
- prihodi od prodatog otpadnog materijala i materijala sa demontiranih stalnih sredstava 2,3 mil. KM
- naplaćena prethodno otpisana potraživanja (po svim osnovama) u iznosu 3,6 mil. KM;
- prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja sudski sporovi 1,3 mil. KM
- prihodi iz ranijih godina i prihodi od naplate šteta od osiguravajućih društava u iznosu od 1,7 mil. KM;
- prihodi od penala, viškovi i drugi prihodi 2,1 mil. KM.

5.2. Troškovi i rashodi

Ukupno ostvareni troškovi i rashodi za 2013. godinu iznose 971,2 mil. KM što je manje od planiranih za 16,2 mil. KM ili za 1,6%. U odnosu na 2012. godinu, troškovi i rashodi povećani su za 52,0 mil. KM ili 5,7% zbog uvećanih ostalih troškova materijala, usluga održavanja, drugih troškova usluga, troškova amortizacije, drugih troškova rada, vodoprivrednih naknada, dažbina, drugih troškova poslovanja, drugih rashoda i troškova rezervisanja.

5.2.1 Troškovi materijala za proizvodnju sa prevozom uglja

Troškovi materijala za proizvodnju električne energije iznose 368,9 mil. KM, prevoz uglja iznosi 25,3 mil. KM i čine 40,6% ukupnih troškova i rashoda, a ovi troškovi po termoelektranama se daju u sljedećem pregledu:

Troškovi i proizvodnja (po stavkama i termoelektranama)	Ostv 2013	Plan 2013	Ostv 2012	index 13/plan	index 13/12
Materijal za proizvodnju TE Kakanj (mil. KM)	148,6	153,8	160,8	96,6	92,4
Prevoz uglja TE Kakanj (mil. KM)	5,2	6,3	7,2	82,5	72,2
Proizvodnja el. energije TE Kakanj (GWh)	2.260,2	2.386,1	2.487,2	94,7	90,9
Proizvodnja topl. energ. TE Kakanj (GWh)	17,6	19,8	21,9	88,9	80,4
Materijal za proizvodnju TE Tuzla (mil. KM)	220,3	229,4	193,6	96,0	113,8
Prevoz uglja TE Tuzla (mil. KM)	20,1	20,2	17,9	99,5	112,3
Proizvodnja el. energije TE Tuzla (GWh)	3.289,3	3.439,1	2.880,6	95,6	114,2
Proizv. tehn.pare i topl. energ. TE Tuzla (GWh)	114,2	136,6	112,9	83,6	101,2

Troškovi materijala za proizvodnju ostvareni su u iznosu od 368,9 mil. KM, od čega ovi troškovi u TE Tuzla iznose 220,3 mil. KM (manje od Plana za 4,0%) i 148,6 mil. KM u TE Kakanj (ispod Plana za 3,4%).

Ovi troškovi obuhvataju troškove varijabilnog karaktera i to troškove uglja za proizvodnju električne energije, troškove uglja za proizvodnju tehnološke pare i pare za grijanje, troškove analize uglja, hemikalija i industrijske vode, troškove goriva i maziva za potpalu i podršku vatre, kao i rad buldozera, kalo i rastur uglja. i isti su u korelaciji sa ostvarenom proizvodnjom električne energije i sporednih proizvoda.

Troškovi materijala za proizvodnju su manji od planiranih za 14,3 mil. KM ili 3,7% jer je i proizvodnja električne energije u termoelektranama bila manja od planirane za 4,7%. Ukupni specifični utrošak topline iznosio je 12.131 kJ/kWh i bio veći od planiranog za 2,9%. U TE Tuzla specifični utrošak je iznosio 12.051 kJ/kWh što je više od Plana za 0,8%, dok je u TE Kakanj iznosio 12.249 kJ/kWh što je 6,1% više od Plana.

Ostvareni *Troškovi prevoza uglja* iznose 25,3 mil. KM i manji su od Plana za 1,2 mil. KM ili za 4,6 %.

Zalihe uglja na depoiima termoelektranana na kraju 2013. godine iznosile su 447.986. tona, što je manje od bilansom planiranih količina za 300.014 tona (u TE Tuzla za 285.859 tona manje, a u TE Kakanj za 14.155 tona manje u odnosu na Plan).

Ukupna nabavka uglja u 2013. godini iznosila je 5.536.438 tona uglja što je manje od bilansom planiranih količina za 695.562 tona ili za 11,2%.

Od ukupne vrijednosti zaliha na nivou EP BiH, vrijednost zaliha uglja iznosi 28,8 mil. KM, a pojedinačno po termoelektranama: i to u TE Kakanj 15,3 mil KM, a u TE Tuzla 13,5 mil KM.

5.2.2 Troškovi održavanja

Troškovi *Materijala za održavanje* ostvareni su u iznosu 15,6 mil. KM što je manje od Plana za 4,8 mil. KM ili 23,6%, zbog neostvarene planske dinamike na ime troškova održavanja postrojenja i opreme.

Troškovi *Usluga održavanja* iznose 16,7 mil. KM i manji su od Plana za 4,6 mil. KM ili za 21,6% dok su u odnosu na 2012. godinu veći za 1,4 mil. KM. Od ostvarenog iznosa, na termoelektrane se odnosi 9,1 mil. KM (ili 54,5%) gdje daleko najveći udio imaju troškovi na redovnom i investicionom (remonti) održavanju opreme. Kod distributivnih podružnica ostvareno je 4,8 mil. KM troškova na uslugama održavanja s tim da su sve podružnice osim ED Mostar imale ostvarenje ispod Plana, a najveći udio u troškovima imaju usluge iskopa i zatrpavanja za elektrodistributivnu mrežu, usluge održavanja poslovnih prevoznih sredstava, kao i usluge investicionog održavanja opreme (brojila).

5.2.3 Troškovi ostalih materijala i usluga

Obuhvataju sljedeće troškove:

Ostali troškovi materijala koji iznose 7,0 mil. KM obuhvataju troškove vlastite potrošnje električne energije (1,9 mil. KM), troškove kancelarijskog materijala, troškove goriva i maziva za vozila i sl. Ovi troškovi su veći od planiranih za 2,1%.

Premije osiguranja iznose 4,7 mil. KM i veće su od planiranog iznosa za 0,3 hilj. KM U okviru ovih troškova 4,0 mil. KM se odnosi na osiguranje imovine, 0,4 mil. KM na osiguranje vozila, a 0,3 mil. KM na osiguranje zaposlenih.

Troškovi *Sistemskih studija, Drugi troškovi usluga i Drugi troškovi poslovanja* ostvareni su znatno ispod Plana.

Drugi troškovi usluga bilježe porast za 29,5% u odnosu na ostvarenje iz 2012. godine i odnose se na povećanje troškova dostave računa kupcima putem pošte (u skladu sa zakonskim obavezama) i povećanje troškova na ime medijske prezentacije i sponzorstva (zaključeni sponzorski ugovori sa 4 državna sportska saveza kao podrška nastupima državnih reprezentacija).

5.2.4 Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije iznose 159,8 mil. KM, što čini 16,5% ukupnih troškova i rashoda Društva za izvještajni period. Ostvareni troškovi amortizacije manji su od planiranih za 5,5 mil. KM ili za 3,3%, najvećim dijelom zbog otpisa stalnih sredstava.

5.2.5 Troškovi prenosa električne energije i pomoćnih usluga

Ovi troškovi su ostvareni u iznosu od 45,3 mil. KM i odnose se na

- troškove prenosa električne energije (40,0 mil.KM), koji su manji od Plana za 3,0%,
- troškovi pomoćnih usluga (NOS vrši obračun ovih troškova za više vrsta pomoćnih usluga koje se pružaju u EES-u BiH) koji iznose 5,3 mil. KM i u nivou su planiranog iznosa.

5.2.6 Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove plata i druge troškove rada.

Troškovi plata i naknada plata iznose 157,5 mil. KM i manji su od Plana za 1,0 mil. KM ili za 0,6%. Ukupna isplaćena masa sredstava za plate iznosi 161,0 mil. KM (pored troškova tekućeg rada obuhvata i rad na investicijama), što je manje u odnosu na Plan za 1,0 mil. KM ili za 0,6%, zbog manjeg broja uposlenika u ovom izvještajnom periodu (tako da smanjenje u nominalnom broju iznosi 0,6%, odnosno smanjenje u broju zaposlenika iz sati rada 1%, kao i smanjenje isplata po raznim osnovama). Prosječno isplaćena neto plata po zaposlenom (sa porezom) u EP BiH u 2013 godini iznosi 1.675,51 KM.

Drugi troškovi rada u ovom periodu iznose 29,2 mil. KM i veći su od Plana za 2,2%, a odnose se na isplaćena sredstva na ime regresa i nagrade zaposlenicima. Također, isplate po osnovu podsticajnih otpremine bile su veće u odnosu na Plan obzirom da je sa većim brojem zaposlenika (u odnosu na

prognozirani) zaključen sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu podsticajne otpremnine. U 2012. godini nije bilo isplate nagrade zaposlenicima kao ni isplate podsticajnih otpremnina pa je to osnovni razlog povećanja ovih troškova u odnosu na 2012. godinu za 15,9%. Treba napomenuti da je isplatom podsticajnih otpremnina stvoren prostor za uštede na troškovima zaposlenih u narednim godinama.

U okviru drugih troškova rada, ukupno isplaćene naknade za članove Nadzornog odbora iznose 117,7 hilj. KM, za članove Odbora za reviziju 30,0 hilj. KM, te za punomoćnika državnog kapitala 1,7 hilj. KM.

5.2.7 Troškovi dažbina

Obuhvataju sljedeće troškove:

Vodoprivredne naknade u iznosu 23,2 mil. KM odnose se na troškove vodnog doprinosa, naknade za zaštitu voda i doprinosa za korištenje hidroakumulacionih objekata u skladu sa zakonima koji regulišu oblast vodoprivrede. Ovi troškovi veći su od Plana za 5,1 mil. KM ili 28,2%, a razlog je veća proizvodnja hidroelektrana (za 32,2%) što čini osnovicu za obračun naknada iz ove planske stavke. Ovdje se radi o troškovima varijabilnog karaktera gdje se na osnovu veće ostvarene proizvodnje mora obračunati i uplatiti veći iznos naknade. Na osnovu veće proizvodnje u HE na Neretvi (466,5 GWh više u odnosu na Plan), trošak vodnog doprinosa (stopa 0,001 KM po proizvedenom kWh) i doprinosa za korištenje hidroakumulacionih objekata (stopa 0,01 KM po proizvedenom kWh) je bio za 5,1 mil. KM veći u odnosu na Plan.

Dažbine za zemljište i ostalo obuhvataju troškove raznih dažbina (naknade za korištenje građevinskog zemljišta i komunalne naknade, članarine privrednim komorama, naknada za zagađenje zraka, naknade za NOS, FERK, RAK i dr.). ostvareni u iznosu 17,2 mil. KM i manji su od planiranih za 0,4 mil. KM ili 2,4%.

5.2.8 Finansijski troškovi i rashodi

Finansijski troškovi i rashodi ostvareni su u iznosu 5,3 mil. KM i veći su od Plana za 1,1 mil. KM, a obuhvataju rashode od kamata po kreditima banaka (2,3 mil. KM), negativne kursne razlike (0,8 mil. KM), troškove kamata-aktuara (1,6 mil. KM) i ostale finansijske rashode. Do povećanja u odnosu na Plana došlo je zbog pojave negativnih kursnih razlika (Planom se ne planiraju ni pozitivne ni negativne kursne razlike).

5.2.9 Drugi rashodi

Drugi rashodi za izvještajni period iznose 69,0 mil. KM što je više od Plana za 9,9 mil. KM ili 16,8%. Najveći dio ovih troškova odnosi se na

- troškove nabavke električne energije 30,7 mil. KM
- rashode po osnovu otpisa potraživanja (uglavnom za električnu energiju) 6,5 mil. KM
- rashode od gubitaka po osnovu umanjavanja vrijednosti stalnih sredstava 9,1 mil. KM
- rashode po osnovu nefakturisane električne energije (*cut-off*) 6,3 mil. KM nisu planirani i isti će se krajem godine anulirati sa prihodima po osnovu *cut-off-a*.
- rashode po osnovu otpisa neupotrebljivih zaliha 13,3 mil. KM
- troškove i rashode iz ranijih godina 1,7 mil. KM
- ostalo (zbirno) 1,4 mil. KM

5.2.10 Troškovi rezervisanja

Troškovi rezervisanja ostvareni su u iznosu od 13,2 mil. KM što je više od Plana za 4,8 mil. KM, a odnose se na troškove rezervisanja po osnovu sudskih sporova koji se trenutno vode, aktuarskih obračuna vezano za isplate otpremnina i jubilarnih nagrada zaposlenicima, kao i za isplate po osnovu smrtnih slučajeva penzionisanih zaposlenika, demontaže stalnih sredstava u termoelektranama i rezervisanja za ostale rizike i troškove, a što je obaveza Društva u skladu sa važećim Računovodstvenim standardima. Međutim, neki troškovi rezervisanja se uopšte nisu mogli planirati i odnose se na rezervisanja po osnovu rješenja inspektora HN Kantona o naknadi za neisplaćenu vodnu naknadu po osnovu Zakona o vodama tog Kantona (za što je pokrenuta ocjena ustavnosti) i tužbe općine Prozor/Rama zbog čega je došlo do znatnog odstupanja u odnosu na Plan.

5.3. Naplata prihoda

Stepen naplate isporučene električne energije po osnovu snabdijevanja električnom energijom distributivnih i kvalifikovanih kupaca ostvaren je u procentu od 94,2% i predstavlja odnos naplaćenog prihoda i fakturisanog iznosa u tekućoj godini gdje su u izračun uključena potraživanja iz ranijih godina i utužena potraživanja (kao nazivnik) i uplate (kao brojnik) po računima. Ovaj procenat niži je od ostvarenog (95,0%) u 2012. godini za 0,8%.

U narednoj tabeli daje se hronološki prikaz stepena naplate isporučene električne energije od distributivnih i kvalifikovanih kupaca za posljednjih 5 godina.

godina	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
stepen naplate	95,7	95,7	95,4	95,0	94,2

Stepen naplate po distributivnim podružnicama je različit i kreće se od 78,7% u podružnici ED Mostar, do 99,1% u podružnici ED Bihać, a što se vidi u niže navedenoj tabeli:

Red.broj	Podružnica JP EP BiH	2013.	2012.
		%	%
1.	ED Sarajevo	94,7	96,4
2.	ED Tuzla	98,8	98,3
3.	ED Zenica	92,3	92,3
4.	ED Bihać	99,1	98,5
5.	ED Mostar	78,7	77,0
6.	UKUPNO	94,6	94,8
7.	Kvalifikovani	89,8	97,4
8.	Σ UKUPNO	94,2	95,0

Stepen naplate prihoda od prodaje električne energije, iskazan kao odnos naplaćenog prihoda i fakturisanog iznosa u tekućoj godini (bez salda nenaplaćenih potraživanja iz ranijih godina), daje povoljniji procenat naplate koji iznosi 99,1%.

Naplaćena sredstva po osnovu snabdijevanja drugog reda i trgovine električnom energijom ostvarena su u 100 % iznosu.

5.4. Cijena koštanja proizvedene električne energije

Ostvarena prosječna proizvodna cijena koštanja (CK) električne energije na pragu elektrana iznosi 8,34 F/kWh, odnosno po podružnicama :

F/kWh	Ostvareno 2013	Planirano 2013	Ostvareno 2012	index 2013 / Plan	index 2013 / 12
Hidroelektrane	3,78	4,59	5,37	82,4	70,4
HE na Neretvi	3,77	4,55	5,30	82,9	71,1
MHE	3,92	5,46	6,78	71,8	57,8
Termoelektrane	9,85	9,80	9,83	100,5	100,2
TE Kakanj	10,91	10,71	10,27	101,9	106,2
TE Tuzla	9,12	9,17	9,45	99,5	96,5
CK na pragu elektrana	8,34	8,82	9,10	94,6	91,6

Cijene koštanja su izračunate metodom divizione kalkulacije u kombinaciji sa kalkulacijom s nus proizvodima. U izračun cijene koštanja uključen je dio troškova Direkcije Društva, a u kalkulaciji je primjenjena ostvarena proizvodnja električne energije na pragu elektrana.

Ostvarena proizvodna cijena koštanja električne energije (8,34 F/kWh) je manja od planske (za 5,4%), pri čemu je ostvarena proizvodna cijena za HE (3,78 F/kWh) manja od planske (4,59 F/kWh) za 17,6%, dok je za termoelektrane (9,85 F/kWh) veća od planske (9,80 F/kWh) za 0,5%. Planirana cijena koštanja za MHE je 5,46 F/kWh, a ostvarena je 3,92 F/kWh.

Razlog smanjenja proizvodne cijene električne energije u odnosu na Plan je veća proizvodnja HE od planirane za 32,2% i ostvarenih manjih troškova u odnosu na planirane.

6. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

6.1. Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2013.GODINE		
	hilj.KM	
A K T I V A	31.12. 2013.	31.12. 2012.
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	2.971.177	2.934.430
Nematerijalna sredstva	8.578	6.650
Nekretnine, postrojenja i oprema	2.728.340	2.766.382
Ostala stalna materijalna sredstva i biološka sredstva	603	1.257
Dugoročni finansijski plasmani	228.739	155.432
Druga dugoročna potraživanja	4.488	4.654
Dugoročna razgraničenja	429	55
TEKUĆA SREDSTVA	427.408	482.937
Zalihe	122.076	136.987
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	61.778	13.526
Kratkoročna potraživanja	110.576	113.647
Kratkoročni finansijski plasmani	118.807	201.360
Potraživanja za PDV	8.274	11.134
Aktivna vremenska razgraničenja	5.897	6.284
POSLOVNA AKTIVA	3.398.584	3.417.367
P A S I V A	31.12. 2013.	31.12. 2012.
KAPITAL	2.934.727	2.897.678
Upisani osnovni kapital	2.236.964	2.236.964
Rezerve (zakonske, statutarne i dr.)	31.031	29.614
Revalorizacija rezerve	431.917	457.835
Neraspoređena dobit	234.815	173.264
Gubitak do visine kapitala	0	0
DUGOROČNA REZERVISANJA	176.213	174.267
DUGOROČNE OBAVEZE	141.657	144.358
ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	48.325	50.828
KRATKOROČNE OBAVEZE	68.723	111.104
Kratkoročne finansijske obaveze	12.909	13.399
Obaveze iz poslovanja	51.102	88.503
Obaveze iz specifičnih poslova		
Obaveze po osnovu plata, naknada i ostalih primanja	196	196
Druge obaveze	3.082	7.229
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	1.434	1.778
PASIVNA VREMENSKA RAZGANIČENJA	28.939	39.132
POSLOVNA PASIVA	3.398.584	3.417.367

Aktiva (stalna i tekuća sredstva)*Stalna sredstva i dugoročni plasmani*

Nekretnine, postrojenja i oprema čine najveći dio stalnih sredstava u knjigovodstvenoj vrijednosti od 2.728,3 mil. KM i predstavljaju 91,8% od ukupne vrijednosti stalnih sredstava, odnosno 80,3% vrijednosti aktive.

Struktura stalnih sredstava na dan 31.12.2013. godine daje se u sljedećem pregledu:

O P I S	hilj.KM 31.12. 2013.
Stalna sredstva i dugoročni plasmani	2.971.177
Nematerijalna sredstva	8.578
Nekretnine, postrojenja i oprema	2.728.340
Ostala stalna materijalna sredstva i biološka sredstva	603
Dugoročni finansijski plasmani	228.739
Druga dugoročna potraživanja	4.488
Dugoročna razgraničenja	429

Vrijednost *nematerijalnih sredstava* na dan 31.12.2013. godine iznosi 8,6 mil. KM.

Najveću stavku u okviru nematerijalnih sredstava čine licence u iznosu od 4,6 mil. KM ili 53,5 %, dok softveri učestvuju sa 1,7 mil. KM ili 19,8 % i koncesije u iznosu 2,3 mil. KM. ili 26,7%

U okviru *Nekretnina, postrojenja i opreme* najznačajniju stavku predstavljaju građevinski objekti u iznosu od 1.543,9 mil. KM, zatim postrojenja i oprema u iznosu od 950,9 mil. KM. Avansi za nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi učestvuju sa 147,3 mil. KM, zemljište sa 85,8 mil. KM i stambene zgrade i stanovi sa 0,4 mil. KM.

O P I S	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Stambene zgrade i stanovi	Avansi i sredstva u pripremi	Ukupno
1 Nabavna vrijednost						
Stanje na dan 31.12.2013.	85.768	4.021.993	3.244.467	1.398	147.398	7.501.024
2 Akumulirana amortizacija						
Stanje na dan 31.12.2013	0	2.478.109	2.293.556	1.019		4.772.684
3 Neto knjig.vrijednost						
Stanje na dan 31.12.2013.	85.768	1.543.884	950.911	379	147.398	2.728.340

Dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2013. godine iznose 228,7 mil. KM, a odnose se na učešće u kapitalu povezanih i drugih pravnih lica, dugoročne kredite date povezanim pravnim licima i u zemlji, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i ostale dugoročne finansijske plasmane (dati dugoročni depoziti).

Dugoročna potraživanja iznose 4,5 mil. KM i odnose se na kamate na pozajmnice povezanim preduzećima, potraživanja po reprogramu i potraživanja od podružnica za stambene kredite.

Dugoročna razgraničenja na dan 31.12.2013. godine iznose 0,04 mil. KM i odnose se na potraživanja i razgraničenja kamata po reprogramu.

Tekuća sredstva od 427,4 mil. KM čine 12,6% ukupne aktive.

U okviru tekućih sredstava sadržane su zalihe, gotovina i gotovinski ekvivalenti, kratkoročna potraživanja i potraživanja za PDV, kratkoročni finansijski plasmani i AVR.

Zalihe obuhvataju sirovine i materijal (ugalj, tečna goriva, elektromaterijal), rezervne dijelove, sitan inventar, auto gume, robu i sl. Vrijednost ukupnih zaliha iznosi 122,1 mil. KM i smanjene su za 14,9 mil. KM ili za 10,9% u odnosu na stanje sa početka godine. U strukturi ukupnih zaliha najveći dio se odnosi na zalihe elektromaterijala (60,5 mil. KM) koje u ukupnim zalihama učestvuju sa 49,5%, a zalihe uglja (28,8 mil. KM) i učestvuju sa 23,2 %, dok se ostale zalihe odnose na zalihe hemikalija, trafo ulja, kancelarijskog materijala, rezervnih dijelova za tekuće održavanje i sl.

Ukupna potraživanja na datum bilansa iznose 243,6 mil. KM i predstavljaju 7,2% ukupne aktive, a u odnosu na početak godine manja su za 26,7%.

Kratkoročna potraživanja iznose 110,6 mil. KM i u cjelosti se odnose na potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu, kao i na druga kratkoročna potraživanja, a manja su za 3,1 mil. KM ili za 2,7%, u odnosu na početak godine.

<i>Struktura potraživanja u EP BiH na dan 31.12.2013. godine daje se u slijedećem pregledu:</i>		
		hilj. KM
	31.12.2013.	31.12.2012.
Potraživanja	243.555	332.424
1. Kratkoročna potraživanja (1.1+1.2.-1.3+1.4-1.5)	110.576	113.647
1.1. Kupci u zemlji	142.661	150.610
Kupci u zemlji- redovni	84.434	96.503
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u zemlji	5.194	4.780
Utuženi kupci u zemlji	53.033	49.327
1.2 Kupci u inostranstvu	8.873	700
1.3. Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji	(47.761)	(46.343)
1.4. Druga kratkoročna potraživanja	10.005	12.061
1.5. Ispravka vrijednosti drugih kratkoročnih potraživanja	(3.203)	(3.383)
2. Kratkoročni finansijski plasmani	118.807	201.359
3. Potraživanja za PDV	8.275	11.134
4. Aktivna vremenska razgraničenja	5.897	6.284

Kupci u zemlji iskazani u iznosu 142,7 mil. KM, a odnose se na potraživanja od distributivnih potrošača, koje čine pravna i fizička lica i domaćinstva, potraživanja od potrošača na 110 kV (kvalifikovani kupci) i ostalih netarifnih potrošača. Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji iznosi 47,8 mil. KM, te neto potraživanja od kupaca iznose 94,9 mil. KM.

Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u zemlji iznose 5,2 mil. KM, a odnose se na potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 90 dana od datuma dospjeća fakture. U odnosu na početak godine ova potraživanja su veća za 0,4 mil. KM.

Utužena potraživanja od kupaca u zemlji iznose 53,0 mil. KM i u odnosu na početak godine veća su za 3,7 mil. KM.

Potraživanja od kupaca u inostranstvu od 8,9 mil. KM. su znatno povećana u odnosu na početak godine, a odnose se na potraživanja za prodaju električne energije, naturalnu razmjenu i korekcije odstupanja NOS-a.

Druga kratkoročna potraživanja, iznose 10,0 mil. KM, a odnose se na potraživanja po osnovu više plaćenih obaveza, potraživanja od uposlenika, potraživanja za naknadu štete, potraživanja od državnih i drugih institucija i sl., a u odnosu na prethodnu godinu su manja za 1,9 mil. KM. Ispravka vrijednosti drugih potraživanja iznosi 3,2 mil. KM.

Kratkoročni finansijski plasmani iznose 118,8 mil. KM i odnose se na kratkoročni dio dugoročnih kredita (kratkoročni dio duga-otplata, kratkoročni dio potraživanja i sl.)

Gotovina i gotovinski ekvivalenti iznose 61,8 mil. KM i veći su za 48,3 mil. KM u odnosu na početak godine.

Pasiva (sopstveni kapital, dugoročne i kratkoročne obaveze)

Kapital

U finansijskim izvještajima Društva, na dan 31.12.2013. godine, iskazan je slijedeći kapital:		
	hilj. KM	
	31.12.2013.	31.12.2012.
KAPITAL	2.934.727	2.897.678
Osnovni dionički kapital	2.236.964	2.236.964
Revalorizacione rezerve	431.917	457.835
Ostale rezerve	31.031	29.614
Akumulirana (zadržana) dobit	234.815	173.264

Osnovni kapital Društva na dan 31.12.2013. godine iznosi 2.237,0 mil. KM, a sastoji se od 2.155,2 mil. KM upisano registriranog osnovnog kapitala podjeljenog na 30.354.369 običnih dionica - pojedinačne vrijednosti 71,00 KM i upisanog neregistriranog kapitala u iznosu 81,8 mil. KM po osnovu udjela u sedam rudnika uglja.

Revalorizacione rezerve nastale su po osnovu procjene stalnih sredstava i iznose 431,9 mil. KM i smanjene su u odnosu na početak godine za 25,9 mil. KM.

Ostale rezerve (statutarne i druge rezerve) na dan 31.12.2013. godine iznose 31,0 mil. KM.

Neraspoređena dobit iskazana je u iznosu od 234,8 mil. KM i u odnosu na početak godine povećana je za 61,5 mil. KM. Ova dobit predstavlja neraspoređenu dobit iz prethodnog perioda, koja se sastoji od 31,0 mil. KM zadržane dobiti iz poslovanja, zatim 124,6 mil. KM akumulirane dobiti iz efekata procjene, zadržane dobiti za investicije u iznosu 42,2 mil. KM i 37,0 mil. KM neraspoređene neto dobiti tekuće godine.

Dugoročna rezervisanja iskazana u iznosu 176,2 mil. KM čine dugoročna rezervisanja za troškove i rizike u iznosu 62,4 mil. KM i dugoročna razgraničenja u iznosu od 113,8 mil. KM (unaprijed plaćeni i odgođeni prihod Društva iz donacija za primljena stalna sredstva i materijal u iznosu od 111,4 mil. KM i ostala dugoročna razgraničenja i rezervisnja u iznosu od 2,4 mil. KM)

Dugoročne obaveze u iznosu od 141,7 mil. KM odnose se na dugoročne kreditne obaveze u iznosu od 139,2 mil. KM (i smanjene su za 2,1 mil. KM u odnosu na početak godine) i na ostale dugoročne obaveze (stambeni krediti) u iznosu od 2,5 mil. KM.

Odložene porezne obaveze iznose 48,3 mil. KM.

Kratkoročne obaveze iznose 68,7 mil. KM. Najveći dio obaveza odnosi se na obaveze iz poslovanja u iznosu 51,1 mil. KM koje čine obaveze prema dobavljačima u zemlji (21,7 mil. KM), obaveze prema dobavljačima

u inostranstvu (1,6 mil. KM) i obaveze prema dobavljačima - povezana pravna lica (15,5 mil. KM). Obaveze za primljene avanse depozite i kaucije iznose 12,3 mil. KM.

Ostatak kratkoročnih obaveza odnosi se na kratkoročne finansijske obaveze, obaveze po osnovu plata, naknade plata i ostalih primanja zaposlenika, kao i druge obaveze. Ove obaveze su u odnosu na početak godine smanjene za 42,4 mil. KM ili za 38,2%.

Pasivna vremenska razgraničenja iznose 28,9 mil. KM i obuhvataju ostala kratkoročna razgraničenja, obračunate kamate, obračunate ostale troškove poslovanja i ostali odloženi prihod.

Iz izloženog Bilansa stanja - ukupna poslovna aktiva (imovina) i poslovna pasiva (kapital i obaveze) EP BiH na dan 31.12.2013. godine iznose 3.398,6 mil. KM.

6.2. Izvještaj o novčanim tokovima

u hilj. KM

d.br	O P I S	31.12.2013	31.12.2012.
A	POSLOVNE AKTIVNOSTI		
1.	Neto dobit (gubitak)	37.044	7.087
	<i>Usklađivanje za:</i>		
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava	2.133	1.594
3.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava	157.710	151.485
4.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		
5.	Ostala usklađivanja za nenovčane stavke i novčani tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		
6.	Ukupno (2 do 5)	159.843	153.079
7.	Smanjenje (povećanje) zaliha	18.414	(29.510)
8.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	(2.308)	(5.175)
9.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	4.901	(4.812)
10.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	13	596
11.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	(39.708)	8.279
12.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	(6.407)	3.968
13.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	(10.751)	(1.523)
14.	Ukupno (7 do 13)	(35.845)	(28.176)
15.	Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti $\Sigma(1+6+14)$	161.042	131.991
B			
16.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (17 do 22)	413.168	597.650
17.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	283.484	339.907
18.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		
19.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		
20.	Prilivi iz osnova kamata		
21.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		
22.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih fin.plasmana	129.684	257.743
23.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (24 do 27)	525.067	780.709
24.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	200.931	300.600
25.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	28.160	27.329
26.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	121.144	200.339
27.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih fin.plasmana	174.832	252.442
28.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (16-23)		
29.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (23-16)	111.899	183.060
C			
30.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (31 do 34)	87.650	210.297
31.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		
32.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita	44.628	159.604
33.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita	13.278	31.496
34.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	29.744	19.197
35.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (36 do 41)	88.541	197.550
36.	Odlivi iz osnova otkupa dionica i udjela		
37.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	46.698	144.223
38.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	13.753	32.236

39.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		
40.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	803	80
41.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	27.287	21.011
42.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (30-35)		12.747
43.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (35-30)	891	
44.	D. UKUPNI PRILIV GOTOVINE (15+28+42)	161.042	144.738
45.	E. UKUPNI ODLIV GOTOVINE (15+29+43)	112.790	183.060
46.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (44 – 45)	48.252	
47.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (45 – 44)		38.322
48.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda	13.526	51.848
49.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		
50.	J. Negativne razlike iz osnova preračuna gotovine		
51.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (48+46-47+49-50)	61.778	13.526

Računovodstvene politike primjenjene u ovom obračunskom periodu su u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama, Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

6.3. FINANSIJSKI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

POKAZATELJI BILANSA USPJEHA	Ostvarenje 2013.	Plan	Ostvarenje 2012.
Proizvodnja el. energije (GWh)	7.473,0	7.285,9	6.509,0
Operativni prihod (hilj.KM)	972.688,9	973.892,0	888.033,6
Prihod od prodaje el. energ. i pom. usluga	936.170,6	932.948,3	850.099,5
Prihod od pomoćnih djelatnosti, materijala i usluga	36.518,3	40.943,8	37.934,1
Gotovinski operativni troškovi (hilj.KM)	767.649,1	804.517,2	739.256,6
➤ - troškovi mat. za proiz. el. energije i prevoz uglja	394.237,1	409.756,5	379.525,0
➤ - materijal i usluge održavanja	32.256,3	41.666,1	32.433,1
➤ - plate i naknade plata	186.672,3	187.041,1	183.317,0
➤ - zavisni troškovi prodaje	78.368,1	94.719,4	85.116,0
➤ - troškovi dažbina	37.934,0	33.286,3	29.627,0
➤ - ostali operativni troškovi	38.181,3	38.047,8	29.238,5
EBITDA	205.039,9	169.374,8	148.777,0
Prihod od donacija (amort. doniranih sredstava)	8.316,9	7.714,3	8.433,6
Amortizacija (hilj.KM)	159.842,6	165.358,4	153.079,1
EBIT	53.514,2	11.730,7	4.131,5
Operativni koeficijent (op. trošk. + amort.)/op. prihod)	0,954	0,996	1,005
Racio ekonomičnosti (ukupni prihodi /ukupni troš. i ras.)	1,038	1,010	1,008
Produktivnost (prihod po zaposlenom)	204,01	201,89	186,34
Radni koeficijent (operativni troškovi /operativni prihod)	0,789	0,826	0,832
Troškovi zaposlenih po radniku	37,77	37,85	36,88
Proizvodnja po radniku	1,51	1,47	1,31
Učešće troškova i rashoda u ukupnom prihodu	96,33	98,97	99,2
Prosječan broj zaposlenih (stanje kraj mjeseca / 12)	4.942	4.942	4.971

Trošak proizvodnje/operativni prihod	40,53%	42,07%	42,74%
Trošak mat. i usluga održavanja/operativni prihod	3,32%	4,28%	3,65%
Trošak rada/operativni prihod	19,19%	19,21%	20,64%
Zavisni troškovi prodaje/operativni prihod	8,06%	9,73%	9,58%
Troškovi dažbina/operativni prihod	3,90%	3,42%	3,34%
Ostali troškovi/operativni prihod	3,93%	3,91%	3,29%

7. REALIZACIJA PLANA ULAGANJA

U 2013. godini EP BiH je ostvarila nivo investicionih ulaganja u iznosu od 138,7 miliona KM, što je za 55,9% manje u odnosu na Plan, odnosno manje za 31,6% u odnosu na 2012. godinu.

Glavni razlozi koji su onemogućili realizaciju Plana ulaganja su:

- ponavljanje pojedinih tenderskih postupaka usljed nedovoljnog broja prijavljenih ponuđača,
- prigovori i žalbe ponuđača zbog kojih se postupak nabavke nije mogao okončati u planiranom roku,
- procesi verifikacija kreditnih zaduženja,
- dugotrajni procesi obezbjeđivanja neophodnih dozvola i saglasnosti za realizaciju projekata i sl.,

a što je detaljnije navedeno u nastavku ovog poglavlja tj. u realizaciji plana ulaganja po djelatnostima i ulaganja sa nivoa Društva.

REALIZACIJA PLANA ULAGANJA PO PODRUŽNICAMA/DJELATNOSTIMA U 2013.

mil.KM

Nivo ulaganja	Ostvareno 2012.	Plan za 2013.	Ostvareno 2013.	Struktura unutar djelatnosti	U odnosu na ukupna ulaganja
Djelatnost proizvodnje					
TE Tuzla	93,9	67,3	32,8	71,7%	24,3%
TE Kakanj	12,5	25,2	8,9	18,8%	6,4%
HE na Neretvi	9,3	12,0	4,5	9,3%	3,2%
mHE	0,0	0,6	0,1	0,2%	0,1%
Ukupno djelatnost proizvodnje	115,7	105,1	46,3	100,0	34,0%
Djelatnost distribucije					
ED Bihać	11,5	11,2	10,9	17,4%	7,7%
ED Mostar	8,3	4,2	6,8	9,6%	4,3%
ED Sarajevo	18,0	17,0	15,9	25,5%	11,3%
ED Tuzla	14,3	14,2	14,2	22,6%	10,1%
ED Zenica	15,3	19,0	16,2	25,0%	11,1%
Ukupno djelatnost distribucije	67,4	65,6	64,0	100,0	44,6%
Ulaganja sa nivoa Društva					
Ulaganja u kapitalne projekte	10,1	95,2	7,5	26,2%	5,6%
Zajednički projekti	6,1	19,1	11,9	42,3%	9,1%
IKT	3,4	29,3	9,0	31,5%	6,8%
Ukupno sa nivoa Društva	19,6	143,6	28,4	100,0	21,5%
Ukupno ulaganje JP EP BiH	202,7	314,3	138,7	-	100,0

Realizacija plana ulaganja u Djelatnosti proizvodnje

Planom poslovanja za Djelatnost proizvodnje za 2013. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u iznosu od 105,1 milion KM (od čega je 103,3 miliona KM vlastitih sredstava, 1,3 miliona KM kreditnih zaduženja i 487 hiljada KM vlastitih sredstava za sistemske IKT projekte).

Do kraja 2013. godine ukupno je realizovano 46,3 miliona KM, što predstavlja ostvarenje plana ulaganja od 44,1%.

Razlozi nerealizovanih investicionih ulaganja su sljedeći:

- kašnjenje u donošenju pojedinih Odluka o investicionom ulaganju;
- nedovoljan broj prijavljenih ponuđača, te prigovori i žalbe ponuđača uslijed kojih se postupak nabavke ne može okončati u planiranom roku;
- pomjeranje Generalnog remonta agregata 1 u HE Grabovica za 2014. godinu.

Najznačajni projekti koji su realizovani u 2013. godini, a koji imaju karakter i investicionog i tekućeg održavanja su:

- kapitalni remont bloka 5 u TE Tuzla,
- kapitalni remont bloka 5 u TE Kakanj,
- nabavka gorionika kotla bloka 7 u TE Kakanj,
- sanacija dotrajale krovne konstrukcije skladišta i pratećih objekata u TE Tuzla,
- sanacija fasada blokova 1 do 4 u TE Kakanj,
- nabavka pokretnih traka mostova za dogorijevanje blokova 4 i 5 u TE Tuzla,
- nabavka cijevi za šljakovode blokova 3, 4, 5 i 6 u TE Tuzla,
- sanacija čelične konstrukcije transportnih rostova otpreme šljake i pepela sa AKZ u TE Kakanj,
- remont vagona u TE Tuzla,
- nabavka manevar lokomotive u TE Tuzla,
- završetak sanacije štete na agregatu br. 2 HE Grabovica,
- eliminisanje curenja kroz tijelo brana HE Grabovica i HE Salakovac,
- rekonstrukcija 35 kV postrojenja HE Jablanica brana I ulazna građevina i zamjena 35 kV postrojenja HE Grabovica i HE Salakovac (realizovano cca 30-40% projekta),
- rekonstrukcija hidrauličnih sistema za upravljanje preljevnim i ispusnim organima i remont pomoćnog i regulacionog zatvarača temeljnog ispusta HE Salakovac,
- unapređenje Sistema lokalnog i daljinskog upravljanja HE Salakovac,
- regulacija korita rijeke Neretve na potezu brana – izlazni organi HE Jablanica.

Realizacija plana ulaganja u Djelatnost distribucije

Planom ulaganja u djelatnost distribucije za 2013. godinu, predviđena su investiciona ulaganja u iznosu od 65,6 miliona KM.

Tokom 2013. godine ostvaren je nivo investicionih ulaganja u elektrodistributivne objekte u iznosu od 64,0 miliona KM (51,2 miliona vlastitih i 12,8 miliona sredstava po kreditu EIB), što je 97,6 % u odnosu na Plan.

Uzroci nepotpune realizacije Plana ulaganja su sljedeći:

- **veliki broj žalbi ponuđača i poništenja postupaka nabavki, a razlog je:**
 - kašnjenje u nabavci učinskih linijskih rastavljača,
 - kašnjenje u realizaciji projekta uvođenja MDM sistema i
 - nemogućnost predviđene nabavke vozila.
- **kašnjenje u realizaciji kredita Njemačke razvojne banke (KfW).**
- **vrlo složena i neizvjesna procedura pribavljanja potrebnih odobrenja i saglasnosti.**

Od projekata koji su realizovani u 2013. godini, bitno je istaći realizaciju projekta kojim je omogućeno alternativno napajanje kupaca na području Bune i Blagaja u ED Mostar, pri čemu je izvršena rekonstrukcija TS 35/10 kV Blagaj i izgrađen kablovski vod Blagaj-Buna, nazivnog napona 35 kV. Izvršena je i

rekonstrukcija primarnih transformatorskih stanica Salakovac, Musala i Vrapčići, nazivnog napona 35/10 kV i sanacija vodova:

- DV 2x35 kV TE Tuzla-TS 35/10/6 kV Brana Modrac i TS 35/6 kV Cementara i
- DV 2x35 kV TS 110/35 kV Lukavac-TS 35/10/6 kV Brana Modrac i TS 35/6 kV Cementara,

te rekonstrukcija transformatorskih stanica Živinice 1, Živinice 2, Tuzla 1, Tuzla 2 i Gračanica, nazivnog napona 35/10 kV, na području podružnice ED Tuzla.

U 2013. godini završeni su radovi na realizaciji Projekta obnove električne energije II – EIB projekat „Isporuka i instalacija postrojenja i opreme“ koji je finansiran iz kreditnih sredstava EIB. Ukupna vrijednost projekta je 59,9 miliona KM (kreditna sredstva 55,1 milion KM i vlastita sredstva 4,8 miliona KM) i realizovan je u periodu 2010.-2013. godina.

Kroz ovaj projekat rekonstruisano je i izgrađeno 300 km sredjenaponske i 254 km niskonaponske distributivne mreže, 127 transformatorskih stanica i 9.000 priključaka za domaćinstva.

Realizacija plana ulaganja sa nivoa Društva

U toku 2013.g. kapitalna ulaganja su realizovana u iznosu od 7,5 miliona KM od ukupno planiranih 95,2 miliona KM.

Osnovni razlozi za nerealizaciju plana se mogu svesti na:

- dugotrajni procesi ishodovanja neophodnih dozvola i saglasnosti,
- provođenje tenderskih procedura uz rješavanje žalbi,
- procesi verifikacija kreditnih zaduženja,
- nedefinisane nadležnosti pojedinih nivoa vlasti.

Realizovana ulaganja na **pripremi izgradnje termoelektrana** u toku 2013. godine iznose 5,3 miliona KM i odnose se na sljedeće aktivnosti :

Blok 7 - 450 MW u TE Tuzla

- ishodovano načelno odobrenje za građenje složene energetske građevine kod Federalnog Ministarstva prostornog uređenja.
- završen tenderski dokument treće faze „Finalna i najbolja ponuda“ i dostavljen kandidatima koji su prošli u II fazu izbora projektnog partnera. Dostavljanje finalne ponude do 17.04.2014. godine.
- postupak potpune eksproprijacije nekretnina i postupka preuzimanja iz posjeda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi privođenja krajnjoj namjeni i dodjelu na korištenje neposrednom nagodbom za izgradnju bloka 7 TE Tuzla realizovano cca 50%.
- na osnovu potpisanog Ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Tuzla od ugovorenih 3,6 miliona KM je realizovano i plaćeno 3,6 miliona KM.

Blok 8 - 300 MW u TE Kakanj

- ishodovano načelno odobrenje za građenje složene energetske građevine kod Federalnog Ministarstva prostornog uređenja.
- na osnovu potpisanog ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Kakanj od ugovorenih 3,0 miliona KM realizovano je i plaćeno 2,3 miliona KM.

Realizovana ulaganja na **pripremi izgradnje hidroelektrana** u toku 2013. godine iznose 1,5 miliona KM i odnose se na sljedeće objekte i aktivnosti :

HE Vranduk - 19,63 MW na rijeci Bosni - općina Zenica

- ishodovano načelno odobrenje za građenje složene energetske građevine kod Federalnog Ministarstva prostornog uređenja,
- izrađen elaborat „Određivanje ekološki prihvatljivog protoka i proračun proizvodnje,“

- donesena Odluka o investicionom ulaganju u izgradnju HE Vranduk na rijeci Bosni,
- izabran tehnički konsultant za pružanje konsultantskih usluga za pripremu tenderske dokumentacije i praćenje izgradnje HE,
- okončana procjenjivačka misija EIB-a,
- prezentiran draft Plana upravljanja za održavanje nacionalnog spomenika Stari grad Vranduk,
- provedena javna objava dokumenata za Projekat HE Vranduk,
- provedena prva faza eksproprijacije nekretnina za potrebe izgradnje HE Vranduk u iznosu od 384 hiljade KM,
- potpisan Ugovor o kreditu sa EBRD-om za finasiranje projekta izgradnje HE Vranduk i Una Kostela u iznosu od 35 miliona Eura (26 miliona Eura za HE Vranduk),
- potpisani ugovori o geodetskom snimanju i izvođenju terenskih i laboratorijskih pripremnih geološko-geotehničkih, geofizičkih i seizmoloških istražnih radova za nivo glavnog projekta.

HE Ustikolina - 60,48 MW na rijeci Drini u općinama Foča-Ustikolina i Goražde

- okončana izrada Idejnog projekta,
- urađen elaborat „Određivanja ekološki prihvatljivog protoka za HE Ustikolina“,
- održana javna rasprava u općini Ustikolina o Studiji uticaja na okoliš,
- dopunjena i korigovana Studija uticaja na okoliš na osnovu komentara i sugestija FMOiT,
- instalirane automatske stanice za mjerenje protoka i kvaliteta vode rijeke Drine,
- pribavljena nova Prethodna vodna saglasnost na osnovu novih parametara iz Idejnog projekta.

HE Una Kostela i Aneks - 9,4 MW i 6,1 MW na rijeci Uni u općini Bihać

- potpisan Ugovor o kreditu sa EBRD-om za finasiranje projekta izgradnje HE Vranduk i Una Kostela u iznosu od 35 miliona Eura (9 miliona Eura za HE Una Kostela),
- urađen i javno objavljen Plan uključivanja interesnih grupa (PUIG),
- nakon provedenog postupka predkvalifikacija, odabrano 6 kandidata za izbor konsultanta za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju i proširenje HE Una Kostela,
- izrađeni elaborati „Proračun ekološki prihvatljivog protoka rijeke Une na profilu HE Una Kostela“ i „Proračun proizvodnje nakon određivanja vrijednosti i vremenskog raspona ekološki prihvatljivog protoka“.

HE Janjici - 13,2 MW na rijeci Bosni u općini Zenica

- okončana izrada Studije ekonomske opravdanosti u svrhu obnavljanja zahtjeva za dodjelu koncesije,
- započeti pregovori u cilju usaglašavanja elemenata ugovora o dodjeli koncesije za izgradnju HE Janjici,
- odobrena grant sredstva od strane KfW-a za izradu Studije nultog stanja i Studije uticaja na okoliš,
- potpisan ugovor za izradu Idejnog projekta,
- Vijeće ministara BiH odredilo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu sa KfW-om u iznosu od 30 miliona Eura.

HE Kruševo - 10,69 MW sa HE Zeleni vir - 2,36 MW na rijeci Bioštici - općina Olovo

- urađeni „Projekti za deminiranje“ područja svih objekata i akumulacija planiranih HE Kruševo i HE Zeleni Vir, te izvršeno deminiranje u sklopu projekta „Pridvornica 5“,
- nakon provedene tenderske procedure, za tehničko izviđanje područja planiranog za izgradnju HE Kruševo, izabran je Izvođač radova.
- instalirana automatska stanica za mjerenje protoka i kvaliteta vode rijeke Bioštice,
- održan sastanak sa predstavnicima WBIF-a uz predstavljanje izabranog projektanta, te prezentaciju planirane dinamike realizacije ugovora,
- raspisan tender za izbor ponuđača za reviziju Idejnih projekata HE Kruševo i HE Zeleni Vir.

HE Kovanići - 13,5 MW na rijeci Bosni u općinama Zenica i Žepče

- EPBiH i KfW pripremili projektni zadatak (ToR) za izradu Studije izvodljivosti sa istražnim radovima i procjenom uticaja na okoliš za HE Kovanići,
- objavljen Poziv za izražavanje interesa za konsultantske usluge – Studija izvodljivosti izgradnje HE Kovanići,

- potpisan Sporazum o finansiranju između KfW-a i EBiH u iznosu 0,85 miliona Eura (1,67 miliona KM) prethodne i pripreme aktivnosti za izgradnju HE Kovanići,
- upućeni zahtjevi za saglasnost za izvođenje istražnih radova općinama Zenica i Žepče
- dostavljena tenderska dokumentacija odabranim ponuđačima, sa „short list“ prema KfW procedurama.

HE Čaplje - 11,62 MW na rijeci Sani - općina Sanski Most

- izabran konsultant od strane WBIF-a i započeta izrada tehničke dokumentacije,
- prikupljene saglasnosti/mišljenja korisnika/posjednika/vlasnika zemljišta za formiranje zahtjeva za sticanje urbanističke saglasnosti za izvođenje istražnih radova,
- nakon prezentacije projekta, Općinsko vijeće Sanskog mosta nije dalo podršku i saglasnost za izvođenje istražnih radova, te je FMPU odbilo zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti,
- instalirana automatska stanica za mjerenje protoka i kvaliteta vode rijeke Sane.

HE Unac – vršna HE instalisane snage 72 MW na rijeci Unac - općina Bihać

- Općinsko vijeće Bihaća podržalo stručne stavove i prijedloge EPBiH iznesene u toku Javne rasprave Plana „Sliv rijeke Une“ i donijelo Zaključak o davanju saglasnosti za realizaciju II Faze istražnih radova za utvrđivanje vodonepropusnosti hidroakumulacije HE Unac. Zaključak Općine Bihać dostavljen FMPU na implementaciju,
- izabran Izvođač za izradu Elaborata za definisanje područja obuhvata HE Unac u cilju izuzimanja iz područja posebnih obilježja,
- završen geodetski elaborat područja obuhvata HE Unac,
- Federalno ministarstvo prostornog uređenja odbilo je izdati saglasnost za provođenje istražnih radova u cilju utvrđivanja vodonepropusnosti korita rijeke Unac za akumulaciju hidroelektrane snage 2×36 MW, naglašavajući da je takva aktivnost u potpunoj suprotnosti sa planskim rješenjima u Prijedlogu Prostornog plana Federacije BiH.

HE Vinac i HE Babino Selo – na rijeci Vrbas

- stav općine Jajce da ne dozvoli izgradnju hidroenergetskih objekata iznad 5 MW na teritoriji Općine onemogućuje realizaciju projekta HE Vinac, analizirano je novo, prihvatljivije tehničko rješenje HE Torlakovac koje je povoljno za relizaciju s aspekta eksproprijacije zemljišta, raseljavanja stanovništva i potapanja objekata.
- pribavljena je saglasnost Općinskog vijeće Donji Vakuf za izvođenje istražnih radova za HE Torlakovac.

HE Tegare i HE Kozluk – na rijeci Drini

- pokrenute su aktivnosti na zaključenju međudržavnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije u cilju realizacije ovog projekta.

Studija Rijeka Doljanka

- u svrhu početnih razmatranja izgradnje hidroelektrane na rijeci Doljanki upućena inicijativa Općini Jablanica za identifikaciju i prikupljanje osnovnih podataka iz prostorno-planskih dokumenata i katastra za lokalitet ušća Doljanke u staro korito Neretve.

Realizovana ulaganja na aktivnostima **pripreme izgradnje malih elektrana iz obnovljivih i alternativnih izvora energije**, u toku 2013.g., iznose 583 hiljade KM i odnose se na pripremu i izgradnju MHE i vjetroelektrana i to:

Priprema i izgradnja I i II faze MHE na slivu rijeke Neretvice

- FMOiT izdalo je Okolinske dozvole za mHE: Donji Obalj, Obašćica, Duboki potok 2, Podhum 1, Podhum 2 i Mala Neretvica – ušće,
- završene prethodne i pripreme aktivnosti (hidrološke i geološke podloge, geodetska snimanja) u cilju optimizacije projektnih parametara prve faze izgradnje malih hidroelektrana,
- realizovane aktivnosti na nabavci i montaži 5 automatskih hidroloških stanica,

- u toku je dorada Idejnih, te izrada Glavnih i Izvedbenih projekata za četiri mHE iz prve faze izgradnje,
- završene su aktivnosti u cilju otpočinjanja eksproprijacije zemljišta za izgradnju tri mHE iz prve faze izgradnje (urađeni Elaborati eksproprijacije, pribavljeni ZK izvadci i vlasnički listovi),
- FMPU izdalo Načelne urbanističke saglasnosti za: Srijanski most, Gorovnik–ušće i Crna Rijeka,
- Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala nove Prethodne vodne saglasnosti za četiri mHE iz prve faze izgradnje,
- pokrenute aktivnosti na zaključivanju Aneksa Ugovora o koncesiji i Ugovora o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa Općinom Konjic,
- realizovan je dio aktivnosti iz Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Konjic.

Projekti vjetroelektrana „Priprema i izgradnja vjetroelektrane Podveležje, Grad Mostar“

- provedena je tenderska procedura za izbor konsultanta prema pravilima KfW-a,
- završena tenderska procedura za Projekat snimanja nultog stanja ptica i šišmiša na lokalitetu VE Podveležje, te potpisan Ugovor sa odabranim ponuđačem,
- dobivena Načelna saglasnost za građenje složene građevine, HNK - Ministarstvo građenja i prostornog uređenja,
- ishodovana Okolinska dozvola izdata od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
- ishodovana promjena namjene šumskog zemljišta u građevinsko u svrhu izgradnje VE,
- objavljen tender za izradu Glavnog projekta pristupnih puteva i montažnih platoa,
- pripremljen tender za izradu glavnog projekta za trafostanicu 110/35 kV.

Pored pomenutih projekata sa nivoa Društva na realizovane zajedničke projekte odnosi se nastavak rekonstrukcije i sanacije PTZ EP BiH, nabavka opreme za Direkciju Društva i nabavka vozila. Od planiranih ulaganja za ove namjene u iznosu od 19,1 mil. KM u 2013. godini realizovano je 11,9 mil. KM.

Informaciono komunikacione tehnologije – IKT

U realizaciju projekata iz oblasti IKT u 2013. godini od planiranih 29,3 miliona KM uloženo je 9,0 miliona KM.

Najznačajnije aktivnosti u sektoru za IKT su vođene na slijedećim oblastima:

- optički kablovski sistem,
- prenosna, pristupna i WAN mreža,
- mreža telefonskih centrala,
- sistem govornih radio veza,
- objekti radio sistema,
- sistem besprekidnog napajanja, klimatizacija i nadzor IKT opreme,
- sistemska i nesistemska IT oprema,
- kontakti centar i CRM sistem,
- unaprijeđenje sigurnosti IKT sistema,
- sistem za upravljanje IKT servisima,
- sistem daljinskog nadzora i upravljanja,
- podrška implementaciji AMR/AMM sistema,
- nabavka novih i održavanje postojećih softverskih licenci,
- informacioni sistemi i
- IKT projekti u ZD rudnicima uglja.

8. REALIZACIJA PLANA LJUDSKIH RESURSA

Planom poslovanja JP Elektroprivreda BiH za 2013. godinu utvrđeno je da broj zaposlenih na kraju 2013. godine ne može biti veći od 4.899 zaposlenih s tim da u ovaj broj ne ulaze zaposlenici koji se zapošljavaju na određeno vrijeme radi zamjene.

Na dan 31.12.2013. godine u Društvu je bilo 4.904 zaposlenika (od čega 4.848 na neodređeno vrijeme, 2 zaposlenika na određeno vrijeme, te 5 sa statusom mirovanja ili na neplaćenom odsustvu, dok je u statusu pripravnika bilo 49 lica), te plus 24 zaposlenika na zamjeni što sveukupno iznosi 4.928.

Zapošljavanje novih zaposlenika vršeno je u skladu sa Pravilnikom o radu i Odlukom o utvrđivanju načina realizacije zapošljavanja novih zaposlenika i angažovanja pripravnika u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, a u skladu sa Planom. Inače, planirano je 159 zapošljavanja novih zaposlenika na neodređeno vrijeme u 2013.godini, a sa 31.12.2013. godine izvršeno je 155 novih zapošljavanja, plus 55 zapošljavanja na neodređeno vrijeme po osnovu neplaniranih okolnosti (ova kategorija ne ulazi u planska ograničenja) te 9 zapošljavanja na neodređeno vrijeme koja nisu obuhvaćena Planom zapošljavanja za 2013. godinu (djelatnost proizvodnje -1, djelatnost distribucije -5, djelatnost snabdjevanja -1 te zajedničke funkcije -2)

Kada su u pitanju zapošljavanja na određeno vrijeme, zaključno sa 31.12.2013. godine, po svim planskim osnovama, izvršena su 153 zapošljavanja, od čega 95 po Planu, 52 zamjene za zaposlenike koji se nalaze na bolovanju i porodiljskom odsustvu, 1 zapošljavanje po osnovu neplanirane okolnosti i 5 zapošljavanja koja nisu obuhvaćena Planom zapošljavanja za 2013. godinu.

U izvještajnom periodu bilo je 427 prestanaka ugovora o radu po svim osnovama: po sili zakona radi odlaska u starosnu penziju i odlaska u invalidsku penziju 158, smrt zaposlenika 22, sporazumni prestanci 68, otkaz poslodavca 2 i istek ugovora o radu na određeno vrijeme 177.



NK	PK	KV	SS	VK	VŠ	VS	MR	DR
48	162	644	1.227	1.617	168	876	89	17

U protekloj godini edukacija zaposlenika se odvijala u skladu sa temeljnim opredjeljenjima utvrđenim Planom Društva.

Organizirano je više različitih edukacionih oblika (45 sa oko 1.000 polaznika): externe i interne edukacije, prezentacije, informatičke obuke, seminari za menadžere i druge kategorije zaposlenika, workshop-ovi i dr. iz različitih oblasti koje su bile od posebnog interesa za zaposlenike Društva. Realizirane edukacije su bile usmjerene prema prioritarnim potrebama zaposlenika, a čitav edukacioni proces je imao planiran i osmišljen karakter.

Težište aktivnosti je bilo prepoznavanje stvarnih potreba pojedinih kategorija zaposlenika i u skladu s tim iniciranje zahtjeva i pronalaženje kompetentnih obrazovnih kuća i predavača za realizaciju edukacija iz pojedinih oblasti. Posebna pažnja je posvećena menadžerskim edukacijama, tehničkim edukacijama vezanim za elektrodistributivnu i proizvodnu djelatnost, prezentacijama i edukacijama savremenih sistema za mjerenje električne energije i daljinsko upravljanje, sistemima kvaliteta, energetske efikasnosti i dr.

U cilju usavršavanja menadžerskih i stručnih znanja i vještina zaposlenika Društva ugovorena je i realizirana sa Konzorcijem: Ekonomski fakultet Sarajevo i "Revicon" d.o.o. Sarajevo, serija od dvanaest seminara za srednji menadžment i druge kategorije zaposlenika, a polaznici su bili zaposlenici iz svih dijelova Koncerna EP BiH.

Osim toga nastavljene su započete aktivnosti na unapređenje edukacionih procesa i njihovog obogaćivanja novim oblicima. Posebno treba naglasiti projekat učenja na daljinu čija je prva faza završena krajem 2012. godine, a u periodu I-VI 2013. godine je okončana njena implementacija i napravljene su podloge za nastavak i realizaciju druge faze. Tako su definisani kursevi i drugi potrebni elementi, koji su od značaja za zaposlenike Društva a koji će biti realizirani u online obliku. Ovi kursevi bi trebali doprinijeti općem profesionalnom razvoju zaposlenika Društva.

Dalje, u ovom periodu je dizajniran i Edukacioni portal u okviru novog intranet web portala na koji su uneseni svi materijali vezani za edukaciju za posljednjih nekoliko godina što predstavlja značajan korak u približavanju ove oblasti zaposlenicima. U oktobru 2013. godine ugovorena je izrada 7 online kurseva koji bi trebali doprinijeti unapređenju profesionalnog razvoja i podizanju općeg nivoa informisanosti i obrazovanja zaposlenika o aktuelnoj problematici u Društvu. Cilj uvođenja Edukacionog portala je, pored podizanja svijesti zaposlenika o značaju kontinuiranog i cjeloživotnog učenja, unapređenje profesionalnih znanja i vještina zaposlenika, povećanje efikasnosti kod izvođenja edukacija kao i pružanje mogućnosti pristupa različitim edukacionim sadržajima.

Kontinuirano se prate trendovi razvoja u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima sa aspekta stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenika i pokušavaju se primijeniti stečena iskustva.

Upućivanje zaposlenika na seminare, savjetovanje, simpozije, kurseve, obučavanje, sticanje/ produžavanje važenja licenci, certifikata i stručnih ispita odvijalo se u skladu sa potrebama za individualnim razvojem zaposlenika i u skladu sa planiranim sredstvima.

Stanje zaposlenih EPBiH na dan 31.12.2013.

Red broj	Organizacioni dio	Stanje 31.12. 2012	Plan 31.12. 2013	Stanje na dan 31.12.2013.					
				Neodređeno	Određeno	Ostalo	Ukupno	Zamjena/ pripravnici	Ukupno
1	Uprava i org. jed.Uprave	127		122			122	2	124
2	Sektor za proizvodnju	11	11	11			11		11
3	Sektor za rudarstvo	9	9	9			9		9
4	Sektor za distribuciju	11	12	12			12		12
5	Sektor za upr. i trgovinu	23	23	23			23	1	24
6	Sektor za snabdjevanje	12	12	10			10		10
7	Ekonomski poslovi	46		46			46		46
8	Pravni i kad.poslovi	23		20			20	1	21
9	Kapitalne investicije	31		31			31	1	32
10	Razvoj u Društvu	28		27			27		27
11	Opći poslovi	50		52	1		53	1	54
12	Ured Sekretara Društva	4		4			4		4
13	Odjel za internu reviziju	7		8			8		8
DIREKCIJA UKUPNO		382	381	375	1	0	376	6	382
1	HE na Neretvi	388	395	388			388	3	391
2	TE "Kakanj"	628	628	618		3	621	10	631
3	TE "Tuzla"	723	722	714			714	10	724
4	ED Bihać	424	426	421		1	422	6	428
5	ED Mostar	230	225	224			224	3	227
6	ED Sarajevo	658	639	632		1	633	6	639
7	ED Tuzla	704	693	688	1		689	17	706
8	ED Zenica	806	790	788			788	12	800
EP BiH Ukupno		4943	4899	4848	2	5	4855	73	4928

9. REZIME

JP Elektroprivreda BiH je u 2013. godini ostvarila rekordni iznos prihoda u iznosu od 1.008,2 mil. KM, ukupne troškove i rashode u iznosu od 971,2 mil. KM, što daje neto dobit u iznosu od 37,0 mil.KM.

Poslovanje Javnog preduzeća u ovom izvještajnom periodu karakteriše slijedeće:

- pogonska spremnost i povoljna hidro situacija rezultirale su rekordnom proizvodnjom električne energije u količini od 7.473,0 GWh od 1990 godine (posmatrajući proizvodne jedinice koje su sada u pogonu); ostvareni dotoci su bili veći za 39,4% od Plana ili čak 72,5 % veći od ostvarenih dotoka u 2012. godini,
- povoljne hidrološke prilike rezultirale su povećanjem proizvodnje hidroelektrana u odnosu na Plan (za 468,2 GWh) što je dovelo i do smanjenja prosječnih jediničnih troškova proizvodnje,
- povećanje tržišne prodaje električne energije za 11,6% u odnosu na planiranu prodaju, a ista je za čak 42,8 % bila veća u odnosu na 2012. godinu,
- nastavak aktivnosti na realizaciji pripreme značajnih kapitalnih i drugih ulaganja u proizvodnoj i distributivnoj djelatnosti (donesena odluka o ulaganju u izgradnju HE Vranduk i potpisan ugovor o kreditu sa EBRD-om za finansiranje projekta izgradnje HE Vranduk i Una Kostela, okončani radovi na realizaciji Projekta obnove električne energije II- EIB projekat „Isporuka i instalacija postrojenja i opreme“),
- redovno i pouzdano snabdijevanje kupaca električnom energijom uz ispunjenje svih ugovorenih obaveza na tržištu električne energije i zadovoljavajućim stepenom naplate od 94,2% (sa saldom potraživanja iz ranijih godina) održavana je solidna likvidnost Društva uz redovno podmirenje obaveza prema dobavljačima, državi i zaposlenim, a ostvarena je neto dobit od 37,0 mil.KM. što spada među najbolje finansijske rezultate u posljednjih 20-ak godina.



Sarajevo, 27.02.2014. godina
Broj: NO- 5396/14-35/5.2.-1

Skupština
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Saglasno članu 43. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/10), dajem slijedeću:

IZJAVU

U svom angažmanu u Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, po svim pitanjima koja su prezentirana i razmatrana na sjednicama Nadzornog odbora, iz nadležnosti Nadzornog odbora, kao i ukupnim odnosom prema poslovanju i interesima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i interesima dioničara ovog Društva, postupao sam u skladu sa zakonom, Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima, Statutom i drugim općim aktima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Ova izjava se daje uz Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2013. godinu.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Mr. sci. Enver Agić, dipl. ing. el.



Sarajevo, 27.02.2014. godina
Broj: NO- 5396/14-35/5.2.-3

Skupština
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Saglasno članu 43. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/10), dajem slijedeću:

IZJAVU

U svom angažmanu u Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, po svim pitanjima koju su prezentirana i razmatrana na sjednicama Nadzornog odbora iz nadležnosti Nadzornog odbora, kao i ukupnim odnosom prema poslovanju i interesima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i interesima dioničara ovog Društva, postupao sam u skladu sa zakonom, Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima, Statutom i drugim općim aktima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Ova izjava se daje uz Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2013. godinu.

Član Nadzornog odbora
mr. sc. Jakub Dinarević



Sarajevo, 27.02.2014. godina
Broj: NO- 5396/14-35/5.2. -2

Skupština
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Saglasno članu 43. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/10), dajem slijedeću:

IZJAVU

U svom angažmanu u Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, po svim pitanjima koju su prezentirana i razmatrana na sjednicama Nadzornog odbora, iz nadležnosti Nadzornog odbora, kao i ukupnim odnosom prema poslovanju i interesima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i interesima dioničara ovog Društva, postupao sam u skladu sa zakonom, Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima, Statutom i drugim općim aktima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Ova izjava se daje uz Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2013. godinu.

Član Nadzornog odbora

Selvedin Subašić



Sarajevo, 27.02.2014. godina
Broj: NO- 5396/14-35/5.2.- 4


Skupština
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Saglasno članu 43. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/10), dajem slijedeću:

IZJAVU

U svom angažmanu u Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, po svim pitanjima koju su prezentirana i razmatrana na sjednicama Nadzornog odbora, iz nadležnosti Nadzornog odbora, kao i ukupnim odnosom prema poslovanju i interesima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i interesima dioničara ovog Društva, postupao sam u skladu sa zakonom, Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima, Statutom i drugim općim aktima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Ova izjava se daje uz Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2013. godinu.

Član Nadzornog odbora
dr. sc.  Bahrudin Šarić



Sarajevo, 27.02.2014. godina
Broj: NO- 5396/14-35/5.2.-5

Skupština
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo


Saglasno članu 43. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/10), dajem slijedeću:

IZJAVU

U svom angažmanu u Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, po svim pitanjima koju su prezentirana i razmatrana na sjednicama Nadzornog odbora, iz nadležnosti Nadzornog odbora, kao i ukupnim odnosom prema poslovanju i interesima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i interesima dioničara ovog Društva, postupao sam u skladu sa zakonom, Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima, Statutom i drugim općim aktima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Ova izjava se daje uz Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2013. godinu.

Član Nadzornog odbora


Dayorin Korać



Sarajevo, 27.02.2014. godina
Broj: NO- 5396/14-35/5.2.-6


Skupština
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Saglasno članu 43. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/10), dajem slijedeću:

I Z J A V U

U svom angažmanu u Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, po svim pitanjima koju su prezentirana i razmatrana na sjednicama Nadzornog odbora iz nadležnosti Nadzornog odbora, kao i ukupnim odnosom prema poslovanju i interesima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i interesima dioničara ovog Društva, postupao sam u skladu sa zakonom, Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima, Statutom i drugim općim aktima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Ova izjava se daje uz Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2013. godinu.

Član Nadzornog odbora

Fejsal Hrustanović

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

**Nekonsolidovani godišnji
finansijski izvještaji
31. decembar 2013.**

Sadržaj

Izjava o odgovornosti Uprave	1
Izvještaj nezavisnog revizora	2-3
Nekonsolidovani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	4
Nekonsolidovani izvještaj o finansijskoj poziciji	5
Nekonsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu	6
Nekonsolidovani izvještaj o gotovinskim tokovima	7
Zabilješke (<i>čine sastavni dio finansijskih izvještaja</i>)	8- 40

Izjava o odgovornosti Uprave


Uprava je odgovorna za pripremu nekonsolidovanih finansijskih izvještaja za svaku finansijsku godinu, koji daju istinit i fer prikaz finansijskog položaja Društva, rezultata poslovanja i gotovinskih tokova, u skladu sa važećim računovodstvenim standardima, kao i za vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija da bi se omogućila priprema tih finansijskih izvještaja u bilo koje vrijeme. Uprava Društva ima opću odgovornost za poduzimanje svih raspoloživih mjera za očuvanje imovine Društva kao i sprječavanje i otkrivanje prevara ili drugih nepravilnosti.

Uprava je odgovorna za izbor odgovarajućih računovodstvenih politika koje se podudaraju sa važećim računovodstvenim standardima i koje će se poslije primjenjivati dosljedno; donositi prosudbe i procjene koje su prihvatljive i razumne; i pripremati finansijske izvještaje na principu neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka da će Društvo nastaviti s poslovanjem neprikladna.

Uprava je odgovorna za podnošenje godišnjeg izvještaja Društva Nadzornom odboru zajedno sa godišnjim finansijskim izvještajima, koje Nadzorni odbor mora odobriti da bi se predali Skupštini Društva na usvajanje.

Finansijski izvještaji na stranicama od 4 do 40 su odobreni i potpisani od strane Uprave na dan 30. aprila 2014. godine u svrhu podnošenja Nadzornom odboru, što je potvrđeno potpisom u nastavku.

Elvedin Grabovica
Generalni direktor



Izveštaj nezavisnog revizora dioničarima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Obavili smo reviziju priloženih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ('Društvo') koji se sastoje od nekonsolidovanog izvještaja o finansijskoj poziciji na dan 31. decembra 2013. godine, nekonsolidovanog izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, promjenama u kapitalu i gotovinskim tokovima za godinu koja je tada završila, te zabilješki koje sadrže sažetak značajnih računovodstvenih politika i ostala objašnjenja.

Odgovornost Uprave za nekonsolidovane finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te za takve interne kontrole za koje Uprava odredi da su nužne za sastavljanje finansijskih izvještaja bez materijalno značajnih grešaka koje mogu nastati kao posljedica prevare ili pogreške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o ovim nekonsolidovanim finansijskim izvještajima na osnovu naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi nalažu pridržavanje relevantnih etičkih pravila, te planiranje i provođenje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da su nekonsolidovani finansijski izvještaji bez materijalno značajnih grešaka.

Revizija uključuje provođenje procedura u svrhu pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u finansijskim izvještajima. Odabir procedura ovisi o našoj prosudbi, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih grešaka u finansijskim izvještajima koje mogu nastati kao posljedica prevare ili pogreške. U procjenjivanju tih rizika, razmatramo interne kontrole relevantne za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja u svrhu provođenja revizijskih procedura u skladu s postojećim okolnostima, a ne u svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva. Revizija isto tako uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika, primjerenost računovodstvenih procjena koje je definirala Uprava, kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvještaja.

Uvjereni smo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i čine odgovarajuću osnovu u svrhu izražavanja našeg mišljenja.

Osnova za uslovno mišljenje

1. Kao što je prezentirano u *Zabilješci 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema*, posljednja procjena fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme izvršena je na dan 31. decembra 2004. godine. U skladu s Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja MRS 16, "Nekretnine, postrojenja i oprema", kad se fer vrijednost revalorizirane imovine znatno razlikuje od njezine knjigovodstvene vrijednosti, tada je potrebna daljnja revalorizacija. Društvo je u procesu pripreme procjene fer vrijednosti nekretnina postrojenja i opreme, međutim ta procjena nije napravljena do datuma ovog izvještaja. Postoje indikacije da je fer vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme različita od njene knjigovodstvene vrijednosti na datum izvještavanja. Dodatno, Društvo nije objavilo za svaku grupu nekretnina, postrojenja i opreme koja je revalorizovana, knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila priznata da se sredstva vode po metodi troška. Efekti ovih odstupanja od Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, ako ih ima, na nekonsolidovane finansijske izvještaje na dan i za godinu koja završava 31. decembra 2013. godine nisu utvrđeni.

Izveštaj nezavisnog revizora dioničarima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (*nastavak*)

2. Kao što je navedeno u *Zabilješci 19 - Ulaganje u zavisna društva*, Društvo ima ulaganja knjigovodstvene vrijednosti od 170.287 hiljada KM. Ulaganje u zavisna preduzeća je priznato po trošku. Postoje indikacije da je nadoknadiivi iznos ulaganja u zavisna preduzeća manji od troška ulaganja. Međunarodni računovodstveni standard MRS 36, "Umanjenje vrijednosti sredstava" zahtjeva da, ako takve indikacije postoje, Uprava napravi formalnu procjenu vrijednosti nadoknadivog iznosa. Takva procjena nije napravljena. Efekat ovog odstupanja na nekonsolidovane finansijske izvještaje nije određen.

Uslovno mišljenje

Prema našem mišljenju, osim za efekte činjenica koje su navedene u *Osnovi za uslovno mišljenje*, nekonsolidovani finansijski izvještaji prikazuju fer i istinito nekonsolidovani finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, nekonsolidovane rezultate njegovog poslovanja i nekonsolidovane novčane tokove za godinu koja je tada završila sukladno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Ostale činjenice

Nekonsolidovani finansijski izvještaji Društva na dan i za godinu koja je završila 31. decembra 2012. godine, su revidirani od strane drugog revizora koji je na dan 22. marta 2013. godine izrazio mišljenje s rezervom na te finansijske izvještaje.

KPMG B-H d.o.o. za reviziju

Registrovani revizori

Zmaja od Bosne 7-7A/III

71000 Sarajevo


Bosna i Hercegovina

30. aprila 2014. godine


Za i u ime KPMG B-H d.o.o za reviziju:



Manal Bećirbegović
Izvršni direktor



Senad Pekmez
FBiH ovlašteni revizor
Broj licence: 3090044102



Nekonsolidovani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Za godinu koja je završila 31. decembra

	<i>Zabilješka</i>	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Prihodi	8	971.649	886.627
Ostali prihodi iz poslovanja	9	20.327	21.048
Ukupno poslovni prihodi		991.976	907.675
Vlastiti kapitalizirani rad	11	3.878	4.390
Troškovi sirovina, materijala i nabavna vrijednost prodane robe	10	(449.745)	(435.912)
Troškovi zaposlenih	11	(193.430)	(190.320)
Troškovi amortizacije	12	(159.843)	(153.079)
Ostali troškovi poslovanja	13	(165.155)	(138.619)
Operativna dobit/(gubitak)		27.681	(5.865)
Finansijski prihodi	14	16.247	17.860
Finansijski rashodi	14	(6.884)	(4.908)
Neto finansijski prihod		9.363	12.952
Dobit prije poreza		37.044	7.087
Porez na dobit	15	-	-
Dobit za godinu		37.044	7.087
Ostala sveobuhvatna dobit			
Otpuštanje odložene porezne obaveze	27	2.503	2.270
Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu		39.547	9.357

Nekonsolidovani izvještaj o finansijskoj poziciji

Na dan 31. decembra

	Zabilješka	2013. '000 KM	2012. '000 KM
SREDSTVA			
Netekuća sredstva			
Nekretnine, postrojenja i oprema	16	2.728.880	2.763.021
Nematerijalna sredstva	17	8.578	6.650
Avansi		13	5.866
Ulaganje u pridružena pravna lica	18	1.950	2.027
Ulaganja u zavisna društva	19	170.287	142.015
Kredit i ostala potraživanja	20	61.469	11.558
Ukupno netekuća sredstva		2.971.177	2.931.137
Tekuća sredstva			
Kredit i ostala potraživanja	20	118.807	200.378
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	21	145.369	146.592
Zalihe	22	101.453	119.867
Gotovina i ekvivalenti gotovine	23	61.778	13.526
Ukupno tekuća sredstva		427.407	480.363
Ukupno sredstva		3.398.584	3.411.500
KAPITAL I OBAVEZE			
Kapital			
Dionički kapital	24	2.155.160	2.155.160
Uplaćeni neregistrovani kapital	24	81.804	81.804
Zakonske rezerve		31.032	29.614
Revalorizacione rezerve		431.917	457.836
Zadržana dobit		234.814	173.264
Ukupno kapital i rezerve		2.934.727	2.897.678
Obaveze			
Netekuće obaveze			
Kredit i pozajmice	25(a)	139.884	141.434
Odloženi prihod	26	102.967	120.824
Odložene poreske obaveze	27	48.325	50.828
Rezervisanja	28	47.985	46.411
Ukupno netekuće obaveze		339.161	359.497
Tekuće obaveze			
Odloženi prihod	26	8.337	80
Kredit i pozajmice	25(b)	13.100	12.547
Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze	29	88.845	135.088
Rezervisanja	28	14.414	6.610
Ukupno tekuće obaveze		124.696	154.325
Ukupno obaveze		463.857	513.822
Ukupno kapital i obaveze		3.398.584	3.411.500

Nekonsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu

Za godinu koja je završila 31. decembra

	Dionički kapital '000 KM	Uplaćeni neregistrovani kapital '000 KM	Zakonske rezerve '000 KM	Revalorizacione rezerve '000 KM	Zadržana dobit '000 KM	Ukupno '000 KM
Na dan 1. januara 2012.	2.155.160	81.804	29.317	478.265	144.443	2.888.989
Dobit za godinu	-	-	-	-	7.087	7.087
Ostala sveobuhvatna dobit						
Amortizacija revalorizovanih sredstava	-	-	-	(22.699)	22.699	-
Otpuštanje odložene porezne obaveze	-	-	-	2.270	-	2.270
Transferi	-	-	297	-	(297)	-
Ukupno ostala sveobuhvatna dobit	-	-	297	(20.429)	22.402	2.270
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	297	(20.429)	29.489	9.357
Transakcije sa vlasnicima, knjižene direktno u kapital						
Doprinosi i distribucije vlasnicima						
Isplaćene dividende	-	-	-	-	(668)	(668)
Na dan 31. decembra 2012.	2.155.160	81.804	29.614	457.836	173.264	2.897.678
Na dan 1. januara 2013.	2.155.160	81.804	29.614	457.836	173.264	2.897.678
Dobit za godinu	-	-	-	-	37.044	37.044
Ostala sveobuhvatna dobit						
Amortizacija revalorizovanih sredstava	-	-	-	(28.422)	28.422	-
Otpuštanje odložene porezne obaveze	-	-	-	2.503	-	2.503
Transferi	-	-	1.418	-	(1.418)	-
Ukupno ostala sveobuhvatna dobit	-	-	1.418	(25.919)	27.004	2.503
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	1.418	(25.919)	27.004	2.503
Transakcije sa vlasnicima, knjižene direktno u kapital						
Doprinosi i distribucije vlasnicima						
Isplaćene dividende	-	-	-	-	(2.498)	(2.498)
Na dan 31. decembra 2013.	2.155.160	81.804	31.032	431.917	234.814	2.934.727

Nekonsolidovani izvještaj o gotovinskim tokovima

Za godinu koja je završila 31. decembra

	<i>Zabilješka</i>	2013. KM'000	2012. KM'000
Gotovinski tok od operativnih aktivnosti			
Neto dobit za godinu		37.044	7.087
Usklađenje za:			
Amortizaciju	12	159.843	153.260
Prihod od kamata i ostali finansijski prihod		(16.247)	(13.685)
Rashod od kamata i ostali finansijski rashodi		3.992	3.732
Prihod od otpisa obaveza		(35)	-
Usklađenja po osnovu viškova i manjkova na dugoročnoj imovini		-	(217)
Gubitak od otuđenja stalnih sredstava	13	9.082	2.818
Gubitak od umanjenja vrijednosti ulaganja u zavisna društva	13, 19	215	-
Gubitak od umanjenja vrijednosti ulaganja u pridružena pravna lica	13, 18	77	-
Promjene u rezervisanjima, neto		9.378	16.933
Otpis zaliha	13	13.265	569
Neto gubitak od otpisa sumnjivih i spornih potraživanja		1.904	8.077
		218.518	178.574
Promjena u:			
- potraživanjima od kupaca		(224)	(11.972)
- zalihami		5.149	(31.078)
- avansima		5.853	-
- dugoročnim obavezama		-	(1.440)
- ostalim potraživanjima		(457)	(5.513)
- obavezama prema dobavljačima		(37.886)	9.507
- ostalim obavezama		(8.322)	(9.463)
- odloženom prihodu		(9.600)	(6.693)
Plaćeni porez na dobit		-	-
Neto gotovinski tok od operativnih aktivnosti		173.031	121.922
Ulagačke aktivnosti			
Nabavka nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih sredstava		(136.712)	(202.598)
Primici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		-	16
Povećanje udjela u zavisnim društvima	19	(28.487)	(26.572)
Povrat depozita i danih kredita		31.660	44.902
Naplaćene kamate		16.247	13.674
Neto gotovinski tok od ulagačkih aktivnosti		(117.292)	(170.578)
Finansijske aktivnosti			
(Smanjenje)/povećanje obaveza po kreditima		(997)	14.689
Plaćene kamate		(3.992)	(3.687)
Plaćene dividende		(2.498)	(668)
Neto gotovinski tok od finansijskih aktivnosti		(7.487)	10.334
Neto povećanje/(smanjenje) gotovine i ekvivalenata gotovine		48.252	(38.322)
Gotovina i ekvivalenti gotovine na početku godine		13.526	51.848
Gotovina i ekvivalenti gotovine na kraju godine	23	61.778	13.526

Zabilješke (čine sastavni dio finansijskih izvještaja)

1 Izvještajno društvo

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo ("Društvo") je dioničko društvo sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Osnovne aktivnosti Društva su proizvodnja, distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije, uključujući upravljanje elektroenergetskim sistemom.

Dionice Društva kotiraju na Sarajevskoj berzi-burzi.

2 Osnove pripreme

(a) Izjava o usklađenosti

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja ("MSFI"). Društvo je također sastavilo konsolidovane finansijske izvještaje u skladu s MSFI za Društvo i njegove zavisna društva (Grupa) koji su odobreni od strane Uprave na dan 30. aprila 2014. godine. U konsolidovanim finansijskim izvještajima, zavisna društva – koje predstavljaju sva društva nad kojima Grupa, neposredno ili posredno, ima više od pola glasačkih prava ili na neki drugi način ima kontrolu nad poslovanjem – su u potpunosti konsolidovane. Korisnici ovih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja trebali bi ih čitati zajedno s konsolidovanim finansijskim izvještajima Grupe na dan 31. decembra 2013. godine i za godinu koja je tada završila u svrhu dobivanja cjelokupnih informacija o finansijskom položaju Grupe, rezultatima njenog poslovanja i promjenama finansijskog stanja Grupe u cjelini.

Finansijski izvještaji su odobreni od Uprave na dan 30. aprila 2014. godine.

(b) Osnove vrednovanja

Finansijski izvještaji izraženi su sukladno konvenciji historijskog troška osim finansijskih instrumenata vrednovanih po fer vrijednosti u bilansu uspjeha te nekretnina, postrojenja i opreme koji su vrednovani po fer vrijednosti.

(c) Funkcionalna valuta i valuta prezentacije

Finansijski izvještaji su pripremljeni u valuti Bosne i Hercegovine, konvertibilna marka (KM) koja je ujedno i funkcionalna valuta Društva. Sve finansijske informacije predstavljene u konvertibilnim markama su zaokružene na najbližu hiljadu.

(d) Korištenje prosudbi i procjena

Pripremanje finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave da donosi prosudbe, procjene i pretpostavke koje imaju uticaj na primjenu politika i na iznose sredstava, obaveza, prihoda i troškova. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od tih procjena.

Procjene i uz njih vezane pretpostavke se redovno pregledavaju. Promjene u računovodstvenim procjenama se priznaju u razdoblju u kojem je promjena procjene nastala i u budućim periodima na koji se odnosi.

Posebno, informacije o značajnim procjenama neizvjesnosti i kritičnim prosudama o primjeni računovodstvenih politika koje imaju značajan uticaj na iznose koji su priznati u finansijskim izvještajima su opisane u *Zabilješci 34*.

Računovodstvene politike navedene ispod su primjenjivane konstantno i dosljedno u svim periodima koji su prezentirani u ovim finansijskim izvještajima.

3 Značajne računovodstvene politike**(a) Strane valute**

Transakcije u stranim valutama izražene su u funkcionalnoj valuti Društva upotrebom kursne liste važeće na dan transakcije. Monetarna imovina i obaveze denominirane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunate su u funkcionalnu valutu upotrebom kursa važećeg na taj dan. Dobici ili gubici od kursnih razlika, koji nastaju prilikom izmirenja tih transakcija te dobiti ili gubici nastali prilikom preračuna monetarne imovine i obaveza izraženih u stranim valutama priznaju se u bilansu uspjeha.

Nemonetarna imovina i stavke koje se mjere po historijskom trošku strane valute ne preračunavaju se po novim kursovima.

Nemonetarna imovina i obaveze denominirane u stranoj valuti prikazane prema historijskom trošku, preračunate su u funkcionalnu valutu upotrebom kursne liste važeće na datum kada su iznosi utvrđeni.

(b) Finansijski instrumenti**(i) Nederivatni finansijski instrumenti**

Nederivativne finansijske instrumente čine pozajmice, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, novac i novčani ekvivalenti, zajmovi i krediti kao i obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze.

Nederivatni finansijski instrumenti se početno vrednuju po njihovoj fer vrijednosti, uvećanoj za transakcijske troškove, osim u slučaju finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Nederivatni finansijski instrumenti se naknadno mjere na način koji je niže opisan.

- *Pozajmice i potraživanja*

Zajmovi i potraživanja iskazuju se po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope.

- *Novac i novčani ekvivalenti*

Novac i novčani ekvivalenti za potrebe izvještaja o novčanom toku uključuju novac u blagajni, račune kod banaka te depozite u bankama s rokom dospelja do tri mjeseca.

- *Obaveze prema dobavljačima*

Obaveze prema dobavljačima iskazuju se početno po fer vrijednosti, a naknadno se vrednuju po amortiziranom trošku, koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Finansijski instrument se priznaje ukoliko Društvo postane jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovorni uslovi instrumenta. Finansijska imovina prestaje se priznavati ukoliko isteknu ugovorna prava Društva na novčane tokove od finansijske imovine, te ako Društvo prenese finansijsku imovinu bez zadržavanja kontrole ili prenese sve rizike i koristi povezane s tom imovinom. Redovna nabavka i prodaja finansijske imovine priznaje se na datum trgovine odnosno na datum kada se Društvo obaveže kupiti ili prodati imovinu. Finansijske obaveze prestaju se priznavati ako je ugovorna obaveza podmirena, ispravljena ili je istekla.

Način obračuna finansijskih prihoda i rashoda je obuhvaćen u Zabilješci 3(n).

(ii) Emitovani kapital***Otkup emitovanog kapitala***

Kada se vrši iskup emitovanog kapitala, iznos naknade zajedno sa direktnim troškovima koji su mu pripisani, se priznaje kao umanjenje kapitala. Iskupljene dionice se prikazuju kao vlastite dionice i prezentirane su kao umanjenje od ukupnog iznosa temeljnog kapitala.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)**(c) Ulaganja u zavisna društva**

Zavisna društva su društva koja kontroliše Društvo. Kontrola postoji ukoliko Društvo ima uticaj na određivanje finansijskih i operativnih politika jednog društva, kao i da izvlači korist od poslovanja tog društva. Ulaganja u zavisna društva evidentiraju se po trošku, umanjeno za gubitak od umanjenja vrijednosti.

(d) Udjeli u pridruženim društvima

Pridružena pravna lica su ona pravna lica u kojima Društvo ima značajan uticaj, ali ne kontrolu, nad finansijskim i poslovnim politikama. Ulaganja u zavisna društva evidentiraju se po trošku, umanjeno za gubitak od umanjenja vrijednosti.

(e) Nekretnine, postrojenja i oprema**(i) Priznavanje i vrednovanje**

Nekretnine, postrojenja i oprema koji se koriste u proizvodnji ili distribuciji proizvoda ili usluga, ili za administrativne namjene su prikazani u bilansu stanja po njihovom revaloriziranom iznosu koji predstavlja njihovu fer vrijednost na dan revalorizacije smanjenu za ukupnu naknadnu akumuliranu amortizaciju i naknadne akumulirane gubitke od smanjenja. Svako povećanje vrijednosti koje je rezultat revalorizacije takvih nekretnina, postrojenja i opreme pripisuje se revalorizacijskim rezervama, osim do onog iznosa do kojeg se stornira revalorizacijsko smanjenje istog sredstva koje je prethodno priznato kao rashod u bilansu uspjeha, u kojem se slučaju povećanje priznaje u bilansu uspjeha do iznosa prethodno priznatog rashoda. Smanjenje knjigovodstvene vrijednosti uslijed revalorizacije takvih nekretnina, postrojenja i opreme priznaje se kao rashod do iznosa koji prevazilazi revalorizacijske rezerve koje se odnose na ta sredstva.

Sredstva u pripremi prikazana su po trošku umanjenom za gubitke od smanjenja, ako ih ima. Amortizacija počinje kada su sredstva spremna za njihovu namijenjenu upotrebu.

Trošak uključuje izdatke koji se mogu direktno pripisati sticanju sredstva.

Dobici ili gubici koji proizlaze iz pojedinog predmeta nekretnina, postrojenja i opreme (koji se utvrđuju kao razlika između neto primitka od otuđenja i knjigovodstvene vrijednosti imovine) priznaju se u bilansu uspjeha.

(ii) Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve, uključene u vlasnički kapital, a koje se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina postrojena i opreme mogu biti prebačene direktno na zadržanu dobit, kada se sredstva isknjiže. Ovo može uključiti transfer čitavog viška kada se sredstva otpišu ili stave van upotrebe. Međutim, revalorizacione rezerve mogu biti prebačene i za sredstva u upotrebi koja se koriste od strane Društva. U tom slučaju, iznos transferiranih rezervi će biti razlika između amortizacije bazirane na revalorizovanoj vrijednosti transferiranih stalnih sredstava i amortizacije po trošku nabavke. Transfer sa revalorizacione rezerve na zadržanu dobit se ne vrši kroz bilans uspjeha.

(iii) Naknadni izdaci

Zamjenski trošak dijela nekretnina, postrojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ukoliko je izvjesno da će Društvo imati buduće ekonomske koristi od tog sredstva i da je trošak sredstva moguće pouzdano izmjeriti. Trošak svakodnevnog održavanja nekretnina, postrojenja i opreme priznaje se u bilansu uspjeha kada nastane.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)**(e) Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)****(iv) Amortizacija**

Amortizacija se priznaje u bilansu uspjeha primjenom linearne metode otpisa tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nekretnina postrojenja i opreme. Zemljište i sredstva u pripremi se ne amortiziraju.

Procijenjeni korisni vijek trajanja je sljedeći:

Zgrade	10 do 80 godina
Postrojenja i oprema	5 do 40 godina
Ostalo	3 do 5 godina

Na datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije i korisni vijek trajanja.

(f) Nematerijalna imovina**(i) Razvoj**

Razvojne aktivnosti uključuju plan i dizajn za proizvodnju novih ili suštinski unaprijeđenih proizvoda i procesa. Troškovi istraživanja i razvoja se kapitalizuju u obimu u kojem zadovoljavaju kriterije definirane Međunarodnim računovodstvenim standardom 38 *Nematerijalna sredstva*.

(ii) Software

Software je početno vrednovan po trošku. Nakon početnog priznavanja, software se vrednuje po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirani gubitak od umanjenja vrijednosti.

(iii) Naknadni izdaci

Naknadni izdaci vezani uz nematerijalnu imovinu kapitaliziraju se samo kada povećavaju buduću ekonomsku korist pripadajuće imovine. Svi ostali izdaci, uključujući izdatke za interno razvijeni goodwill i brand prikazani su u bilansu uspjeha kao trošak u razdoblju kada su nastali.

(iv) Amortizacija

Amortizacija se priznaje u bilansu uspjeha primjenom linearne metode otpisa tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Procijenjeni korisni vijek trajanja za tekući i uporedne periode je kako slijedi:

Software i troškovi razvoja	5 godina
-----------------------------	----------

Na datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije i korisni vijek trajanja.

(g) Zalihe

Zalihe se vrednuju po nižem od troška ili neto prodajne vrijednosti. Zalihe su vrednovane po trošku nabavke, uključuju sve troškove koji su potrebni za dovođenje zaliha u stanje spremno za upotrebu, koristeći metod prosječnog ponderisanog troška.

U slučaju gotovih proizvoda i proizvodnje u toku, trošak uključuje odgovarajući dio općih proizvodnih troškova zasnovan na normalnom kapacitetu poslovanja. Neto prodajna vrijednost je procijenjena prodajna cijena u normalnom toku poslovanja umanjena za procijenjene troškove kompletiranja i prodaje zaliha.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

(h) Umanjenje vrijednosti

Knjigovodstveni iznos imovine Društva, osim zaliha (pogledati računovodstvenu politiku 3 (g)) i odgođene poreske imovine, pregledava se na svaki datum bilansa stanja kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija o umanjenju njihove vrijednosti. Ukoliko indikacije postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos imovine.

Nadoknadivi iznos nematerijalne imovine sa neograničenim vijekom upotrebe i nematerijalne imovine koja još nije u upotrebi procjenjuje se na svaki datum izvještavanja.

Imovina koja podliježe obračunu amortizacije se pregledava za umanjenje vrijednosti uvijek kada događaji ili promjene u okolnostima indiciraju da knjigovodstvena vrijednost sredstva možda neće biti nadoknativa.

Gubitak uslijed umanjenja priznaje se kada knjigovodstveni iznos sredstva ili jedinice koja stvara gotovinu prelazi nadoknadivi iznos. Jedinica koja stvara gotovinu je najmanja skupina imovine koja stvara novčane priljeve koji su neovisni o novčanim priljevima od ostale imovine ili skupina imovine. Gubitak uslijed umanjenja vrijednosti se priznaje u bilansu uspjeha.

Gubitak od umanjenja vrijednosti finansijske imovine vrednovane po amortiziranom trošku izračunava se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova imovine primjenom izvorne efektivne kamatne stope. Gubici se priznaju u bilansu uspjeha, na kontu za ispravku vrijednosti zajmova i potraživanja ili investicijskih vrijednosnih papira koji se drže do dospijeca. Kamate na umanjenu imovinu se i dalje priznaju. Kad se dese događaji koji nakon priznavanja umanjenja uzrokuju smanjenje umanjenja vrijednosti, smanjenje umanjenja vrijednosti se ukida kroz bilans uspjeha.

U procjenjivanju kolektivnog umanjenja vrijednosti, Društvo koristi historijske trendove vjerovatnosti neplaćanja, vrijeme povrata i nastali iznos gubitka, prilagođene za prosudbe menadžmenta da li su trenutni ekonomski i kreditni uslovi takvi da će stvarni gubici vjerovatno biti veći ili manji od predloženih po historijskim trendovima.

(i) Izračun nadoknadivog iznosa

Nadoknadivi iznos finansijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku utvrđuje se kao sadašnja vrijednost procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontiranih originalnom efektivnom kamatnom stopom (odnosno, efektivnom kamatnom stopom izračunatom prilikom početnog vrednovanja te finansijske imovine). Tekuća potraživanja se ne diskontuju.

Nadoknadivi iznos ostale imovine je neto utrživa vrijednost ili vrijednost u upotrebi, ovisno o tome koji je iznos veći. U procjenjivanju vrijednosti u upotrebi sadašnja vrijednost procijenjenih budućih gotovinskih tokova izračunava se upotrebom diskontne stope prije oporezivanja koja reflektira procjenu vremenske vrijednosti novca na tržištu i rizika karakterističnih za tu imovinu. Za imovinu koja ne generira nezavisne gotovinske tokove, nadoknadivi iznos se određuje za jedinicu za stvaranje gotovine u koju sredstvo pripada.

(ii) Ukidanje gubitka od umanjenja vrijednosti

Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se odnosi na potraživanja koja se iskazuju po amortiziranom trošku ukida se ukoliko se naknadno povećanje nadoknadive vrijednosti može objektivno povezati s događajem nastalim nakon što je gubitak od umanjenja vrijednosti priznat.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)**(h) Umanjenje vrijednosti (nastavak)****(ii) Ukidanje gubitka od umanjenja vrijednosti (nastavak)**

Ako se iznos gubitka od umanjenja vrijednosti za potraživanja u sljedećem razdoblju smanji uslijed nekog događaja koji je nastao nakon otpisa, tada prethodno priznati gubitak od umanjenja vrijednosti se ukida kroz bilans uspjeha s odgovarajućim povećanjem knjigovodstvene vrijednosti imovine. Ukidanje se ograničava na iznos koji bi bio ne veći od amortiziranog troška da nije došlo do umanjenja vrijednosti.

Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se odnosi na ostala sredstva, nefinansijsku imovinu ukida se ukoliko postoje indikacije da umanjenje vrijednosti više ne postoji i ukoliko je došlo do promjene u procjenama korištenim pri utvrđivanju nadoknadiive vrijednosti.

(i) Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju ako Društvo trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prošlog razdoblja i ako je vjerojatno da će biti potreban odliv resursa radi podmirivanja obaveza te ako se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Iznosi rezervisanja se utvrđuju diskontiranjem očekivanih budućih gotovinskih tokova korištenjem diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i, gdje je primjenjivo, rizika specifičnih za obavezu.

(j) Krediti i pozajmice**(i) Kamatonosni krediti i pozajmice**

Kamatonosni krediti i pozajmice se početno priznaju po fer vrijednosti primljenog novca umanjenog za pripadajuće transakcijske troškove. U budućim razdobljima, kamatonosni krediti i pozajmice se iskazuju po amortizacionom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope. Svaka razlika između primitaka (umanjeno za transakcijske troškove) i vrijednosti po dospijeću se priznaje u bilansu uspjeha tokom trajanja pozajmice primjenom efektivne kamatne stope.

(ii) Beskamatni krediti i pozajmice

Beskamatni krediti i pozajmice koji dospijevaju u roku manjem od godine dana nisu diskontovani na odnosnu tržišnu stopu na dan izvještavanja.

(k) Primanja zaposlenih**(i) Obvezni doprinosi u penzioni fond**

Obveze za doprinose u obvezni penzioni fond se uključuju kao trošak u račun dobiti i gubitka u razdoblju u kojem se nastali, odnosno u razdoblju u kojem su usluge pružene od strane zaposlenika.

(ii) Otpremnine

Neto obaveza Društva u odnosu na otpremnine za penzije je iznos budućih koristi koje su zaposlenici zaradili u zamjenu za njihove usluge u tekućem i prethodnim razdobljima, a koje se diskontuju na sadašnju vrijednost. Diskontna stopa je prosječna kamatna stopa Komercijalnih banaka na kredite čiji su rokovi dospijeća približno jednaki rokovima i uslovima obaveza Društva.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)**(k) Primanja zaposlenih (nastavak)****(iii) Jubilarne nagrade**

Društvo isplaćuje svojim zaposlenima jubilarne nagrade. Obaveza i trošak ovih davanja se procjenjuju korištenjem metode projicirane novčane jedinice. Metoda projiciranih novčanih jedinica uzima u obzir svaku godinu zaposlenja koju uposleni provede u Društvu a koje u zbroju svih zasebnih jedinica čine finalnu obavezu koja se mjeri pojedinačno po svakoj jedinici. Obaveza se mjeri po sadašnjoj vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova diskontiranih efektivnom kamatnom stopom koja je približna stopi na državne dužničke vrijednosne papire gdje su valuta i uvjeti državnih dužničkih vrijednosnih papira približni valuti i procijenjenim uvjetima obaveze za primanja uposlenih. Jubilarne nagrade se kreću u prosjeku od jedne do tri prosječne plate po uposlenom plaćenih uposlenom u ovisnosti od perioda uposlenja od 10 do 30 godina.

(iv) Bonusi

Obaveze za bonuse zaposlenika priznaju se kao rezerviranja troškova na temelju formalnog plana Društva, kada se može realno očekivati da će bonusi biti plaćeni, te kada se iznos bonusa može procijeniti prije objave finansijskih izvještaja. Za obaveze za bonuse, se očekuje da će biti podmirene kroz 12 mjeseci od datuma bilansa, a priznaju se u iznosu za koji se očekuje da će biti isplaćen. Obaveze za kratkoročne primitke zaposlenicima se ne diskontiraju i priznaju se kao trošak kada se usluga pruži.

(l) Prihodi**Prodati proizvodi i usluge**

Prihodi od prodaje proizvoda se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja umanjeno za povrate robe, odobrenja, trgovačke popuste i količinske rabate. Prihodi od prodaje proizvoda se priznaju kada su na kupca preneseni značajni rizici i koristi vlasništva, kada je vjerovatno da će transakcija biti praćena prilikom ekonomske koristi kada se troškovi i mogući povrati robe mogu pouzdano izmjeriti i kada Društvo ne zadržava pravo na upravljanje i kontrolu nad prodanom robom.

Prihodi od usluga se priznaju u razdoblju u kojem su usluge izvršene u skladu sa stepenom dovršenosti na dan bilansa stanja.

Prihodi, rashodi i sredstva su priznati neto od poreza na dodanu vrijednost (PDV), osim ako se iznos PDV ne može povratiti od Države. U ovim okolnostima PDV je priznat kao dio troška nabavljenog sredstva ili kao dio nastalog rashoda.

Potraživanja i obaveze se vode po iznosu u koji je uključen PDV. Iznos pretporeza, tj. potraživanja za PDV, je uključen u tekuća potraživanja. Iznos PDV-a koji treba platiti je uključen u tekuće obaveze. Prihodi od prodaje dobara i usluga su priznati na dan kada su dobra i usluge isporučeni i predstavljaju neto fakturisano vrijednost bez poreza na dodatu vrijednost.

(m) Donacije

Donacije u gotovini i opremi koje se koriste za investicije u toku za rekonstrukciju sredstava i za ostale aktivnosti su u bilansu stanja prikazane kao odgođeni prihod koji se knjigovodstveno evidentira u bilansu uspjeha primjenom linearne metode u budućim periodima, kako bi se te donacije mogle koristiti u investicijama ili u svakodnevnim operacijama u toku procijenjenog ekonomskog vijeka doniranog sredstva.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)**(n) Finansijski prihodi i rashodi**

Finansijski prihodi i rashodi uključuju kamate na kredite koje se obračunavaju koristeći metod efektivne kamatne stope, zatezne kamate, potraživanja za kamate na uložena sredstva, prihod od dividendi, pozitivne i negativne kursne razlike.

Prihod od kamate je priznat kada je obračunat uzimajući u obzir efektivni prinos od sredstava. Prihod od dividendi je priznat u bilansu uspjeha na dan kada je nastalo pravo Društva da primi dividende.

Troškovi pozajmljivanja, koji se mogu direktno pripisati sticanju, izgradnji ili proizvodnji kvalifikovanih sredstava, sredstava za koje je potrebno znatno vremensko razdoblje da se dovedu u stanje koje je pogodno za namjeravanu upotrebu ili prodaju, uključuju se u trošak tih sredstava do momenta kada su sredstva suštinski spremna za njihovu namjeravanu upotrebu ili prodaju. Investicioni prihod zarađen privremenim ulaganjem specifičnih pozajmica čiji se trošak prenosi na kvalificirano sredstvo se oduzima od troška zajma koji se priznaje kao kapitalizacija. Svi drugi troškovi posudbe priznaju se u neto dobit ili gubitak perioda u kojem su nastali.

(o) Porez na dobit

Porez na dobit obračunava se temeljem prijavljenih prihoda prema zakonima i propisima Federacije Bosne i Hercegovine za matično Društvo i njegove podružnice.

Porez na dobit sadrži tekući porez i odgođeni porez. Porez na dobit iskazuje se u bilansu uspjeha osim poreza koji se odnosi na stavke unutar glavnice, kada se trošak poreza na dobit priznaje unutar glavnice. Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obavezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu, koristeći poreznu stopu važeću na dan bilansa stanja i sva usklađenja porezne obaveze iz prethodnih razdoblja.

Iznos odgođenog poreza temelji se na očekivanoj realizaciji ili namirenju knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza, korištenjem poreznih stopa koje se primjenjuju ili uglavnom primjenjuju na datum bilansa stanja. Odloženi porez se mjeri prema poreskim stopama za koje se očekuje da će biti primijenjene na privremene razlike kada budu promijenjene, zasnovano na zakonima koji su doneseni ili suštinski doneseni do dana izvještaja.

Odgođena porezna imovina priznaje se u visini u kojoj je vjerovatno da će se ostvariti buduća oporeziva dobit dovoljna za korištenje imovine. Odgođena porezna imovina se pregleda na svaki datum izvještavanja i umanjuje se za iznos za koji više nije vjerovatno da će se moći iskoristiti kao porezna olakšica.

(p) Izvještavanje po segmentu

Segment je dio Društva koji se može izdvojiti ili kao dio angažiran u proizvodnji proizvoda ili pružanju usluga (poslovni segment) ili kao dio angažiran u proizvodnji proizvoda ili pružanja usluga unutar određenog ekonomskog okruženja (geografski segment), koji je podložan rizicima i koristima koje se razlikuju od onog drugog segmenta. Trenutno poslovanje Društva je u području proizvodnje i distribucije električne energije (poslovni segment), a poslovanje, ukupna imovina kao i većina klijenata su smješteni u Bosni i Hercegovini. Stoga je izvještavanje po segmentu prikazano u *Zabilješci 7*.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)**(q) Standardi, tumačenja i izmjene objavljenih standarda koji još nisu važeći**

Brojni novi standardi, izmjene i tumačenja postojećih standarda su usvojeni za periode koji počinju poslije 1. januara 2013. godine, nisu primijenjeni u pripremi ovih finansijskih izvještaja. Oni koji bi mogli biti relevantni za Društvo su navedeni ispod. Društvo ne planira da ih usvoji prijevremeno.

MSFI 9 Finansijski instrumenti (2010.), MSFI Finansijski instrumenti (2009.)

MSFI 9 (2009.) uvodi nove zahtjeve za klasifikaciju i mjerenje finansijske imovine. MSFI 9 (2010.) uvodi dodatke vezane za finansijske obaveze. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde trenutno aktivno radi na izradi ograničenih izmjena zahtjeva MSFI 9 vezanih za klasifikaciju i mjerenje i dodavanje novih zahtjeva u pogledu umanjenja vrijednosti finansijske imovine. MSFI 9 (2010. i 2009.) je efektivan za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2015. sa odobrenom ranijom primjenom. Primjena MSFI 9 se očekuje da će utjecati na finansijsku imovinu Društva ali da neće utjecati na finansijske obaveze Društva.

4 Promjene u računovodstvenim politikama

Društvo je dosljedno primjenjivalo računovodstvene politike prikazane u *Zabilješci 3* tokom svih razdoblja prikazanih u ovim finansijskim izvještajima. Društvo je primijenilo sljedeće nove standarde i izmjene standarda, uključujući značajnije promjene u ostalim standardima, s datum prvobitne primjene na dan 1. januara 2013. godine.

- a. MSFI 11 *Udjeli u zajednički kontrolisanim pravnim licima*
- b. MSFI 13 *Mjerenje po fer vrijednosti*
- c. *Prezentacija stavki unutar ostale sveobuhvatne dobiti (Izmjene u MRS 1)*
- d. *Objave nadoknadivog iznosa za nefinansijsku imovinu (Izmjene u MRS 36) (2013.)*

Navedene promjene u računovodstvenim politikama nisu imale efekta na mjerenje sredstava i obaveze Društva.

5 Određivanje fer vrijednosti

Brojne računovodstvene politike Društva zahtijevaju određivanje fer vrijednosti za finansijska i nefinansijska sredstva i obaveze. Fer vrijednosti korištene za vrednovanje i/ili za potrebe objavljivanja su zasnovane na slijedećim metodama. Tamo gdje je primjenjivo, dodatne informacije o pretpostavkama na kojima su se određivale fer vrijednosti su objavljene u zabilješkama vezanim uz to sredstvo ili obavezu.

(i) Depoziti po viđenju

Knjigovodstvena vrijednost depozita po viđenju otprilike je jednaka njihovoj fer vrijednosti prvenstveno zbog toga što su ti depoziti najbližiji gotovini.

(ii) Potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima

Tekuća vrijednost potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima je približno jednaka njihovoj fer vrijednosti.

(iii) Nekretnine, postrojenja i oprema

Vanjski, neovisni procjenitelj, koji ima priznatu profesionalnu kvalifikaciju, pripremio je procjenu vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme Društva na dan 31. decembar 2004. godine. Fer vrijednost se bazira na tržišnoj vrijednosti, a to je procijenjena vrijednost za koju bi imovina mogla biti prodana na dan procjene vrijednosti između dobrovoljnog kupca i dobrovoljnog prodavatelja po uobičajenim poslovnim i komercijalnim uvjetima nakon pravilnog oglašavanja, a u kojem su obje strane postupile sa znanjem, oprezom i bez prisile.

6 Upravljanje finansijskim rizikom

Društvo je putem upotrebe svojih finansijskih instrumenata izloženo sljedećim rizicima:

- kreditni rizik
- rizik likvidnosti
- tržišni rizik

Ova bilješka predstavlja informacije o izloženosti Društva svakom od gore spomenutih rizika, ciljevima Društva, politikama i procedurama za mjerenje i upravljanje rizikom Društva i upravljanje kapitalom Društva.

Uprava ima cjelokupnu odgovornost za uspostavu i nadzor nad okvirom za upravljanje rizikom Društva. Ne postoje formalne procedure upravljanja rizikom (Društvo nije koristilo derivativne finansijske instrumente kako bi se aktivnije štitili od finansijskih rizika), ali Uprava pažljivo prati rizike poslovanja, uključujući uvođenje nivoa odobravanja i odgovornosti.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik subjekta izvještavanja da kupac ili druga strana finansijskog instrumenta neće izvršiti obavezu te će time uzrokovati nastajanje finansijskih gubitaka subjekta izvještavanja. Značajan dio kreditnog rizika proizlazi iz potraživanja od kupaca.

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Na izloženost subjekta izvještavanja kreditnom riziku uglavnom utječu individualne karakteristike pojedinog kupca i rizik industrije u kojoj kupac posluje. Subjekt izvještavanja ima kreditnu politiku po kojoj se bonitet svakog kupca analizira na individualnoj osnovi prije određivanja uvjeta plaćanja i uvjeta isporuke za kupca. Subjekt izvještavanja određuje ispravku vrijednosti kupaca kao procjenu očekivanih gubitaka od potraživanja od kupaca te ostalih potraživanja i ulaganja.

Potraživanja za dane kredite

Na datum izvještavanja subjekt izvještavanja je imao potraživanje po kreditima odobrenim podružnicama i zaposlenima. Krediti podružnicama daju se uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,5% (2012.: 1,5%). Krediti zaposlenima daju se uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,25% do 5,75% (2012.: od 4,25% do 5,75%)

Izloženost kreditnom, kamatnom i valutnom riziku javlja se tokom normalnog poslovanja subjekta izvještavanja. Subjekt izvještavanja nije koristio derivativne instrumente kako bi se zaštitio od tih rizika.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti ispuniti svoje finansijske obaveze u roku. Pristup Društva upravljanju likvidnošću je osiguranje, u najvećoj mogućoj mjeri, da će u svakom trenutku biti u dovoljnoj mjeri likvidni kako bi bilo u mogućnosti ispuniti svoje obaveze na vrijeme, i pod normalnim i pod izvanrednim okolnostima, bez uzrokovanja neprihvatljivih gubitaka ili riskiranja nanošenja štete reputaciji Društva. Društvo osigurava da ima dovoljno novca da podmiri svoje operativne troškove uključujući podmirivanje finansijskih obaveza.

Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik da će promjena tržišnih cijena, kao što su promjena tečajeva stranih valuta i kamatnih stopa, utjecati na prihod Društva ili vrijednost njihovih finansijskih instrumenata. Cilj upravljanja tržišnim rizikom jest upravljanje i kontroliranje izloženosti tržišnom riziku unutar prihvatljivih parametara, optimizirajući povrat.

Valutni rizik

Društvo je izloženo valutnom riziku putem prodaje, kupnje te zajmova koji su iskazani u valuti koja nije funkcionalna valuta Društva. Valute koje podliježu rizicima su EUR, USD, XDR, CHF i YEN. Društvo ne koristi instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti valutnom riziku.

Kamatni rizik

Društvo je izloženo kamatnom riziku jer su određeni krediti ugovoreni po promjenjivim kamatnim stopama. Društvo ne koristi instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnom riziku.

7 Poslovni segmenti

Počevši od 1. septembra 2008. godine, Društvo je uspostavilo Upravni odbor sa šest izvršnih direktora od kojih su tri za djelatnosti: proizvodnja, distribucija i snabdijevanje i trgovina, a tri za funkcije potpore: ekonomski poslovi, pravni i kadrovski i kapitalne investicije.

Za potrebe upravljanja, Društvo je u organizirano u tri segmenta. Ovi segmenti su osnova za izvještavanje.

- (i) Segment 1 – Proizvodnja, koja uključuje hidroelektrane na Neretvi (Jablanica, Grabovica i Salakovac) i termoelektrane u Kaknju i Tuzli;
- (ii) Segment 2 – Distribucija i snabdijevanje, koja uključuje distribucijske jedinice u Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici;
- (iii) Segment 3 – Obuhvata ekonomsko pravne poslove, ljudske resurse, razvoj i investicije.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

7 Poslovni segmenti (nastavak)

	Segment 1		Segment 2		Segment 3		Ukupno	
	Proizvodnja 2013.	2012.	Distribucija i snabdijevanje 2013.	2012.	Ostale djelatnosti 2013.	2012.	2013.	2012.
u hiljadama KM								
Prihodi	639.957	601.266	229.802	230.762	101.890	54.599	971.649	886.627
Troškovi sirovina, materijala, nabavna vrijednost prodane robe i troškovi zaposlenih	(473.794)	(452.067)	(125.135)	(129.316)	(40.368)	(38.871)	(639.297)	(620.254)
Rezultat segmenta	166.163	149.199	104.667	101.446	61.522	15.728	332.352	266.373
Ostali prihodi iz poslovanja	4.757	4.793	13.879	12.389	1.691	3.866	20.327	21.048
Ostali troškovi poslovanja	(68.304)	(53.671)	(73.461)	(70.684)	(23.390)	(15.852)	(165.155)	(140.207)
Amortizacija	(105.672)	(101.288)	(47.922)	(45.987)	(6.249)	(5.804)	(159.843)	(153.079)
Rezultat operativnih djelatnosti	(3.056)	(967)	(2.837)	(2.836)	33.574	(2.062)	27.681	(5.865)
Finansijski prihodi	4.605	3.945	3.331	3.275	8.311	10.640	16.247	17.860
Finansijski rashodi	(1.549)	(2.978)	(494)	(439)	(4.841)	(1.491)	(6.884)	(4.908)
Neto finansijski prihod	3.056	967	2.837	2.836	3.470	9.149	9.363	12.952
Dobit prije poreza	-	-	-	-	37.044	7.087	37.044	7.087
Porez na dobit	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobit za period	-	-	-	-	37.044	7.087	37.044	7.087

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

7 Poslovni segmenti (nastavak)

	Segment 1		Segment 2		Segment 3		Ukupno	
	Proizvodnja		Distribucija i snabdijevanje		Ostale djelatnosti			
u hiljadama KM	2013.	2012.	2013.	2012.	2013.	2012.	2013.	2012.
Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna sredstva	1.827.125	1.890.438	789.469	777.956	120.864	101.277	2.737.458	2.769.671
Avansi, krediti i ostala potraživanja	2.209	1.367	69	(29)	59.204	16.086	61.482	17.424
Ulaganja u zavisna društva i ulaganja u pridružena društva	72.125	43.833	-	8	100.112	100.201	172.237	144.042
	—	—	—	—	—	—	—	—
Ukupno netekuća sredstva	1.901.459	1.935.638	789.538	777.935	280.180	217.564	2.971.177	2.931.137
Tekuća sredstva	422.622	436.429	300.937	228.459	(296.152)	(184.525)	427.407	480.363
	—	—	—	—	—	—	—	—
Ukupno tekuća sredstva	422.622	436.429	300.937	228.459	(296.152)	(184.525)	427.407	480.363
Ukupno sredstva	2.324.081	2.372.067	1.090.475	1.006.394	(15.972)	33.039	3.398.584	3.411.500
Obaveze	148.458	197.410	270.304	186.140	45.100	130.272	463.857	513.822
	—	—	—	—	—	—	—	—
Ukupno obaveze	148.458	197.410	270.304	186.140	45.100	130.272	463.857	513.822
Neto sredstva po segmentu	2.175.623	2.174.657	820.171	820.254	(61.072)	(97.233)	2.934.727	2.897.678
	—	—	—	—	—	—	—	—

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

8 Prihodi

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Prodaja električne energije na domaćem tržištu	862.196	829.883
Prodaja električne energije na inostranom tržištu	82.306	22.772
Prodaja usluga i drugi prihodi	27.147	33.972
	971.649	886.627

9 Ostali prihodi iz poslovanja

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Prihod od otpisanih obaveza	35	338
Naplaćena, prethodno otpisana potraživanja	3.593	2.142
Prihodi od donacija	8.337	8.696
Prihodi od naplate od osiguranja	1.319	438
Prihodi od kazni	419	1.037
Prihod od zakupnina	1.040	1.407
Prihod od prodaje sirovina	1.720	1.282
Otpuštanje rezervacija za sudske sporove	1.313	1.901
Aktuarski dobici	-	266
Ostali prihodi	2.551	3.541
	20.327	21.048

10 Troškovi sirovina, materijala i nabavna vrijednost prodane robe

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Utrošeni ugalj	346.161	325.426
Troškovi dopreme i analize uglja	35.020	34.524
Nabavna vrijednost prodane struje	30.723	36.405
Utrošeni materijal za održavanje	10.201	12.798
Utrošeno gorivo	8.160	8.950
Ostali troškovi sirovina i materijala	19.480	17.809
	449.745	435.912

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

11 Troškovi zaposlenih

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Neto plate i ostali troškovi zaposlenih	129.282	126.105
Obavezna socijalna davanja i doprinosi	60.056	59.899
Ostali troškovi zaposlenih	4.092	4.316
Ukupni troškovi zaposlenih	193.430	190.320
Kapitalizirani vlastiti rad	(3.878)	(4.390)
Troškovi zaposlenih priznati u bilansu uspjeha	189.552	185.930

Društvo je imalo na kraju godine 4.848 zaposlenih (2012.: 4.939 zaposlenih). Troškovi zaposlenih uključuju 31.530 hiljada KM (2012.: 31.447 hiljada KM) doprinosa uplaćenih u fond za penziono osiguranje.

Ostali troškovi zaposlenika uključuju prava za penziono i jubilarne nagrade.

12 Amortizacija

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Amortizacija materijalnih sredstava	157.711	151.485
Amortizacija nematerijalnih sredstava	2.132	1.594
Ukupna amortizacija	159.843	153.079

13 Ostali troškovi iz poslovanja

	2013. KM'000	2012. KM'000
Transportne usluge	40.077	41.363
Održavanje	19.071	17.578
Vodni doprinosi i doprinosi za hidroakumulaciju	18.707	14.702
Članarine i ostali porezi	15.033	10.035
Otpisane zalihe	13.265	569
Kalo, rastur i lom	10.331	9.215
Rezervacije za sudske sporove	9.959	3.398
Gubitak od otpisa sredstava	9.082	3.290
Naknada za zagađenje zraka	6.577	6.915
Rashodi od otpisa sumnjivih i spornih potraživanja	5.497	8.077
Osiguranje	4.651	4.780
Vanjske usluge	3.072	3.181
Troškovi telekomunikacija	2.222	1.240
Usluge od trećih lica	1.310	1.182
Rezervisanja za demontažu	901	835
Trošak najma	612	568
Reprezentacija	356	366
Aktuarski gubici	318	-
Manjkovi zaliha	302	482
Bankarske provizije	259	253
Rashodi od umanjenja vrijednosti ulaganja u zavisna društva	215	-
Rashodi od umanjenja vrijednosti ulaganja u pridružena lica	77	-
Ostali troškovi	3.261	10.590
	165.155	138.619

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

14 Neto finansijski prihod

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Prihod od kamata	7.168	10.412
Pozitivne kursne razlike	5.472	3.869
Prihod od zateznih kamata	3.405	3.273
Ostali finansijski prihodi	202	306
Finansijski prihodi	16.247	17.860
Rashodi od kamata	(3.992)	(1.761)
Otpuštanje diskonta na rezervacije za otpremnine	(1.601)	(1.598)
Zatezne kamate po sudskim sporovima	(463)	(1.549)
Negativne kursne razlike	(828)	-
Finansijski rashodi	(6.884)	(4.908)
Neto finansijski prihod	9.363	12.952

15 Porez na dobit

Obračun poreza na dobit prema propisanoj stopi poreza je kako slijedi:

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Računovodstvena dobit prije poreza	37.044	7.087
Porez na dobit po stopi od 10%	3.704	709
Oporezivi kapitalni dobici	2.842	2.240
Porezno nepriznati troškovi	983	892
Porezna olakšica po osnovu investicija	(7.529)	(3.841)
Porez na dobit	-	-
Porez na dobit i efektivna stopa poreza na dobit za godinu	-	-

Od 1. januara 2008. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine donesen je novi Zakon o porezu na dobit po kojem je smanjena stopa na dobit na 10%. Prema novom Zakonu o porezu na dobit obveznik koji u periodu od pet uzastopnih godina investira u proizvodnju u vrijednosti od najmanje 20 miliona KM, na teritoriji Federacije BiH, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za period od pet godina počevši od prve godine investiranja u kojoj mora biti investirano najmanje 4 miliona KM. Obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvario preko 30% od ukupno ostvarenog prihoda oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu.

Obračun poreza na dobit urađen je na način kako Društvo tumači tekuće poreske zakone. Ovi obračuni koji su prilog poreske prijave mogu biti predmet pregleda i odobrenja od strane lokalnih poreskih organa.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

16 Nekretnine, postrojenja i oprema

	Zemljište '000 KM	Zgrade '000 KM	Postrojenja i oprema '000 KM	Sredstva u pripremi '000 KM	Ukupno '000 KM
Trošak ili procjena					
Na dan 1. januara 2012.	84.096	3.924.196	3.109.578	244.951	7.362.821
Povećanja	-	-	-	198.747	198.747
Transferi	322	69.269	133.237	(202.828)	-
Otuđenja i otpisi	(125)	(12.310)	(142.076)	(152)	(154.663)
Reklasifikacija na nematerijalnu imovinu	-	-	(186)	-	(186)
Donos sa zaliha	-	-	69	930	999
Na dan 31. decembra 2012.	84.293	3.981.155	3.100.622	241.648	7.407.718
Na dan 1. januara 2013.	84.293	3.981.155	3.100.622	241.648	7.407.718
Povećanja	-	-	-	132.652	132.652
Otuđenja i otpisi	-	(18.313)	(20.208)	(110)	(38.631)
Transferi	1.525	60.057	165.223	(226.805)	-
Na dan 31. decembra 2013.	85.818	4.022.899	3.245.637	147.385	7.501.739
Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti					
Na dan 1. januara 2012.	1	2.372.506	2.272.255	-	4.644.762
Trošak za godinu	-	67.666	83.819	-	151.485
Otuđenja i otpisi	-	(11.071)	(140.479)	-	(151.550)
Na dan 31. decembra 2012.	1	2.429.101	2.215.595	-	4.644.697
Na dan 1. januara 2013.	1	2.429.101	2.215.595	-	4.644.697
Trošak za godinu	-	63.318	94.393	-	157.711
Otuđenja i otpisi	-	(13.780)	(15.769)	-	(29.549)
Na dan 31. decembra 2013.	1	2.478.639	2.294.219	-	4.772.859
Knjigovodstvena vrijednost					
Na dan 1. januara 2012.	84.095	1.551.690	837.323	244.951	2.718.059
Na dan 31. decembra 2012.	84.292	1.552.054	885.027	241.648	2.763.021
Na dan 1. januara 2013.	84.292	1.552.054	885.027	241.648	2.763.021
Na dan 31. decembra 2013.	85.817	1.544.260	951.418	147.385	2.728.880

Tokom 2004. godine Društvo je organizovalo novu procjenu vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od strane "American Appraisal Hungary Co. Ltd. and Ernst & Young Advisory Ltd.", koji su izdali izvještaj 24. augusta 2005. godine. Efektivni datum procjene je 31. decembra 2004. godine. Fer vrijednost se bazira na tržišnoj vrijednosti, a to je procijenjena vrijednost za koju bi imovina mogla biti prodana na dan procjene vrijednosti između dobrovoljnog kupca i dobrovoljnog prodavatelja po uobičajenim poslovnim i komercijalnim uvjetima nakon pravilnog oglašavanja, a u kojem su obje strane postupile sa znanjem, oprezom i bez prisile. Nije bilo naknadnih procjena. Društvo ima 2.642.083 hiljade KM imovine koja je u potpunosti amortizovana.

Na dan 31. decembra 2013. godine, sredstva u pripremi se odnose na građevine (65.278 hiljada KM), opremu (49.107 hiljada KM), zemljište (4.107 hiljada KM) i ostale investicije u toku (28.893 hiljada KM).

Društvo je u toku 2013. godine otpisalo imovinu u iznosu od 9.082 hiljada KM (2012.: 3.290 hiljada KM).

Društvo je u toku 2013. godine kapitaliziralo kamate po uzetim kreditima u iznosu od 1.233 hiljade KM (2012.: 2.016 hiljada KM).

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

17 Nematerijalna sredstva

	Software '000 KM	Troškovi razvoja '000 KM	Sredstva u pripremi '000 KM	Ukupno '000 KM
Trošak				
Na dan 1. januara 2012.	2.425	6.106	10	8.541
Povećanja	-	-	4.196	4.196
Reklasifikacija unutar nematerijalnih sredstava	(434)	434	-	-
Reklasifikacija s postrojenja, nekretnina i opreme	-	186	-	186
Transferi	252	3.947	(4.199)	-
Na dan 31. decembra 2012.	2.243	10.673	7	12.923
Na dan 1. januara 2013.	2.243	10.673	7	12.923
Povećanja	-	-	4.060	4.060
Otuđenja i otpisi	-	(813)	-	(813)
Transferi	1.173	2.874	(4.047)	-
Na dan 31. decembra 2013.	3.416	12.734	20	16.170
Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti				
Na dan 1. januara 2012.	1.427	3.222	-	4.649
Trošak za godinu	212	1.382	-	1.594
Reklasifikacija	(217)	247	-	30
Na dan 31. decembra 2012.	1.422	4.851	-	6.273
Na dan 1. januara 2013.	1.422	4.851	-	6.273
Trošak za godinu	267	1.865	-	2.132
Otuđenja i otpisi	-	(813)	-	(813)
Na dan 31. decembra 2013.	1.689	5.903	-	7.592
Knjigovodstvena vrijednost				
Na dan 1. januara 2012.	998	2.884	10	3.892
Na dan 31. decembra 2012.	821	5.822	7	6.650
Na dan 1. januara 2013.	821	5.822	7	6.650
Na dan 31. decembra 2013.	1.727	6.831	20	8.578

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

18 Ulaganja u pridružena pravna lica

Udio Društva u neto sredstvima pridruženog pravnog lica je kako slijedi:

Pridruženo pravno lice	Datum izvještavanja	Poslovna aktivnost	Vlasništvo	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
ETI d.o.o. Sarajevo	31. decembra 2013.	Proizvodnja osigurača	49%	1.950	2.027

U toku 2013. godine, Društvo je napravilo ispravku vrijednosti ulaganja u pridruženo pravno lice u iznosu od 77 hiljada KM.

19 Ulaganje u zavisna društva

Zavisno društvo	Poslovna aktivnost	Vlasništvo	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Rudnici Kreka d.o.o.	Eksploatacija uglja	100%	67.658	62.553
RMU Kakanj d.o.o.	Eksploatacija uglja	100%	41.337	30.038
RMU Zenica d.o.o.	Eksploatacija uglja	100%	19.186	14.369
RMU Breza d.o.o. Breza	Eksploatacija uglja	100%	17.334	13.149
RMU Đurđevik d.o.o.	Eksploatacija uglja	100%	9.285	7.797
RU Gračanica d.o.o.				
Gornji Vakuf	Eksploatacija uglja	100%	5.137	5.085
RMU Abid Lolić d.o.o.	Eksploatacija uglja	100%	3.785	2.261
Ulaganja u rudnike			163.722	135.252
Iskraemeco d.o.o.	Upravljenje energijom i usluge	57,5%	3.193	3.286
Hotel Makarska	Hotelijerstvo	100%	2.048	2.048
Eldis Tehnika d.o.o.	Proizvodnja elektro opreme i komunikacije	100%	1.324	1.429
Ulaganja u ostala zavisna društva			6.565	6.763
Ukupno ulaganja u zavisna društva			170.287	142.015

Društvo je u toku 2013. godine izvršilo dokapitalizaciju rudnika u iznosu od 28.487 hiljada KM.

Društvo je u toku 2013. godine napravilo ispravke vrijednosti zavisnog društva RMU Breza d.o.o. Breza u iznosu od 17 hiljada KM, zavisnog društva Eldis Tehnika d.o.o. u iznosu od 105 hiljada KM i zavisnog društva Iskraemeco d.o.o. u iznosu od 93 hiljade KM.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

20 Krediti i ostala potraživanja

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Dugoročni dio		
Oročeni depoziti	46.811	194
Kreditni zavisnim društvima i zaposlenima	14.658	11.364
	61.469	11.558
Kratkoročni dio		
Oročeni depoziti	114.438	195.709
Kratkoročni dio dugoročnih kredita zavisnim društvima i zaposlenima	4.369	4.669
	118.807	200.378

Oročeni depoziti odnose se na plasmane kod banaka sa kamatama u rasponu od 2,50% do 5,10% godišnje.

Kreditni zaposlenima sačinjavaju stambeni krediti za zaposlene sa kamatom od 4,25% do 5,75% godišnje sa rokom otplate od 15 do 20 godina, koji su osigurani mjenicama i hipotekama.

Kreditni zavisnim društvima uključuju dane kredite RMU Kakanj u iznosu od 3.906 hiljada KM (2012.: 8.705 hiljade KM), RMU Zenica u iznosu od 114 hiljada KM (2012.: 807 hiljada KM), RMU Kreka u iznosu od 2.008 hiljada KM (2012.: 955 hiljada KM) i RMU Đurđevik u iznosu od 904 hiljada KM (2012.: 616 hiljada KM); svi krediti su dani s kamatnom stopom od 1,5% p.a.

21 Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

	31. decembar 2013. KM'000	31. decembar 2012. KM'000
Potraživanja od kupaca – povezana lica	8.243	3.195
Potraživanja od kupaca – treća lica	143.291	148.115
Potraživanja od kupaca – ispravka vrijednosti	(47.761)	(45.857)
Potraživanja od kupaca – neto	103.773	105.453
Potraživanja za date avanse	20.623	17.120
Potraživanja za PDV	8.274	9.408
Ukalkulisani prihod	5.897	6.254
Potraživanja po osnovu subvencija	4.569	2.856
Ostala potraživanja	2.233	2.411
Potraživanja za obnovljive izvore energije	-	3.090
	145.369	146.592

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

22 Zalihe

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Sirovine	84.903	104.676
Rezervni dijelovi i sitan inventar	16.501	15.174
Trgovačka roba	49	17
	<u>101.453</u>	<u>119.867</u>

Tokom 2013. godine, svođenje zaliha na neto utrživu vrijednost iznosilo je 13.265 hiljada KM (2012.: 569 hiljada KM).

23 Gotovina i ekvivalenti gotovine

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Novac kod banaka u domaćoj valuti	39.046	10.195
Novac kod banaka u stranim valutama	22.396	2.924
Blagajna	336	407
	<u>61.778</u>	<u>13.526</u>

24 Dionički kapital

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Dionički kapital	2.155.160	2.155.160

Odobreni i emitovani dionički kapital se sastoji od 30.354.369 redovnih dionica (2012.: 30.354.369). Nominalna vrijednost dionice je 71 KM po dionici (2012.: 71 KM).

(i) Uplaćeni neregistrovani kapital

Na dan 30. septembra 2009. godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prenijela je 100% udio u sedam rudnika uglja na Društvo u vrijednosti od 81.804 hiljada KM. U istoj vrijednosti Društvo treba da izda dionice Federacije BiH kroz koje će Federacija BiH povećati udio u Društvu, nakon čega će se izvršiti sudska registracija povećanja osnovnog kapitala Društva. Na dan 30. septembra 2009. godine, Konkurencijsko vijeće FBiH odobrilo je prenos 100% udjela u sedam rudnika uglja sa Vlade FBiH na Društvo.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

25 Krediti i pozajmice

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
(a) <i>Netekuci krediti i pozajmice</i>		
Kredit od banaka	139.884	141.434
(b) <i>Tekuci krediti i pozajmice</i>		
Kredit od banaka	13.100	12.547
(c) <i>Ukupno krediti i pozajmice</i>	152.984	153.981

(d) *Kamate i uslovi vraćanja kredita Društva na dan 31. decembra 2013. godine su kako slijedi:*

Krediti i pozajmice	Kamata	Ukupno '000 KM	1 godina ili manje '000 KM	1-2 godine '000 KM	2-5 godina '000 KM	Više od 5 godina '000 KM
<i>Kredit od banaka</i>						
Instrumenti sa promjenjivom kamatnom stopom						
KM 71.654.971	6m EURIBOR+1%	33.158	7.592	7.592	16.688	1.286
KM 25.945.102	6m EURIBOR+0.75%	20.436	1.635	1.635	4.904	12.262
KM 78.967.468	0.75%	35.044	3.873	3.796	5.536	21.839
<i>Ostali krediti</i>						
KM 64.345.807	cca. 4%	64.346	-	-	3.166	61.180
Ukupno krediti i pozajmice		152.984	13.100	13.023	30.294	96.567

26 Odloženi prihodi

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Dugoročni dio		
Odloženi prihodi za donirana sredstva	102.008	119.826
Odloženi prihodi za donirane zalihe	709	748
Odloženi prihodi za donirani novac	250	250
	102.967	120.824
Kratkoročni dio		
Odloženi prihodi	8.337	80
	8.337	80
Ukupno odloženi prihodi	111.304	120.904

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

27 Odložene obaveze za porez

Kretanje u privremenim razlikama je kako slijedi:

	Stanje na dan 1. januara 2012.	Priznato u bilansu uspjeha	Priznato u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti	Stanje na dan 31. decembra 2012.	Priznato u bilansu uspjeha	Priznato u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti	Stanje na dan 31. decembra 2013.
U hiljadama KM							
Nekretnine, postrojenja i oprema	53.098	-	(2.270)	50.828	-	(2.503)	48.325

28 Rezervisanja

	Sudski sporovi '000 KM	Rezervisanja za troškove demonataže '000 KM	Otpremnine i jubilarne nagrade '000 KM	Ukupno '000 KM
Stanje na 1. januara 2013.	6.610	11.270	35.141	53.021
Rezervacije tokom godine	9.959	901	3.611	14.471
Oslobodene rezervacije tokom godine	(1.313)	-	-	(1.313)
Rezervacije korištene tokom godine	(842)	-	(2.938)	(3.780)
Stanje na 31. decembra 2013.	14.414	12.171	35.814	62.399

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Tekuća rezervisanja	14.414	6.610
Netekuća rezervisanja	47.985	46.411
	62.399	53.021

Sudski sporovi

Društvo pretpostavlja rezervisanje za sudske sporove u iznosu od 14.414 hiljada KM. Detalji su izloženi u *Zabilješci 31.*

Rezervacije za demontažu

U toku 2013. godine rezervisan je iznos od 901 hiljadu KM za obavezu Društva za demontažu i uklanjanje dijelova termoelektrana Kakanj i Tuzla. Društvo pretpostavlja da će gradilište biti obnovljeno i dijelovi demontirani i uklonjeni korištenjem trenutno dostupnih tehnologija i materijala. Pretpostavljeni troškovi demontaže revidiraju se na svaki datum izvještavanja. Pri izračunu rezervacije korištena je diskontna stopa od 8%.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

28 Rezervisanja (nastavak)

Otpremnine

Obaveze za beneficije zaposlenima u iznosu od 35.814 hiljada KM računaju se kako slijedi:

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Početno stanje obaveze	35.141	35.087
Troškovi kamata	1.601	1.598
Troškovi tekućeg rada	1.692	1.587
Aktuarski gubici/(dobici)	318	(266)
Isplaćene naknade	(2.938)	(2.865)
	<u>35.814</u>	<u>35.141</u>

Osnovna pretpostavka korištena u svrhu aktuarske procjene bila je kako slijedi:

	31. decembar 2013.	31. decembar 2012.
Diskontni faktor	5%	5%
Očekivani rast plata	2%	2%

Djelatnik stiče pravo na penziju kada napuni 65 godina života ili kada ostvari 40 godina radnog staža. Aktuarska procjena za 2013. godinu je koristila sljedeće pretpostavke oko stope fluktuacije zaposlenih:

Do 30 godina	31-40 godina	41-50 godina	51-60 godina	61 godina i više
0,04%	0,05%	0,05%	0,14%	0,06%

29 Dobavljači i ostale obaveze

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Obaveze prema dobavljačima – povezana lica	15.508	27.207
Obaveze prema dobavljačima – treća lica	23.343	49.565
Obračunati troškovi	17.672	30.982
Obaveze za dividende	2.610	915
Obaveze za primljene avanse	12.250	9.778
Obaveze za naknade za zagađenje zraka	10.211	6.915
Obaveze za naknade za obnovljive izvore energije	276	6.273
Obaveze za hidroakumulaciju	990	1.064
Ostale kratkoročne obaveze	5.985	2.389
	<u>88.845</u>	<u>135.088</u>

30 Upravljanje finansijskim rizicima

Prilikom korištenja finansijskih instrumenta Društvo je izloženo sljedećim rizicima:

- Kreditni rizik
- Rizik likvidnosti
- Tržišni rizik

i) Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik od finansijskog gubitka Društva ukoliko kupac ili druga ugovorna strana finansijskog instrumenta ne ispuni svoje ugovorno pravo. Kreditni rizik je uzrokovan isključivo potraživanjima od kupaca.

(ii) Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti podrazumijeva nemogućnost Društva da održi dostatne količine novca za podmirivanje tekućih obaveza. Društvo nije značajno izloženo riziku likvidnosti.

(iii) Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik promjene tržišnih cijena poput kursa, kamatnih stopa i kapitala koja utječe na prihod Društva i vrijednost njenih finansijskih instrumenata. Društvo nije značajno izloženo tržišnom riziku.

Izloženost Društva kreditnom, kamatnom i riziku promjene kurseva stranih valuta proizilazi iz normalnog kursa poslovanja.

Kreditni rizik

Izloženost kreditnom riziku

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine predstavlja maksimalnu izloženost kreditnom riziku, koja na datum izvještavanja iznosi kako slijedi:

	Zabilješka	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Kredit i potraživanja	20,21	325.645	358.528
Novac i novčani ekvivalenti	23	61.778	13.526
		<u>387.423</u>	<u>372.054</u>

Maksimalna izloženost kreditnom riziku, na datum izvještavanja, za potraživanja od kupaca prema regijama je:

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Kupci u zemlji	94.900	104.843
Kupci u inostranstvu	8.873	700
	<u>103.773</u>	<u>105.543</u>

Maksimalna izloženost kreditnom riziku, na datum izvještavanja, za potraživanja od kupaca prema vrsti kupca je:

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Kupci pravna lica	84.143	85.546
Domaćinstva	19.630	19.997
	<u>103.773</u>	<u>105.543</u>

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

30 Upravljanje finansijskim rizicima (nastavak)

Gubici od umanjenja vrijednosti

Starosna struktura potraživanja na datum izvještavanja je kako slijedi:

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Dospjelo do 90 dana	96.258	98.696
Dospjelo 91 – 180 dana	2.940	3.165
Dospjelo 181 – 365 dana	3.890	3.202
Starije od 365 dana	685	390
	<u>103.773</u>	<u>105.453</u>

Kretanje u ispravci vrijednosti potraživanja je kako slijedi:

'000 KM

Na dan 1. januara 2013.	45.857
Otpisana potraživanja tokom godine (Zabilješka 13)	5.497
Naplaćena potraživanja tokom godine (Zabilješka 9)	(3.593)
Na dan 31. decembra 2013.	<u>47.761</u>

Rizik likvidnosti

U prilogu su ugovorena dospijeća finansijskih obaveza:

31. decembar 2013.	Knjig. vrijednost '000 KM	Ugovoreni nov. tokovi '000 KM	0-6 mjeseci '000 KM	6-12 mjeseci '000 KM	1-2 godine '000 KM	2-5 godina '000 KM	Više od 5 godina '000 KM
Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze	88.845	(88.845)	(88.845)	-	-	-	-
Kamatonosni krediti i pozajmice	152.984	(169.999)	(8.320)	(8.242)	(16.174)	(38.201)	(99.062)
	<u>152.984</u>	<u>(169.999)</u>	<u>(8.320)</u>	<u>(8.242)</u>	<u>(16.174)</u>	<u>(38.201)</u>	<u>(99.062)</u>
31. decembar 2012.	Knjig. vrijednost '000 KM	Ugovoreni nov. tokovi '000 KM	0-6 mjeseci '000 KM	6-12 mjeseci '000 KM	1-2 godine '000 KM	2-5 godina '000 KM	Više od 5 godina '000 KM
Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze	135.088	(135.088)	(135.088)	-	-	-	-
Kamatonosni krediti i pozajmice	153.981	(174.530)	(7.642)	(7.613)	(15.255)	(36.258)	(107.762)
	<u>153.981</u>	<u>(174.530)</u>	<u>(7.642)</u>	<u>(7.613)</u>	<u>(15.255)</u>	<u>(36.258)</u>	<u>(107.762)</u>

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

30 Upravljanje finansijskim rizicima (nastavak)

Valutni rizik

Izloženost valutnom riziku

Društvo se izlaže valutnom riziku prilikom prodaje, nabave, kod kamatonosnih kredita i pozajmica i potraživanja po datim kreditima i ostalim potraživanjima koji su denominirani u stranoj valuti. Valute koje najviše izlažu Društvo ovom riziku su EUR, USD, XDR, YEN i CHF. Protiv ovog rizika Društvo nije ekonomski zaštićeno.

Izloženost Društva valutnom riziku izraženog u funkcionalnoj valuti je kako slijedi:

2013.

U hiljadama KM

	EUR	USD	XDR	YEN	CHF
Kredit i potraživanja	161.428	-	-	-	-
Obaveze prema dobavljačima i krediti i pozajmice	(99.103)	(638)	(41.669)	(13.173)	-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Ukupna bilansna izloženost	<u>62.325</u>	<u>(638)</u>	<u>(41.669)</u>	<u>(13.173)</u>	<u>-</u>

2012.

U hiljadama KM

	EUR	USD	XDR	YEN	CHF
Kredit i potraživanja	198.318	-	-	-	-
Obaveze prema dobavljačima i krediti i pozajmice	(109.435)	(914)	(46.779)	(16.292)	(1.430)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Ukupna bilansna izloženost	<u>88.883</u>	<u>(914)</u>	<u>(46.779)</u>	<u>(16.292)</u>	<u>(1.430)</u>

	Prosječni kurs	Kurs na datum bilansa	2013.	2012.
EUR	1,95583	1,95583	1,95583	1,95583
USD	1,46694	1,51568	1,41902	1,48360
XDR	2,23446	2,32619	2,18775	2,27264
YEN	0,01496	0,01896	0,01349	0,01723
CHF	1,58881	1,62397	1,59542	1,61907

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

30 Upravljanje finansijskim rizicima (nastavak)

Valutni rizik (nastavak)

Analiza osjetljivosti

Kako nije bilo fluktuacija strane valute EUR u odnosu KM od uvođenja KM, analiza osjetljivosti nije neophodna za iznose denominirane u EUR. Moguće jačanje ili slabljenje USD, XDR, YEN ili CHF bi rezultiralo u povećanju/(smanjenju) u kapitalu i dobiti na dan 31. decembra za dole navedene iznose. Analiza pretpostavlja da sve ostale varijable, u prvom redu iznos kamate, ostaju nepromijenjene.

<i>U hiljadama KM</i>	Jačanje	Slabljenje
31. decembra 2013.		
USD	(6)	6
XDR	(417)	417
YEN	(132)	132
CHF	-	-

<i>U hiljadama KM</i>	Jačanje	Slabljenje
31. decembra 2012.		
USD	(9)	9
XDR	(468)	468
YEN	(163)	163
CHF	(14)	14

Kamatni rizik

Na dan bilansa profil kamatne stope na finansijske instrumente Društva na koje se obračunavaju kamate je bio kako slijedi:

	Knjigovodstvena vrijednost 2013. '000 KM	2012. '000 KM
Instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom		
Finansijska imovina	180.276	211.936
Finansijske obaveze	(34.299)	(70.809)
	<u>145.977</u>	<u>141.127</u>

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

30 Upravljanje finansijskim rizicima (nastavak)

Kamatni rizik (nastavak)

	Knjigovodstvena vrijednost	
	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Instrumenti sa varijabilnom kamatnom stopom		
Finansijska imovina	-	-
Finansijske obaveze	(118.685)	(83.172)
	<u>(118.685)</u>	<u>(83.172)</u>

Analiza osjetljivosti za finansijske obaveze sa varijabilnom kamatnom stopom

Promjena kamatne stope za 100 osnovnih poena na dan izvještavanja povećalo/(smanjilo) bi kapital i dobit ili gubitak za vrijednosti koje slijede. Izračun je rađen pod pretpostavkom da sve ostale varijable, posebno kamatne stope, ostanu jednake.

'000 KM	Dobit ili gubitak		Kapital	
	100 bp povećanje	100 bp smanjenje	100 bp povećanje	100 bp smanjenje
31. decembar 2013.				
Analiza osjetljivosti novčanih tokova	(391)	391	(391)	391
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
31. decembar 2012.				
Analiza osjetljivosti novčanih tokova	(574)	574	(574)	574
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

31 Potencijalne obaveze

Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2013. protiv Društva su pokrenuti sudski sporovi u ukupnom iznosu od 26.177 hiljada KM (2012.: 32.484 hiljada KM). U 2013. godini, Društvo je napravilo rezervaciju za sudske sporove u iznosu od 9.959 hiljada KM (2012.: 3.398 hiljada KM). Za ostatak sudskih sporova Društvo nije izvršilo rezervisanja, a na osnovu prvostepenih presuda u korist Društva ili mišljenja Uprave da su oni bez osnove i zato Uprava smatra da su trenutna rezervisanja dovoljna.

32 Zaštita okoliša

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja, prenos i distribucija električne energije te kontrola sistema za proizvodnju električne energije. Navedene aktivnosti mogu utjecati na okoliš u smislu emisije u zemlju, vodu i zrak. Uticaj djelatnosti Društva na okoliš nadzire Uprava, te tijela nadležna za zaštitu okoliša.

Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini se stvara sistem upravljanja okolišem zasnovan na principima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji. Do sada je zakonska regulativa u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini pokrivala zrak, vodu i otpad, dok buka, hemikalije i jonizirajuće zračenje nisu pokriveni. Kad je riječ o horizontalnoj legislativi, u toku je izrada pravilnika koji reguliraju proceduru izdavanja dozvola o okolišu.

U okviru strategije integriranja u Evropsku uniju moguće je uvođenje propisa o zaštiti okoliša koji se primjenjuju u zemljama Evropske unije. Primjena takvih propisa mogla bi uticati na obaveze Društva vezano za izdvajanje sredstava za zaštitu okoliša, koje Društvo nije bilo u mogućnosti procijeniti.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

33 Transakcije povezanih stranaka

(a) Povezana lica pod zajedničkom kontrolom – Društva koja kontroliše Vlada

Društvo je u većinskom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku su prikazane značajnije transakcije s društvima koja kontroliše Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo i Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka. Ostale transakcije s društvima koja kontroliše Vlada nisu individualno značajne; one nastaju tokom redovnog poslovanja i odnose se na režijske i komunalne usluge.

Potraživanja	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	591	522
Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka	10	11
	601	533
Obaveze	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	265	112
Prihodi	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	6.293	6.115
Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka	158	184
	6.451	6.299
Rashodi	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	18.954	23.493
Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka	46.697	51.852
	65.651	75.345

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

33 Transakcije povezanih stranaka (nastavak)

(b) Povezane stranke

Društvo i rudnici uglja su povezane stranke jer su u većinskom državnom vlasništvu. Društvo je steklo 100% udio u rudnicima kao što je objavljeno u Zabilješci 18 *Ulaganja u zavisna društva*, tako da su transakcije od prodaje struje, nabavki uglja i datih avansa objavljene kao transakcije sa povezanim strankama. Prodaja i nabavke se obavljaju po fer vrijednosti, koja predstavlja vrijednost koju su povezane stranke spremne platiti međusobno. Transakcije sa povezanim strankama su kako slijedi:

Sredstva

Potraživanja od kupaca i potraživanja za dane avanse	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
RMU Kakanj d.o.o.	162	160
RMU Zenica d.o.o.	5.270	2.835
RMU Breza d.o.o. Breza	131	138
RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf	85	42
RMU Abid Lolić d.o.o.	1.670	543
Rudnici Kreka d.o.o.	14.117	9.667
RMU Đurđevik d.o.o.	3.481	2.178
Iskraemeco d.o.o.	3	713
Eldis Tehnika d.o.o.	470	-
Hotel Makarska	-	9
	25.389	16.285

Date pozajmice

RMU Kakanj d.o.o.	5.780	8.705
RMU Zenica d.o.o.	142	807
Rudnici Kreka d.o.o.	2.258	955
RMU Đurđevik d.o.o.	1.073	616
	9.253	11.083

Obaveze

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze

	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Rudnici Kreka d.o.o.	6.136	13.129
RMU Zenica d.o.o.	301	1.752
RMU Kakanj d.o.o.	1.242	4.792
RMU Đurđevik d.o.o.	2.450	1.524
RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf	2.380	1.033
RMU Abid Lolić d.o.o.	157	719
RMU Breza d.o.o. Breza	179	4.452
Iskraemeco d.o.o.	2.464	1.279
Eldis Tehnika d.o.o.	199	1.207
	15.508	29.887

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nekonsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

33 Transakcije povezanih stranaka (nastavak)

(b) Povezane stranke (nastavak)

Prihodi

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Rudnici Kreka d.o.o.	8.975	8.650
RMU Zenica d.o.o.	2.564	2.213
RMU Đurđevik d.o.o.	2.380	2.088
RMU Kakanj d.o.o.	1.621	1.702
RMU Breza d.o.o. Breza	1.514	1.463
RMU Abid Lolić d.o.o.	591	332
RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf	457	414
	18.102	16.862

Troškovi i rashodi

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Rudnici Kreka d.o.o.	92.173	108.535
RMU Kakanj d.o.o.	66.711	69.397
RMU Breza d.o.o. Breza	37.116	38.051
RMU Đurđevik d.o.o.	31.505	33.306
RMU Zenica d.o.o.	12.233	12.323
RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf	11.735	11.362
RMU Abid Lolić d.o.o.	11.578	8.731
	263.051	281.705

(c) Povezane stranke – pridružena pravna lica

Povezana stranka po osnovu značajnog uticaja je ETI d.o.o. Sarajevo. Društvo je u okviru redovnog poslovanja i po uobičajenim cijenama, koje predstavljaju iznos ugovoren između Društva i povezanih stranaka imalo sljedeće transakcije sa povezanim strankama:

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Potraživanja	1	1
Obaveze	182	20
Prihodi	15	16
Troškovi	238	686

(d) Povezane stranke – naknade članovima Uprave i Nadzornom odboru

Naknade isplaćene članovima Uprave i Nadzornog odbora tokom godine su kako slijedi:

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Isplate članovima Uprave	642	623
Isplate članovima Nadzornog Odbora	118	135
Ukupne isplate	760	758

34 Značajne računovodstvene procjene i prosudbe

Procjene i prosudbe se neprekidno ocjenjuju i baziraju se na osnovu očekivanih budućih događaja za koje se smatra da su razumni pod datim okolnostima.

Računovodstvene procjene koje Društvo primjenjuje u skladu sa svojim računovodstvenim politikama su navedene kako slijedi:

Umanjenje vrijednosti ulaganja u zavisna društva i pridružena pravna lica

Umanjenje vrijednosti ulaganja u zavisna društva i pridružena pravna lica temelji se na najboljoj procjeni rukovodstva o nadoknadivom iznosu zavisnih društava i pridruženih pravnih lica. Nadoknadiivi iznos predstavlja viši iznos od fer neto prodajne vrijednosti i vrijednosti u upotrebi.

Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo je u 2013. godini priznalo gubitke od umanjenja vrijednosti u iznosu od 9.082 hiljada jer Uprava vjeruje da postoje indikacije umanjenja vrijednosti na osnovu vrijednosti u upotrebi koja je manja od neto sadašnje vrijednosti.

Umanjenje vrijednost potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca za prodaju električne energije se procjenjuju na svaki datum bilansa stanja i vrši se umanjenje vrijednosti prema broju dana dospijeca (365 dana) za plaćanje. Potraživanja od kupaca koja su starija od tri mjeseca se smatraju sumnjivim i spornim potraživanjima. Potraživanja od kupaca koja su starija od godinu dana od dana dospijeca za fizička i pravna lica se otpisuju i prenose na rashode.

Porez na dobit

Obračun poreza na dobit se radi na osnovu interpretacije važećih poreskih zakonskih odredbi od strane Društva. Obračun poreza na dobit koji je naveden u Prijavi poreza na dobit i poreznom bilansu može biti predmetom pregleda i odobrenja od strane lokalnih poreskih vlasti.

Rezervisanja za potencijalne obaveze

Društvo priznaje rezerviranja kao rezultat sudskih sporova pokrenutih protiv Društva za koje je izvjesno da će dovesti do odljeva sredstava kako bi se namirila potraživanja od Društva i ako se iznosi mogu pouzdano procijeniti. Prilikom procjene rezervacije. Društvo uzima u obzir profesionalni pravni savjet i razmatranja menadžmenta.

35 Vlasnička struktura

Vlasnička struktura Društva je kako slijedi:

	31. decembra 2013.		31. decembra 2012.	
	Broj dionica	Vlasništvo	Broj dionica	Vlasništvo
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine	27.318.932	90%	27.318.932	90%
Razni ulagači	3.035.437	10%	3.035.437	10%
	30.354.369	100%	30.354.369	100%



Sarajevo, 16.05.2014.

Nadzorni odbor

Predmet: Nekonsolidovani revizorski izvještaj za 2013. godinu

Poštovani,

Nakon obavljene revizije finansijskih izvještaja za 2013. godinu nezavisni revizor KPMG B-H d.o.o. je dao *uslovno mišljenje* na nekonsolidovani izvještaj JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo. Osnova za uslovno mišljenje su slijedeće stavke:

- *Posljednja procjena fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme izvršena je na dan 31. decembra 2004. godine. U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 16, Nekretnine, postrojenja i oprema, kad se fer vrijednost revalorizirane imovine znatno razlikuje od njezine knjigovodstvene vrijednosti, tada je potrebna daljnja revalorizacija. Društvo je u procesu pripreme procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, međutim, ta procjene nije napravljena do datuma ovog izvještaja. Postoje indikacije da je vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme različita od njene knjigovodstvene vrijednosti na datum izvještavanja. Dodatno, Društvo nije objavilo za svaku grupu nekretnina, postrojenja i opreme koja je revalorizovana, knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila priznata da se sredstva vode po metodi troška. Efekti ovih odstupanja od Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, ako ih ima, na nekonsolidovane finansijske izvještaje na dan i za godinu koja završava 31.decembra 2013. godine nisu utvrđeni.*

Komentar:

Društvo je početkom 2012. godine pokrenulo aktivnosti oko angažovanja nezavisnog procjenitelja, ali zbog specifičnosti tražene usluge i zbog poštivanja zakonskih odredbi vezanih za javne nabavke, tek je u decembru 2012. godine angažovan Konzorcij kojeg čini Ekonomski institut Beograd kao lider Konzorcija i društvo Energoprojekt ENTEL a.d. Beograd. Za rad sa odabranim procjeniteljima formirani su timovi čiji su članovi predstavnici svih podružnica. Kao članovi tima izabrani su zaposlenici tehničke i ekonomske struke. Na nivou Direkcije Društva je imenovan koordinacioni tim, čija je uloga bila kontinuirano praćenje aktivnosti na projektu. Kao Vodstvo projekta su imenovani izvršni direktori za proizvodnju, distribuciju i za ekonomske poslove.

Procjena vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme je izvršena sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, za cca 120.000 stalnih sredstava. Zbog kompleksnosti analize preliminarne rezultata procjene od strane stručnih timova kao i zbog tehničkih razloga izvještaj o procjeni još nije evidentiran u poslovnim knjigama JP EPBiH. U dosadašnjim evidencijama efekti ranije procjene nisu bili prikazani pojedinačno po svakom stalnom sredstvu, nego samo zbirno, u okviru finansijskih konta. U Oracle sistemu su postojale dvije odvojene aplikacije za stalna sredstva i za efekte procjene koje nisu bile

DIREKCIJA	PODRUŽNICE
5 Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaj od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

direktno povezane za glavnom knjigom. Priprema podataka za procjenu vrijednosti je zahtijevala tačno razvrstavanje zbirnog iznosa preostalih efekata po svim stalnim sredstvima, što je uticalo dodatno na kašnjenje u radu. Pored toga, u SAP sistemu je bilo potrebno razviti novi koncept za evidenciju i praćenje efekata procjene. Za razliku od Oracle sistema, u SAP-u su svi moduli međusobno povezani, tako da se nije moglo prihvatiti parcijalno rješenje. Konsultanti su razvili model evidencije i praćenja efekata procjene, koji se prvo treba testirati prije puštanja u produkciju. Otežavajuća okolnost je bila što ovaj sistem nije standardni izvještaj u SAP-u niti su konsultanti dosada imali prilike negdje drugo implementirati ovaj način evidentiranja izvještaja o procjeni i praćenja efekata procjene u budućim periodima. Testiranje zahtijeva analizu po pojedinačnim inventurnim brojevima, kao i testiranje finansijskih efekata knjiženja tokom korištenja sredstava (amortizacija i prenos dijela efekata u zadržanu dobit). Kako je procjena urađena sa stanjem na dan 01.01.2013. godine, do 31.12.2013. godine i do dana implementacije izvještaja o procjeni su se desile mnoge promjene na sredstvima koja su bila predmet procjene. Osim redovnog obračuna amortizacije, neka sredstva su rashodovana, na nekima je bilo uvećanja vrijednosti i slično. Da bi se izvještaj o procjeni implementirao i vidjeli tačni konačni efekti rezultata procjene potrebno je prvo ručno stornirati sve rashode, pojedinačno po svakom inventurnom broju, pa nakon implementacije procjene ponovo rashodovati ta sredstva.

Ovaj proces testiranja je još uvijek u toku i nakon kompletnog testiranja implementacije izvještaja o procjeni Stručni tim za procjenu će sačiniti finalni izvještaj i isti uputiti Vodstvu projekta na dalje postupanje.

- *Društvo ima ulaganja knjigovodstvene vrijednosti od 170.287 hilj KM. Ulaganje u zavisna preduzeća je priznato po trošku. Postoje indikacije da je nadoknadivi iznos ulaganja u zavisna preduzeća manji od troška ulaganja. Međunarodni računovodstveni standard 36, Umanjenje vrijednosti sredstava, zahtijeva da, ako takve indikacije postoje, Uprava napravi formalnu procjenu vrijednosti nadoknadivog iznosa. Takva procjena nije napravljena. Efekat ovog odstupanja na nekonsolidovane finansijske izvještaje nije određen.*

Komentar:

Društvu vrši ulaganje u zavisna društva u skladu sa odlukama Vlade FBiH i odlukama Skupštine Društva o dokapitalizaciji. Ukupna ulaganja u rudnike u iznosu od cca 170 mil KM se sastoje od inicijalnog uloga koji je izvršen od strane Vlade FBiH. Vrijednost ovog ulaganja je zasnovana na procjeni PWC koja je rađena u 2009. godini i koja je uzela u obzir sve prigovore koje i revizori u svojim izvještajima o reviziji rudnika iznose u svom mišljenju. S tim u vezim vrijednost rudnika je procjenjena na 81 mil KM što je značajno ispod vrijednosti koju rudnici imaju iskazanu u svojim knjigama. Ostatak od 89 mil KM odnosi se na ulaganje koje je izvršeno od strane JP EPBiH u prethodnim godinama najvećim dijelom kroz kupovinu neophodne rudarske opreme za koju ne možemo reći da je u svega par godina izgubila svoju vrijednost. Također, najveća vrijednost rudnika je u rezervama uglja a procjene nezavisnih stručnjaka kažu da u našim rudnicima ima dovoljno rezervi za narednih 100 godina i to pri uvećanom intenzitetu proizvodnje. Smatramo da je procjena rađena od strane PWC i dalje aktuelna obzirom da je prošlo svega 4 godine i da su ovom periodu izvršena neophodna ulaganja koja su mogla samo uvećati ukupnu vrijednost rudnika. U slučaju da je i došlo do određenog obezvrjeđenja ovog ulaganja, smatramo da ono ne može biti toliko materijalno da utiče na mišljenje nezavisnog revizora. Pored toga, Vladajuće društvo konstantno radi na poboljšanju poslovanja zavisnih društava kako bi ova

DIREKCIJA	PODRUŽNICE
5 Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektro distribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektro distribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektro distribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektro distribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektro distribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

ulaganja postala isplativa tj. da rudnici počnu poslovati sa dobiti, tako da neće biti potrebe da se navedena ulaganja umanjuju svođenjem na fer vrijednost.

Uprava je razmatrala Nekonsolidovani revizorski izvještaj na 164. sjednici, održanoj 13.05.2014.godine.

S poštovanjem,

Izvršni direktor
za ekonomske poslove

Edin Mujagic

Generalni direktor

dr. Elvedin Grabovica

Prilog: Nekonsolidovani revizorski izvještaj za 2013. godinu

DIREKCIJA	PODRUŽNICE
5 Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski
izvještaji

31. decembar 2013.

Sadržaj

Izjava o odgovornosti Uprave	1
Izvještaj nezavisnog revizora	2-4
Konsolidovani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	5
Konsolidovani izvještaj o finansijskoj poziciji	6
Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu	7-8
Konsolidovani izvještaj o gotovinskim tokovima	9
Zabilješke (<i>čine sastavni dio finansijskih izvještaja</i>)	10 - 45

Izjava o odgovornosti Uprave


Uprava je odgovorna za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja za svaku finansijsku godinu, koji daju istinit i fer prikaz finansijskog položaja Grupe, rezultata poslovanja i gotovinskih tokova, u skladu sa važećim računovodstvenim standardima, kao i za vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija da bi se omogućila priprema tih konsolidovanih finansijskih izvještaja u bilo koje vrijeme. Uprava Grupe ima opću odgovornost za poduzimanje svih raspoloživih mjera za očuvanje imovine Grupe kao i sprječavanje i otkrivanje prevara ili drugih nepravilnosti.

Uprava je odgovorna za odabiranje odgovarajućih računovodstvenih politika koje se podudaraju sa važećim računovodstvenim standardima i koje će se poslije primjenjivati dosljedno, donositi prosudbe i procjene koje su prihvatljive i razumne i pripremati konsolidovane finansijske izvještaje na principu neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka da će Grupa nastaviti s poslovanjem neprikladna.

Uprava je odgovorna za podnošenje Nadzornom odboru godišnjeg izvještaja Grupe zajedno sa godišnjim finansijskim izvještajima, koje Nadzorni Odbor mora odobriti da bi se predali Skupštini dioničara na usvajanje.

Konsolidovani finansijski izvještaji na stranicama od 5 do 45 su odobreni i potpisani od strane Uprave na dan 30. aprila 2014. godine u svrhu podnošenja Nadzornom odboru, što je potvrđeno potpisom u nastavku.

Elvedin Grabovica
Generalni direktor



Izvještaj nezavisnog revizora dioničarima JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Bili smo angažovani na reviziji priloženih konsolidovanih finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i njenih zavisnih društava ("Grupa") koji se sastoje od konsolidovanog izvještaja o finansijskoj poziciji na dan 31. decembra 2013. godine, konsolidovanog izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, promjenama u kapitalu i gotovinskim tokovima za godinu koja je tada završila, te zabilješki koje sadrže sažetak značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjenja.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivni prikaz ovih finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te za takve interne kontrole koje Uprava odredi kao nužne za sastavljanje finansijskih izvještaja bez materijalno značajnih grešaka koje mogu nastati kao posljedica prevare ili pogreške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o ovim konsolidovanim finansijskim izvještajima na osnovu provođenja naše revizije u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima. Zbog činjenica koje su objašnjene u paragrafu Osnova za suzdržano mišljenje ispod, mi nismo bili u mogućnosti da prikupimo dovoljne i odgovarajuće revizorske dokaze koji bi bili osnova za revizorsko mišljenje.

Osnova za suzdržano mišljenje

Kao što je objavljeno u *Zabilješci 7 – Sticanje zavisnih društava*, Grupa je stekla sedam rudnika na dan 30. septembra 2009 godine. Grupa je na datum sticanja vrednovala sredstva koja se mogu identifikovati i obaveze po njihovim knjigovodstvenim vrijednostima. Kao rezultat početne konsolidacije Grupa je priznala goodwill od 710 hiljada KM i negativni goodwill od 297.519 hiljada KM. Grupa nije vrednovala sredstva koja se mogu identifikovati i obaveze po njihovoj fer vrijednosti na datum sticanja i nije retroaktivno izvršila usklađenje privremenih iznosa koji su bili priznati na datum sticanja, kako bi prikazala nove informacije koje je dobila o činjenicama i uslovima koji su postojali na datum sticanja. Mi vjerujemo da ovakav tretman priznavanja poslovne kombinacije nije u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja, MSFI 3 "Poslovne kombinacije", koji zahtijeva da sticatelj vrednuje sredstva koja se mogu identifikovati i obaveze po fer vrijednosti na datum sticanja, te shodno tome određivanje goodwilla nije urađeno u skladu sa MSFI 3. Zbog toga što nije urađena procjena fer vrijednosti neto sredstava koja se mogu identifikovati mi nismo u mogućnosti da odredimo efekat ovakvog tretmana na priložene konsolidovane finansijske izvještaje.

Kao što je prezentirano u *Zabilješci 17 – Nekretnine, postrojenja i oprema*, posljednja procjena fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme izvršena je na dan 31. decembra 2004. godine. U skladu s Međunarodnim Standardom finansijskog izvještavanja MRS 16, "Nekretnine, postrojenja i oprema", kad se fer vrijednost revalorizirane imovine znatno razlikuje od njezine knjigovodstvene vrijednosti, tada je potrebna daljnja revalorizacija. Grupa je u procesu procjene fer vrijednosti nekretnina postrojenja i opreme, međutim ta procjena nije napravljena do datuma ovog izvještaja. Postoje indikacije da je fer vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme različita od njene knjigovodstvene vrijednosti na datum izvještavanja. Efekti ovog odstupanja od Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, ako ih ima, na konsolidovane finansijske izvještaje na dan i za godinu koja završava 31. decembra 2013. godine nisu utvrđeni.

Izvještaj nezavisnog revizora dioničarima JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (*nastavak*)

Osnova za suzdržano mišljenje (nastavak)

Zalihe uključuju i zalihe sporog obrta u iznosu od 53.253 hiljada KM. Grupa nije procijenila neto prodajnu vrijednost zaliha kako zahtjeva Međunarodni standard finansijskog izvještavanja MRS 2 "Zalihe". Shodno tome, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li bi bilo potrebno bilo koje usklađenje iznosa zaliha i akumulirane dobiti na kraju godine, i rezultata za godinu, koji su prikazani u finansijskim izvještajima. Ovo je bila jedna od činjenica koja je služila kao osnova za suzdržano mišljenje na konsolidovane finansijske izvještaje od prošle godine.

Kao što je navedeno u *Zabilješci 37 – Potencijalne obaveze*, komponente Grupe su tužene u sudskim sporovima ukupnom iznosu od 71.417 hiljada KM (2012.: 57.603 hiljada KM), za koje nije izvršena rezervacija i nije urađena procjena da li ovi sporovi trebaju biti rezervisani u skladu sa kriterijima priznavanja rezervacija koje zahtjeva Međunarodni standard finansijskog izvještavanja MRS 37, "Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva". U nedostatku dovoljnih i odgovarajućih dokaza i objašnjenja od Uprava komponenti, nismo bili u mogućnosti odrediti da li su dovoljne rezervacije koje su urađene na kraju godine niti u ispravnost njihove prezentacije u finansijskim izvještajima. Shodno tome, mi nismo bili u mogućnosti da odredimo efekat, ako ga ima, na finansijske izvještaje Grupe.

Kao što je također navedeno u *Zabilješci 37 – Potencijalne obaveze*, komponente Grupe imaju obavezu prema zaposlenima u neto iznosu od 18.861 hiljada KM (2012.: 24.832 hiljada KM), koja nije priznata kao obaveza na dan 31. decembra 2013. godine niti u prethodnim godinama. Shodno tome, obaveze prema zaposlenima za godine koje završavaju 31. decembra 2013. godine i 31. decembra 2012. godine se trebaju povećati za 18.861 hiljada KM, međutim nismo bili u mogućnosti procijeniti efekte ovog usklađenja na konsolidovane finansijske izvještaje na dan i za godinu koja je završila 31. decembra 2013. godine.

Kao što je navedeno u *Zabilješci 37 – Potencijalne obaveze*, komponente Grupe imaju zakonsku obavezu da vrate u prvobitno stanje zemljište korišteno za vađenje uglja. Na dan 31. decembar 2013. godine komponente nisu napravile rezervisanje za vraćanje zemljišta u prvobitno stanje. U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom MRS 37, "Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva", Društvo mora knjižiti fer vrijednost obaveze za vraćanje zemljišta u prvobitno stanje u periodu u kojem je zakonska obaveza povezana sa vraćanjem zemljišta u prvobitno stanje nastala. Iznos jednak početnoj obavezi treba evidentirati kao povećanje u nematerijalnim sredstvima i amortizirati tokom preostalog korisnog vijeka trajanja tog sredstva. Obavezu treba prilagoditi na kraju svakog perioda, da bi odražavala prolaz vremena i promjene u procijenjenim budućim novčanim tokovima na kojima se bazira početna fer vrijednost. Na dan 31. decembar 2013. godine Grupa nije odredila rezervisanje za vraćanje zemljišta u prvobitno stanje u skladu sa zahtjevima MRS 37. Shodno tome, mi nismo bili u mogućnosti da odredimo efekat ove činjenice na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe.

Komponente Grupe knjiže troškove jubilarnih nagrada i otpremnina za penzije za zaposlenike po njihovom dospjeću. Navedeno nije u skladu sa Međunarodni standardom finansijskog izvještavanja MRS 19 "Primanja zaposlenih", koji nalaže da se iznosi primanja koje su zaposlenici zaradili na temelju tekućeg i minulog rada trebaju priznati kao obaveza. Mjerenje obaveze treba pouzdano procijeniti primjenom aktuarskih metoda. Do dana ovog izvještaja ova aktuarska kalkulacija nije napravljena. Osim navedenog, Grupa nije proknjižila rezervisanja za akumulirana kompenzirana odsustva - za neiskorištene dane odmora. Do dana ovog izvještaja Grupa nije procijenila iznos neophodnih rezervisanja. Shodno tome, nismo u mogućnosti da procijenimo efekat navedenog na finansijske izvještaje Grupe.

Izveštaj nezavisnog revizora dioničarima JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (*nastavak*)

Osnova za suzdržano mišljenje (nastavak)

Kao što je navedeno u *Zabilješci 27 – Sredstva namijenjena prodaji*, Grupa ima sredstva klasifikovana kao sredstva držana za prodaju u knjigovodstvenom iznosu od 149.172 hiljada KM (2012.: 149.345 hiljada KM). Grupa nije odredila fer vrijednost sredstva umanjenu za troškove prodaje i uporedila sa knjigovodstvenim iznosom da odredi da li na datum bilansa postoji umanjeno vrijednosti. U skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja MSFI 5 "Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje", Grupa treba vrednovati netekuća sredstva držana za prodaju po nižem od njegovog knjigovodstvenog iznosa i fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje, shodno tome, mi nismo bili u mogućnosti da odredimo efekat ove činjenice na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe.

Suzdržano mišljenje

Zbog značajnosti činjenica navedenih u paragrafu *Osnova za suzdržano mišljenje* gore, mi nismo bili u mogućnosti da obezbijedimo dovoljne i odgovarajuće revizorske dokaze koji bi bili osnova za revizorsko mišljenje. Shodno tome, mi ne izražavamo mišljenje na ove finansijske izvještaje.

Ostale činjenice

Da smo bili u mogućnosti pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze za osiguranje osnove za revizijsko mišljenje kao što je opisano u odjeljku s osnovom za suzdržanost od mišljenja postoji mogućnost da bi identificirali dodatna pitanja.

Konsolidovani finansijski izvještaji Grupe na dan i za godinu koja je završila 31. decembra 2012. godine su revidirani od strane drugog revizora koji se suzdržao od mišljenja u svom izvještaju od 30. aprila 2013. godine na te konsolidovane finansijske izvještaje.

KPMG B-H d.o.o. za reviziju

Registrovani revizori

Zmaja od Bosne 7-7A/III

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

30. aprila 2014. godine


Za i u ime KPMG B-H d.o.o. za reviziju:



Manal Bećirbegović
Izvršni direktor



Senad Pekmez
FBiH ovlaštani revizor
Broj licence: 3090044102



Konsolidovani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Za godinu koja je završila 31. decembra

	<i>Zabilješka</i>	2013. KM'000	2012. KM'000
Prihodi	10	1.008.197	934.558
Ostali prihodi iz poslovanja	11	46.039	28.088
Ukupno poslovni prihodi		1.054.236	962.676
Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u toku		4.373	310
Vlastiti kapitalizirani rad	12	7.786	12.767
Troškovi sirovina, materijala i nabavna vrijednost prodane robe		(224.267)	(198.640)
Troškovi zaposlenih	12	(447.054)	(451.137)
Troškovi amortizacije	13	(199.594)	(190.501)
Ostali rashodi iz poslovanja	14	(223.632)	(183.284)
Operativni gubitak		(28.152)	(47.809)
Finansijski prihodi	15	23.632	22.215
Finansijski rashodi	15	(13.153)	(8.567)
Neto finansijski prihodi		10.479	13.648
Gubitak prije poreza		(17.673)	(34.161)
Porez na dobit	16	(143)	(168)
Gubitak za godinu		(17.816)	(34.329)
Ostala sveobuhvatna dobit			
Revalorizacija nekretnine, postrojenja i opreme		-	1.099
Umanjena za odgođene poreze		2.502	2.270
Ukupno sveobuhvatni gubitak za godinu		(15.314)	(30.960)
Gubitak raspoređen:			
Dioničarima matičnog Društva		(17.892)	(34.392)
Manjinskim interesima		76	63
Gubitak za godinu		(17.816)	(34.329)
Ukupno sveobuhvatni (gubitak)/dobit namijenjena:			
Dioničarima matičnog Društva		(15.390)	(31.023)
Manjinskim interesima		76	63
Ukupno sveobuhvatni gubitak za godinu		(15.314)	(30.960)
Osnovna i razrijeđena zarada po dionici (u KM)	36	(0,06)	(0,11)

Konsolidovani izvještaj o finansijskoj poziciji

Na dan 31. decembra

	Zabilješka	2013. KM'000	2012. ispravljeno KM'000
SREDSTVA			
Netekuća sredstva			
Nekretnine, postrojenja i oprema	17	3.313.306	3.340.110
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu		1.962	7.354
Nematerijalna sredstva	18	10.531	8.534
Biološka imovina	19	213	186
Ulaganje u pridružena pravna lica	20	1.950	2.063
Imovina koja se drži do dospijeca	21	710	620
Ulaganja u nekretnine	22	12.739	6.082
Kredit i ostala potraživanja	23	53.807	4.317
Ukupno netekuća sredstva		3.395.218	3.369.266
Tekuća sredstva			
Kredit i ostala potraživanja	23	118.828	198.516
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	24	162.231	143.652
Potraživanje za porez na dobit		394	-
Zalihe	25	141.704	158.192
Gotovina i ekvivalenti gotovine	26	72.348	21.530
Sredstva namijenjena prodaji	27	149.172	149.345
Ukupno tekuća sredstva		644.677	671.235
Ukupno sredstva		4.039.895	4.040.501
KAPITAL I OBAVEZE			
Kapital			
Dionički kapital	28	2.155.160	2.155.160
Uplaćeni neregistrovani kapital	28	81.804	81.804
Kapitalne rezerve	28	86.683	65.271
Zakonske rezerve	28	57.032	55.614
Revalorizacione rezerve		429.115	457.035
Zadržana dobit		269.595	261.062
Ukupan kapital koji pripada dioničarima matičnog Društva		3.079.389	3.075.946
Manjinski interes		2.589	2.513
Ukupno kapital i rezerve		3.081.978	3.078.459
Obaveze			
Netekuće obaveze			
Kredit i pozajmice	29 (a)	165.376	185.730
Odloženi prihod	30	105.524	123.548
Odložena poreska obaveza	31	48.448	50.950
Rezervisanja	32	61.487	66.587
Ostale dugoročne obaveze	33	348	914
Ukupno netekuće obaveze		381.183	427.729
Tekuće obaveze			
Kredit i pozajmice	29 (b)	41.004	30.196
Odloženi prihod	30	8.337	-
Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze	34	484.320	473.684
Rezervisanja	32	43.073	30.433
Ukupno tekuće obaveze		576.734	534.313
Ukupno obaveze		957.917	962.042
Ukupno kapital i obaveze		4.039.895	4.040.501

Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu

Za godinu koja je završila 31. decembra 2012.

	Dionički kapital KM'000	Uplaćeni neregist- rovani kapital KM'000	Kapitalne rezerve KM'000	Zakonske rezerve KM'000	Revaloriza- cione rezerve KM'000	Zadržana dobit KM'000	Ukupno kapital koji pripada dioničarima matičnog Društva KM'000	Manjinski interes KM'000	Ukupno KM'000
Na dan 1. januara 2012.	2.155.160	81.814	44.918	55.307	479.730	276.575	3.093.494	2.466	3.095.960
Ispravka prethodnog perioda (Zabilješka 8)	-	-	-	-	(817)	(4.745)	(5.562)	-	(5.562)
Na dan 1. januar 2012. (prepravljeno)	2.155.160	81.814	44.918	55.307	478.913	271.830	3.087.932	2.466	3.090.398
Gubitak za period	-	-	-	-	-	(34.392)	(34.392)	63	(34.329)
Ostala sveobuhvatna dobit									
Revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme	-	-	-	-	1.099	-	1.099	-	1.099
Opuštanje odložene porezne obaveze (Zabilješka 30)	-	-	-	-	2.270	-	2.270	-	2.270
Amortizacija revalorizovanih sredstava	-	-	-	-	(25.247)	25.247	-	-	-
Transfer u zakonske rezerve	-	-	-	307	-	(307)	-	-	-
Ukupna ostala sveobuhvatna dobit	-	-	-	307	(21.878)	24.940	3.369	-	6.738
Ukupna sveobuhvatna dobit	-	-	-	55.614	457.035	262.378	3.056.909	2.529	3.834.465
Transakcije sa vlasnicima, knjižene direktno u kapital									
Doprinosi i distribucije vlasnicima									
Ispravka prethodnog perioda	-	-	-	-	-	(497)	(497)	-	(497)
Smanjenje manjinskog interesa	-	-	-	-	-	(151)	(151)	(16)	(167)
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	(668)	(668)	-	(668)
Povećanje u kapitalnim rezervama	-	-	20.353	-	-	-	20.353	-	20.353
Na dan 31. decembra 2012.	2.155.160	81.804	65.271	55.614	457.035	261.062	3.075.946	2.513	3.078.459

Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu (nastavak)
Za godinu koja je završila 31. decembra 2013.

	Dionički kapital KM'000	Uplaćeni neregist- rovani kapital KM'000	Kapitalne rezerve KM'000	Zakonske rezerve KM'000	Revaloriza- cione rezerve KM'000	Zadržana dobit KM'000	Ukupno kapital koji pripada dioničarima matičnog Društva KM'000	Manjinski Interes KM'000	Ukupno kapital KM'000
Na dan 1. januara 2013.	2.155.160	81.804	65.271	55.614	457.035	261.062	3.075.946	2.513	3.078.459
Gubitak za period	-	-	-	-	-	(17.892)	(17.892)	76	(17.816)
Ostala sveobuhvatna dobit									
Otpuštanje odložene porezne obaveze (Zabilješka 30)	-	-	-	-	2.503	-	2.503	-	2.503
Amortizacija revalorizovanih sredstava	-	-	-	-	(30.502)	30.502	-	-	-
Transfer u zakonske rezerve	-	-	-	1.418	-	(1.418)	-	-	-
Ukupna ostala sveobuhvatna dobit	-	-	-	1.418	(27.999)	29.084	2.503	-	2.503
Ukupna sveobuhvatna dobit	-	-	-	1.418	(27.999)	11.192	(15.389)	76	(15.313)
Transakcije sa vlasnicima, knjižene direktno u kapital Doprinosi i distribucije vlasnicima									
Ispravka prethodnog perioda	-	-	-	-	79	(161)	(82)	-	(82)
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	(2.498)	(2.498)	-	(2.498)
Povećanje u kapitalnim rezervama (Zabilješka 28)	-	-	21.412	-	-	-	21.412	-	21.412
Na dan 31. decembra 2013.	2.155.160	81.804	86.683	57.032	429.115	269.595	3.079.389	2.589	3.081.978

Konsolidovani izvještaj o gotovinskim tokovima

Za godinu koja je završila 31. decembra

	Zabilješka	2013. KM'000	2012. KM'000
Gotovinski tok od operativnih aktivnosti			
Gubitak za period		(17.892)	(34.392)
Usklađivanja za:			
Amortizacija materijalnih i nematerijalnih sredstava		199.594	190.501
Prihod od kamata i ostali finansijski prihodi		(23.632)	(13.707)
Rashod od kamata i ostali finansijski rashodi		13.153	6.864
Umanjenje vrijednosti ulaganja		113	130
Gubitak od otuđenja stalnih sredstava		9.892	5.545
Promjene u fer vrijednosti biološke imovine		(27)	(18)
Umanjenje vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji		173	-
Promjene u rezervisanjima, neto		7.540	8.437
Neto gubitak od otpisa sumnjivih i spornih potraživanja		3.965	9.009
Usklađenja po osnovu viškova i manjkova		-	(565)
Operativna dobit prije promjena u radnom kapitalu		192.879	171.804
Promjene u			
- potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja		(22.938)	(7.403)
- zalihama		16.488	(32.291)
- odgođenom prihodu		(9.687)	3.069
- nekontrolirajućem interesu		76	47
- dugoročnih potraživanja		5.392	(1.439)
- ulaganjima u nekretninama		(6.657)	-
- obaveza prema dobavljačima i ostalih obaveza		10.555	36.909
- dugoročnih obaveza		(566)	67
- obavezama za koje su vršena rezervisanja		-	(17.711)
Neto gotovinski tok od operativnih aktivnosti		185.542	153.052
Ulagačke aktivnosti			
Sticanje nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih sredstava		(192.268)	(255.292)
Primici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		7.589	-
Plasmani depozita kod banaka i kredita		30.198	39.843
Naplaćene kamate		23.632	14.034
Sticanje ostalih investicija		(90)	(13)
Neto gotovinski tok od ulagačkih aktivnosti		(130.939)	(201.428)
Finansijske aktivnosti			
Povećanje kapitalnih rezervi		21.412	20.353
Isplaćene dividende		(2.498)	(668)
Otplata finansijskog najma		-	(1.015)
Promjene u uzetim kreditima		(9.546)	1.234
Plaćene kamate		(13.153)	(7.399)
Neto gotovinski tok od finansijskih aktivnosti		(3.785)	12.505
Neto povećanje/(smanjenje) gotovine i ekvivalenata gotovine		50.818	(35.871)
Gotovina i ekvivalenti gotovine na početku perioda		21.530	57.401
Gotovina i ekvivalenti gotovine na kraju perioda	26	72.348	21.530

Zabilješke (čine sastavni dio finansijskih izvještaja)

1 Izvještajno društvo

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo ("Društvo") je dioničko društvo sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Konsolidovani finansijski izvještaji Društva na dan i za godinu koja je završila 31. decembra 2013. obuhvataju Društvo i zavisna društva (zajedno nazvani "Grupa"). Ovi finansijski izvještaji obuhvataju konsolidovane finansijske izvještaje kao što je propisano Međunarodnim računovodstvenim standardom 27 *Konsolidovani i nekonsolidovani finansijski izvještaji*.

Osnovne aktivnosti Grupe su: proizvodnja i distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, proizvodnja uglja, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije, uključujući upravljanja elektroenergetskim sistemom i eksploataciju uglja.

Zavisna društva koja su konsolidovana u finansijskim izvještajima Grupe su kako slijedi:

RMU Breza d.o.o. Breza - rudnik. JP Elektroprivreda d.d. - Sarajevo vlasnik je 100% dionica RMU Breza.

RMU Kakanj d.o.o. Kakanj - rudnik. JP Elektroprivreda d.d. - Sarajevo vlasnik je 100% dionica RMU Kakanj.

RMU Zenica d.o.o. Zenica - rudnik. JP Elektroprivreda d.d. - Sarajevo vlasnik je 100% dionica RMU Zenica.

RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik - rudnik. JP Elektroprivreda d.d. - Sarajevo vlasnik je 100% dionica RMU Đurđevik.

RMU Kreka d.o.o. Tuzla - rudnik. JP Elektroprivreda d.d. - Sarajevo vlasnik je 100% dionica RMU Kreka.

RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik - Bila - rudnik. JP Elektroprivreda d.d. - Sarajevo vlasnik je 100% dionica RMU Abid Lolić.

RMU Gračanica d.o.o. Gračanica - rudnik. JP Elektroprivreda d.d. - Sarajevo vlasnik je 100% dionica RMU Gračanica.

Iskraemeco d.o.o., Sarajevo - društvo za proizvodnju i održavanje mjernih uređaja, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je vlasnik 57,51% dionica Iskraemeca.

Eldis Tehnika d.o.o., Sarajevo - društvo za proizvodnju opreme za distribuciju energije, promet proizvodima i uslugama. Društvo je u 100%-tnom vlasništvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Hotel Makarska d.o.o. Makarska, Republika Hrvatska - društvo za ugostiteljstvo i turizam. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je vlasnik 100% dionica Hotel Makarska d.o.o.

2 Osnove pripreme

(a) Izjava o usklađenosti

Konsolidovani finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja ("MSFI").

Finansijski izvještaji su odobreni od Uprave na dan 30. aprila 2014. godine.

(b) Osnove vrednovanja

Finansijski izvještaji izraženi su sukladno konvenciji historijskog troška osim finansijskih instrumenata vrednovanih po fer vrijednosti u bilansu uspjeha te nekretnina, postrojenja i opreme koji su vrednovani po fer vrijednosti.

(c) Funkcionalna valuta i valuta prezentacije

Ovi konsolidovani finansijski izvještaji su pripremljeni u valuti Bosne i Hercegovine, Konvertibilna marka (KM) koja je ujedno i funkcionalna valuta Grupe. Sve finansijske informacije predstavljene u konvertibilnim markama su zaokružene na najbližu hiljadu.

(d) Korištenje prosudbi i procjena

Pripremanje finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave da donosi prosudbe, procjene i pretpostavke koje imaju uticaj na primjenu politika i na iznose sredstava, obaveza, prihoda i troškova. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od tih procjena.

Procjene, i uz njih vezane pretpostavke se redovno pregledavaju. Promjene u računovodstvenim procjenama se priznaju u razdoblju u kojem je promjena procjene nastala i u budućim periodima na koji se odnosi.

Posebno, informacije o značajnim procjenama neizvjesnosti i kritičnim prosudama o primjeni računovodstvenih politika koje imaju značajan uticaj na iznose koji su priznati u finansijskim izvještajima su opisane u *Zabilješci 40*.

3 Značajne računovodstvene politike

Računovodstvene politike navedene ispod su primjenjivane konstantno i dosljedno u svim periodima koji su prezentovani u ovim konsolidovanim finansijskim izvještajima.

(a) Osnova konsolidacije

Konsolidovani finansijski izvještaji Grupe obuhvataju Društvo i zavisna društva (koji se zajedno nazivaju "Grupa"), zajedno sa udjelima Grupe u pridruženim pravnim licima.

(i) Zavisna društva

Zavisna društva su društva koja kontroliše Grupa. Kontrola postoji ukoliko Grupa ima uticaj na određivanje finansijskih i operativnih politika jednog društva kao i da izvlači korist od poslovanja tog društva. Kod procjene kontrole uzimaju se u obzir trenutna prava glasa. Finansijski izvještaji zavisnih društava uključeni su u konsolidovane finansijske izvještaje od datuma sticanja kontrole do datuma prestanka kontrole.

(ii) Pridružena pravna lica (metod udjela)

Pridružena pravna lica su ona pravna lica u kojima Grupa ima značajan uticaj, ali ne kontrolu, nad finansijskim i poslovnim politikama. Ulaganja u pridružena pravna lica knjigovodstveno se evidentiraju metodom udjela (metoda udjela) i prvobitno se priznaju po trošku.

Udio Grupe u dobiti ili gubitku pridruženih pravnih lica ostvarenog nakon sticanja je priznat u bilansu uspjeha, i njen udio kretanja u rezervama pridruženog pravnog lica nakon sticanja je priznat u rezervama. Kumulativna kretanja u rezervama nakon sticanja usklađuju neto knjigovodstvenu vrijednost ulaganja u pridružena pravna lica. Kada se udio Grupe u gubicima pridruženog pravnog lica izjednači ili prekorači njen udio u pridruženom pravnom licu, uključujući sva ostala neosigurana potraživanja, Grupa ne priznaje bilo kakve dalje gubitke, osim ako je preuzela obaveze ili izvršila plaćanja u korist pridruženog pravnog lica.

Računovodstvene politike pridruženih pravnih lica su, gdje je to bilo potrebno, promijenjene da bi se osigurala konzistentnost sa politikama usvojenim od strane Grupe.

(iii) Transakcije eliminisane pri konsolidaciji

Otvorene stavke između članica Grupe kao i nerealizovani profit i gubitak koji se pojavi usljed transakcija između članica Grupe se kod pripreme konsolidovanih finansijskih izvještaja eliminišu. Nerealizovani profit koji se pojavljuje usljed transakcija sa pridruženim društvima čije se ulaganje obračunava primjenom metode udjela, se odbija od ulaganja do visine udjela Grupe u pridruženom licu. Nerealizovani gubici se eliminišu na isti način kao i nerealizovani dobici ali samo ukoliko nema dokaza da postoji umanjeње vrijednosti tog ulaganja.

(b) Strane valute

Transakcije u stranim valutama izražene su u funkcionalnoj valuti Grupe upotrebom kursne liste važeće na dan transakcije. Monetarna imovina i obaveze denominirane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunate su upotrebom kursa važećeg na taj dan. Dobici ili gubici od kursnih razlika, koji nastaju prilikom izmirenja tih transakcija te dobici ili gubici nastali prilikom preračuna monetarne imovine i obaveza izraženih u stranim valutama priznaju se u bilansu uspjeha.

Nemonetarna imovina i stavke koje se mjere po historijskom trošku strane valute ne preračunavaju se po novim kursovima.

Nemonetarna imovina i obaveze denominirane u stranoj valuti prikazane prema historijskom trošku, preračunate su u funkcionalnu valutu upotrebom kursne liste važeće na dan transakcije.

Članice Grupe

Stavke uključene u finansijske izvještaje svakog pojedinog društva u Grupi iskazane su u valuti primarnog ekonomskog okruženja u kojem Grupa posluje ("funkcionalna valuta"). Konsolidovani finansijski izvještaji su prezentirani u konvertibilnim markama ("KM"), koja je također funkcionalna valuta Grupe.

Prihodi i rashodi te novčani tokovi inozemnih operacija prikazani u valuti drugačijoj od funkcionalne valute Grupe preračunavaju se korištenjem kursa koji približno odražava kurs na dan transakcije (prosječni kurs za mjesec), a njihova imovina i obaveze preračunate su po kursu važećem na kraju godine.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

(c) Finansijski instrumenti

(i) Nederivativni finansijski instrumenti

Nederivativni finansijski instrumenti čine potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, novac i novčani ekvivalenti, ostala ulaganja, zajmovi i krediti kao i obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze.

Nederivativni finansijski instrumenti se početno vrednuju po njihovoj fer vrijednosti, uvećanoj za transakcijske troškove za osim za instrumente koji se priznaju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, u slučajevima kako je niže opisano. Nakon inicijalnog priznavanja, nederivativni finansijski instrumenti se naknadno mjere na način koji je niže opisan.

• Pozajmice i potraživanja

Zajmovi i potraživanja iskazuju se po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope.

• Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti za potrebe izvještaja o novčanom toku uključuju novac u blagajni, račune kod banaka te depozite u bankama s rokom dospjeća do tri mjeseca.

• Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima iskazuju se početno po fer vrijednosti, a naknadno se vrednuju po amortiziranom trošku, koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Finansijski instrument se priznaje ako Grupa postane ugovorna strana glede instrumenta. Finansijska sredstva se isknjižavaju kada ugovorna prava Grupe na finansijski instrument prestanu ili ako Grupa prenese finansijski instrument na neku drugu ugovornu stranu bez zadržavanja značajne kontrole i rizika nad sredstvom. Prodaje i sticanja finansijskih sredstava se knjiže na datum kada su se desile, odnosno na datum kada se Grupa obavezala da sredstvo proda ili kupi. Finansijske obaveze se isknjižavaju ako je obaveza Grupe specificirana u ugovoru ističe, prestaje ili je otkazana.

Računovodstveni iskaz finansijskih prihoda i rashoda je objašnjen u Zabilješci 3 (o).

Ostala ulaganja klasifikuju se ili kao namjenjena za trgovanje ili kao raspoloživa za prodaju u zavisnosti od namjere Grupe pri njihovoj kupovini, a naknadno se vrednuju po fer vrijednosti. Kada su vrijednosni papiri namijenjeni za trgovanje, dobiti i gubici od promjena njihove fer vrijednosti se priznaju u bilansu uspjeha u periodu u kojem su nastali. Za ulaganja raspoloživa za prodaju, dobiti i gubici od promjene njihove fer vrijednosti priznaju se direktno u kapitalu sve dok se vrijednosni papir ne proda ili dok se ne ustanovi da je njegova vrijednost umanjena, kada se kumulativni dobiti ili gubici prethodno priznati u kapitalu uključuju u bilans uspjeha za period.

(ii) Finansijska sredstva držana do dospjeća

Ako Grupa ima pozitivnu namjeru i mogućnost da drži dužničke vrijednosne papire do dospjeća, onda takva finansijska sredstva se svrstaju kao finansijska sredstva držana do dospjeća. Finansijska sredstva držana do dospjeća se početno vrednuju po njihovoj fer vrijednosti uvećanoj za transakcijske troškove. Nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva držana do dospjeća se naknadno mjere po amortizovanom trošku primjenjujući metodu efektivne kamatne stope, umanjenju za gubitke uzrokovane smanjenjem vrijednosti. Prodaja ili reklasifikacija više nego neznčajnog iznosa investicija držanih do dospjeća koja nisu blizu dospjeća dovodi do reklasifikacije svih investicija držanih do dospjeća u investicije namjenjene za prodaju, i sprječava Grupu da klasifikuje vrijednosne papire kao finansijska sredstva držana do dospjeća u tekućem periodu i u naredna dva finansijska perioda.

(iii) Dionički kapital

Otkup dioničkog kapitala

Kada se vrši iskup dioničkog kapitala, iznos naknade zajedno sa direktnim troškovima koji su mu pripisani, se priznaje kao umanjenje temeljnog kapitala. Iskupljene dionice se prikazuju kao vlastite dionice i prezentirane su kao umanjenje od ukupnog iznosa temeljnog kapitala.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)**(d) Nekretnine, postrojenja i oprema****(i) Priznavanje i vrednovanje**

Nekretnine, postrojenja i oprema koji se koriste u proizvodnji ili distribuciji proizvoda ili usluga, ili za administrativne namjene su prikazani u bilansu stanja po njihovom revalorizovanom iznosu koji predstavlja njihovu fer vrijednost na dan revalorizacije umanjenu za ukupnu naknadnu akumuliranu amortizaciju i naknadne akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti.

Svako povećanje vrijednosti koje je rezultat revalorizacije takvih nekretnina, postrojenja i opreme pripisuje se revalorizacijskim rezervama, osim do onog iznosa do kojeg se stornira revalorizacijsko smanjenje istog sredstva koje je prethodno priznato kao rashod u bilansu uspjeha, u kojem se slučaju povećanje priznaje u bilansu uspjeha do iznosa prethodno priznatog rashoda. Smanjenje knjigovodstvene vrijednosti uslijed revalorizacije takvih nekretnina, postrojenja i opreme priznaje se kao rashod do iznosa koji prevazilazi revalorizacione rezerve koje se odnose na ta sredstva.

Sredstva u pripremi prikazana su po trošku, umanjenom za gubitke od umanjenja vrijednosti, ako ih ima. Amortizacija počinje kada su sredstva spremna za njihovu namijenjenu upotrebu.

Trošak uključuje izdatke koji se mogu direktno pripisati sticanju sredstva.

Dobici ili gubici koji proizlaze iz o pojedinog predmeta nekretnina, postrojenja i opreme (koji se utvrđuju kao razlika između neto primitka od otuđenja i knjigovodstvene vrijednosti imovine) priznaju se u bilansu uspjeha.

(ii) Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve, uključene u vlasnički kapital, a koje se odnose na procjenu vrijednosti stalnih sredstava, mogu biti prebačene direktno na zadržanu dobit, kada se sredstva isknjiže ili prodaju. Ovo može uključiti transfer čitavog viška kada se sredstva otpišu ili stave van upotrebe. Međutim, revalorizacione rezerve mogu biti prebačene i na sredstva u upotrebi koja se koriste od strane Grupe. U tom slučaju, iznos prebačenih rezervi će biti razlika između amortizacije bazirane na revalorizovanoj vrijednosti prebačenih stalnih sredstava i amortizacije po trošku nabavke. Transfer sa revalorizacione rezerve na zadržanu dobit se ne vrši preko bilansa uspjeha.

(iii) Naknadni izdaci

Zamjenski trošak dijela nekretnina, postrojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ukoliko je izvjesno da će Grupa imati buduće ekonomske koristi od tog sredstva i da je trošak sredstva moguće pouzdano izmjeriti. Trošak svakodnevnog održavanja nekretnina, postrojenja i opreme priznaje se u bilansu uspjeha kada nastane.

(iv) Amortizacija

Amortizacija se priznaje u bilansu uspjeha primjenom linearne metode otpisa tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i sredstva u pripremi se ne amortizuju.

Procijenjeni korisni vijek trajanja sredstava je slijedeći:

Zgrade	10 do 80 godina
Postrojenja i oprema	5 do 40 godina
Ostalo	3 do 5 godina

Na svaki datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije i korisni vijek trajanja.

(e) Biološka imovina

Biološka imovina priznaje se po fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, a svaka promjena vrijednosti priznaje se kroz bilans uspjeha. Troškovi prodaje uključuju sve troškove koji nastaju prilikom prodaje imovine. Biološka sredstva se prenose na zalihe po njihovoj fer vrijednosti umanjenoj za procijenjene troškove prodaje na dan prenosa.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

(f) Ulaganje u nekretnine

Ulaganje u nekretnine se drži u cilju ostvarivanja prihoda od najma ili porasta vrijednosti nekretnine ili i jednog i drugog. Ulaganje u nekretnine treba priznati kao sredstvo samo i isključivo u slučaju kada je vjerovatno da će pravno lice u budućnosti ostvariti ekonomsku korist od tog ulaganja u nekretnine i kada se cijena ulaganja u nekretnine može tačno utvrditi.

Ulaganje u nekretnine se iskazuje po metodi fer vrijednosti navedenoj u Međunarodnom računovodstvenom standardu 40 *Ulaganja u nekretnine*, koja zahtijeva da se ulaganje u nekretnine vodi nakon početnog priznavanja kao sredstva po fer vrijednosti umanjenoj za ukupne akumulirane gubitke od smanjenja.

(g) Nematerijalna imovina

(i) Goodwill

Grupa je priznala goodwill, stečen kao rezultat sticanja zavisnih društava, kao sredstvo i početno ga vrednovala po trošku koji predstavlja višak troška poslovne kombinacije nad sticateljevim udjelom u neto fer vrijednosti sredstava koja se mogu identifikovati, obaveza i potencijalnih obaveza.

Nakon početnog priznavanja, sticatelj će vrednovati goodwill stečen u poslovnoj kombinaciji po trošku umanjenom za akumulirani gubitak od umanjenja vrijednosti ako ga ima. Stečeni goodwill je raspoređen na jedinicu za stvaranje gotovine i ne amortizuje se, a umjesto toga sticatelj će vršiti godišnji test umanjenja vrijednosti, ili u više navrata u toku godine ako postoje događaji ili okolnosti koje ukazuju na to da bi vrijednost goodwill-a mogla biti umanjena.

(ii) Razvoj

Razvojne aktivnosti uključuju plan i dizajn za proizvodnju novih ili suštinski unaprijeđenih proizvoda i procesa.

Troškovi razvoja se kapitalizuju do nivoa do kojeg se uklapaju u kriterije koji su dati u Međunarodnom računovodstvenom standardu 38 *Nematerijalna sredstva*.

(iii) Software

Software je početno vrednovan po trošku. Nakon početnog priznavanja, software se vrednuje po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirani gubitak od umanjenja vrijednosti, ako ga ima.

(iv) Naknadni izdaci

Naknadni izdaci vezani uz nematerijalnu imovinu kapitaliziraju se samo kada povećavaju buduću ekonomsku korist pripadajuće imovine. Svi ostali izdaci, uključujući izdatke za interno razvijeni goodwill i brend, prikazani su u bilansu uspjeha kao trošak u razdoblju kada su nastali.

(v) Amortizacija

Amortizacija se priznaje u bilansu uspjeha primjenom linearne metode otpisa tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Procijenjeni korisni vijek trajanja za tekući i usporedne periode je kako slijedi:

Software	5 godina
----------	----------

Na svaki datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije i korisni vijek trajanja.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)**(h) Netekuća sredstva namijenjena prodaji**

Netekuća sredstva, ili skupina sredstava i obaveza namijenjenih prodaji, za koja se očekuje da će biti nadoknađena prvenstveno putem prodaje, a ne daljim korištenjem, klasifikuju se kao sredstva namijenjena prodaji. Prije klasifikacije u sredstva namijenjena prodaji, sredstva ili stavke unutar skupine imovine i obaveza namijenjenih prodaji, vrednuju se u skladu sa računovodstvenim politikama Grupe. Nakon toga se sredstva ili skupina sredstava i obaveza namijenjenih prodaji mjere po vrijednosti nižoj od njihove knjigovodstvene vrijednosti i fer vrijednosti umanjenoj za trošak prodaje. Gubitak od umanjenja vrijednosti za skupinu imovine i obaveza namijenjenih prodaji se prvo raspoređuje na goodwill, a naknadno na preostalu imovinu i obaveze proporcionalnom metodom, osim ako gubitak nije raspoređen na zalihe, finansijska sredstva, sredstva odloženog poreza, sredstva koja proizlaze iz primanja zaposlenih, ulaganja u nekretnine i biološka sredstva, koja nastavljaju da se mjere u skladu sa računovodstvenim politikama Grupe. Gubici od umanjenja vrijednosti koji nastanu kod početne klasifikacije sredstava kao sredstava namijenjenih za prodaju i naknadni dobici i gubici prilikom naknadnog vrednovanja se priznaju u bilans uspjeha. Dobici se ne priznaju u iznosu većem od kumulativnih gubitaka od umanjenja vrijednosti.

(i) Zalihe

Zalihe se vrednuju po nižem od troška ili neto prodajne vrijednosti. Zalihe su vrednovane po trošku nabavke, uključuju sve troškove koji su potrebni za dovođenje zaliha u stanje spremno za upotrebu, koristeći metodu prosječnog ponderisanog troška.

U slučaju gotovih proizvoda i proizvodnje u toku, trošak uključuje odgovarajući dio općih proizvodnih troškova zasnovan na normalnom kapacitetu poslovanja. Neto prodajna vrijednost je procijenjena prodajna cijena u normalnom toku poslovanja umanjena za procijenjene troškove kompletiranja i prodaje zaliha.

(j) Umanjenje vrijednosti sredstava

Knjigovodstveni iznos imovine Grupe, osim zaliha, pregledava se na svaki datum izvještavanja kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija o umanjenju njihove vrijednosti. Ukoliko indikacije postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos imovine.

Nadoknadivi iznos nematerijalne imovine sa neograničenim vijekom upotrebe i nematerijalne imovine koja još nije u upotrebi procjenjuje se na svaki datum izvještavanja.

Imovina koja podliježe obračunu amortizacije se pregledava za umanjenje vrijednosti uvijek kada događaji ili promjene u okolnostima indiciraju da knjigovodstvena vrijednost sredstva možda neće biti nadoknadiiva.

Gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se kada je knjigovodstveni iznos sredstva ili jedinice koja stvara gotovinu veći nego njegov nadoknadivi iznos. Jedinica koja stvara gotovinu je najmanja grupa sredstava koja se može identificirati a koja stvara gotovinske tokove koji su uglavnom neovisni od ostalih sredstava i grupa sredstava. Gubitak uslijed umanjenja vrijednosti priznaje se u bilnasu uspjeha. Gubitak uslijed umanjenja vrijednosti koji se odnosi na jedinice koje stvaraju gotovinu se alocira da bi smanjio neto knjigovodstvenu vrijednost sredstva u tim jedinicama na proporcionalnoj osnovi.

Gubitak od umanjenja vrijednosti finansijske imovine vrednovane po amortiziranom trošku izračunava se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova imovine primjenom izvorne efektivne kamatne stope. Gubici se priznaju u bilansu uspjeha, na kontu za ispravku vrijednosti zajmova i potraživanja ili investicijskih vrijednosnih papira koji se drže do dospijeca. Kamate na umanjenu imovinu se i dalje priznaju. Kad se dese događaji koji nakon priznavanja umanjenja uzrokuju smanjenje umanjenja vrijednosti, smanjenje umanjenja vrijednosti se ukida kroz bilans uspjeha.

U procjenjivanju kolektivnog umanjenja vrijednosti, Grupa koristi historijske trendove vjerovatnosti neplaćanja, vrijeme povrata i nastali iznos gubitka, prilagođene za prosudbe menadžmenta da li su trenutni ekonomski i kreditni uslovi takvi da će stvarni gubici vjerovatno biti veći ili manji od predloženih po historijskim trendovima.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

(j) Umanjenje vrijednosti sredstava (nastavak)

(i) Izračun nadoknadivog iznosa

Nadoknadivi iznos finansijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku utvrđuje se kao sadašnja vrijednost procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontiranih originalnom efektivnom kamatnom stopom (odnosno, efektivnom kamatnom stopom izračunatom prilikom početnog vrednovanja te finansijske imovine). Tekuća potraživanja se ne diskontuju.

Nadoknadivi iznos sredstva jedinice koja stvara gotovinu je iznos vrijednosti u upotrebi ili fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje, zavisno koja je od njih veća. U procjenjivanju vrijednosti u upotrebi, sadašnja vrijednost procijenjenih budućih gotovinskih tokova izračunava se upotrebom diskontne stope prije oporezivanja koja reflektira procjenu vremenske vrijednosti novca na tržištu i rizika karakterističnih za tu imovinu.

(ii) Ukidanje gubitka od umanjenja vrijednosti

Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se odnosi na potraživanja koja se iskazuju po amortiziranom trošku ukida se ukoliko se naknadno povećanje nadoknadive vrijednosti može objektivno povezati s događajem nastalim nakon što je gubitak od umanjenja vrijednosti priznat.

Ako se iznos gubitka od umanjenja vrijednosti za potraživanja u sljedećem razdoblju smanji usljed nekog događaja koji je nastao nakon otpisa, tada prethodno priznati gubitak od umanjenja vrijednosti se ukida kroz bilans uspjeha s odgovarajućim povećanjem knjigovodstvene vrijednosti imovine. Ukidanje se ograničava na iznos koji bi bio ne veći od amortiziranog troška da nije došlo do umanjenja vrijednosti.

Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se odnosi na goodwill se ne ukida.

Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se odnosi na ostala sredstva, nefinansijsku imovinu ukida se ukoliko postoje indikacije da umanjenje vrijednosti više ne postoji i ukoliko je došlo do promjene u procjenama korištenim pri utvrđivanju nadoknadive vrijednosti.

(k) Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju ako Grupa trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prošlog razdoblja i ako je vjerovatno da će biti potreban odliv resursa radi podmirivanja obaveza te ako se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Iznosi rezervisanja se utvrđuju diskontiranjem očekivanih budućih gotovinskih tokova korištenjem diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i, gdje je primjenjivo, rizika specifičnih za obavezu.

(l) Primanja zaposlenih

(i) Obvezni doprinosi u penzioni fond

Obveze za doprinose u obvezni penzioni fond se uključuju kao trošak u račun dobiti i gubitka u razdoblju u kojem se nastali, odnosno u razdoblju u kojem su usluge pružene od strane zaposlenika.

(ii) Jubilarne nagrade

Grupa isplaćuje svojim zaposlenima jubilarne nagrade. Obaveza i trošak ovih davanja se procjenjuju korištenjem metode projicirane novčane jedinice. Metoda projiciranih novčanih jedinica uzima u obzir svaku godinu zaposlenja koju uposleni provede u Grupi a koje u zbroju svih zasebnih jedinica čine finalnu obavezu koja se mjeri pojedinačno po svakoj jedinici. Obaveza se mjeri po sadašnjoj vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova diskontiranih efektivnom kamatnom stopom koja je približna stopi na državne dužničke vrijednosne papire gdje su valuta i uvjeti državnih dužničkih vrijednosnih papira približni valuti i procijenjenim uvjetima obaveze za primanja uposlenih. Jubilarne nagrade se kreću u prosjeku od jedne do tri prosječne plate po uposlenom plaćenih uposlenom u ovisnosti od perioda uposlenja od 10 do 30 godina.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

(l) *Primanja zaposlenih (nastavak)*

(iii) *Otpremnine*

Neto obaveza Grupe u odnosu na otpremnine za penzije je iznos budućih koristi koje su zaposlenici zaradili u zamjenu za njihove usluge u tekucem i prethodnim razdobljima, a koje se diskontuju na sadašnju vrijednost. Diskontna stopa je prosječna kamatna stopa Komercijalnih banaka na kredite čiji su rokovi dospijeca približno jednaki rokovima i uslovima obaveza Grupe.

(iv) *Bonusi*

Obaveze za bonuse zaposlenika priznaju se kao rezerviranja troškova na temelju formalnog plana Grupe, kada se može realno očekivati da će bonusi biti plaćeni, te kada se iznos bonusa može procijeniti prije objave finansijskih izvještaja. Za obaveze za bonuse, se očekuje da će biti podmirene kroz 12 mjeseci od datuma bilansa, a priznaju se u iznosu za koji se očekuje da će biti isplaćen. Obaveze za kratkoročne primitke zaposlenicima se ne diskontiraju i priznaju se kao trošak kada se usluga pruži. Kratkoročne obaveze za primanje zaposlenih se vrednuju na nediskontiranoj osnovi i priznaju se kao rashod kada je primljena odgovarajuća usluga.

(m) *Prihodi*

Prodati proizvodi i usluge

Prihodi od prodaje proizvoda se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja umanjeno za povrate robe, rezervisanja, trgovačke popuste i količinske rabate. Prihodi od prodaje proizvoda se priznaju kada su na kupca preneseni značajni rizici i koristi vlasništva, kada je vjerovatno da će transakcija biti praćena prilivom ekonomske koristi, kada se troškovi i mogući povrati robe mogu pouzdano izmjeriti i kada Grupa ne zadržava uticaj na upravljanje i kontrolu nad prodanom robom.

Prihodi od usluga se priznaju u razdoblju u kojem su usluge izvršene u skladu s postotkom dovršenosti na dan bilansa stanja.

Prihodi, rashodi i sredstva su priznati bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), osim ako se iznos PDV-a ne može povratiti od države. U ovim okolnostima PDV je priznat kao dio troška nabavljenog sredstva ili kao dio nastalog rashoda.

Potraživanja i obaveze se vode po iznosu u koji je uključen PDV. Iznos potraživanja od države za PDV je uključen u tekuća potraživanja. Iznos PDV-a koji treba platiti državi je uključen u tekuće obaveze. Prihodi od prodaje dobara i usluga su priznati na dan kada su dobra i usluge isporučeni i predstavljaju neto fakturisano vrijednost bez PDV-a.

(n) *Donacije*

Donacije u gotovini i opremi koje se koriste za investicije u toku za rekonstrukciju sredstava i za ostale aktivnosti su u bilansu stanja prikazane kao odgođeni prihod koji se knjigovodstveno evidentira u bilansu uspjeha primjenom linearne metode u budućim periodima, kako bi se te donacije mogle koristiti u investicijama ili u svakodnevnim operacijama u toku procijenjenog ekonomskog vijeka doniranog sredstva.

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

(o) *Finansijski prihodi i rashodi*

Finansijski prihodi i rashodi uključuju kamate na kredite, zatezne kamate, potraživanja za kamate na uložena sredstva, prihod od dividendi, pozitivne i negativne kursne razlike.

Prihod od kamate je priznat kada je obračunat uzimajući u obzir efektivni prinos od sredstava. Prihod od dividendi je priznat u bilansu uspjeha na dan kada je nastalo pravo Grupe da primi dividende.

Troškovi pozajmljivanja, koji se mogu direktno pripisati sticanju, izgradnji ili proizvodnji kvalifikovanih sredstava, sredstava za koje je potrebno znatno vremensko razdoblje da se dovedu u stanje koje je pogodno za namjeravanu upotrebu ili prodaju, uključuju se u trošak tih sredstava do momenta kada su sredstva suštinski spremna za njihovu namjeravanu upotrebu ili prodaju. Prihodi od ulaganja zarađeni privremenim ulaganjem namjenskih kreditnih sredstava tokom njihovog trošenja za kvalifikovano sredstvo oduzimaju se od troškova pozajmljivanja koji se mogu kapitalizirati. Svi drugi troškovi pozajmljivanja priznaju se u neto dobit ili gubitak perioda u kojem su nastali.

(p) *Porez na dobit*

Porez na dobit obračunava se temeljem prijavljenih prihoda prema zakonima i propisima Federacije Bosne i Hercegovine za Društvo, a prema zakonima i propisima Republike Hrvatske za podružnicu.

Porez na dobit sadrži tekući porez i odgođeni porez. Porez na dobit iskazuje se u bilansu uspjeha osim poreza koji se odnosi na stavke unutar glavnice, kada se trošak poreza na dobit priznaje unutar glavnice.

Tekući porez predstavlja očekivanu poresku obavezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu, koristeći poresku stopu važeću na dan bilansa stanja i sva usklađenja poreske obaveze iz prethodnih razdoblja.

Iznos odgođenog poreza temelji se na očekivanoj realizaciji ili namirenju knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza, korištenjem poreskih stopa koje se primjenjuju ili uglavnom primjenjuju na datum bilansa stanja.

Odgođeni porez se mjeri prema poreskim stopama za koje se očekuje da će biti primijenjene na privremene razlike kada budu promijenjene, zasnovano na zakonima koji su doneseni ili suštinski doneseni do dana izvještaja.

Odgođena poreska imovina priznaje se u visini u kojoj je vjerovatno da će se ostvariti buduća oporeziva dobit dovoljna za korištenje imovine. Odgođena poreska imovina umanjuje se za iznos za koji više nije vjerovatno da će se moći iskoristiti kao poreska olakšica.

(q) *Zarade po dionici*

Grupa objavljuje podatke o osnovnim i razrijeđenim zaradama po dionici (EPS) za svoje dioničare. Osnovne zarade po dionici se računaju dijeljenjem dobiti ili gubitka koji pripada redovnim dioničarima Grupe sa ponderisanim prosječnim brojem redovnih dionica u toku perioda. Razrijeđene zarade po dionici se određuju usklađivanjem dobiti ili gubitka koji pripada redovnim dioničarima i ponderisanog prosječnog broja redovnih dioničara za efekte svih potencijalno razrijeđivih redovnih dionica.

(r) *Izveštavanje po segmentu*

Segment je dio Grupe koji se može izdvojiti ili kao dio angažiran u proizvodnji proizvoda ili pružanju usluga (poslovni segment) ili kao dio angažiran u proizvodnji proizvoda ili pružanja usluga unutar određenog ekonomskog okruženja (geografski segment), koji je podložan rizicima i koristima koje se razlikuju od onog drugog segmenta. Trenutno poslovanje Grupe je u području proizvodnje i distribucije električne energije (poslovni segment), a njeno poslovanje, ukupna imovina kao i većina klijenata su smješteni u Bosni i Hercegovini (geografski segment). Stoga je izveštavanje po segmentu prikazano u Zabilješci 7.

4 Promjene u računovodstvenim politikama

Grupa je dosljedno primjenjivala računovodstvene politike prikazane u Zabilješci 3 tokom svih razdoblja prikazanih u ovim konsolidovanim finansijskim izvještajima.

Grupa je primijenila sljedeće nove standarde i izmjene standarda, uključujući značajnije promjene u ostalim standardima, s datum prvobitne primjene na dan 1. januara 2013. godine.

- a. MSFI 10 *Konsolidovani finansijski izvještaji (2011.)*
- b. MSFI 11 *Udjeli u zajednički kontrolisanim pravnim licima*
- c. MSFI 13 *Mjerenje po fer vrijednosti*
- d. *Prezentacija stavki unutar ostale sveobuhvatne dobiti (Izmjene u MRS 1)*
- e. *Objave nadoknadivog iznosa za nefinansijsku imovinu (Izmjene u MRS 36) (2013.)*

Navedene promjene u računovodstvenim politikama nisu imale efekta na mjerenje sredstava i obaveze Grupe i Društva.

5 Određivanje fer vrijednosti

Brojne računovodstvene politike Grupe zahtijevaju određivanje fer vrijednosti za finansijska i nefinansijska sredstva i obaveze. Fer vrijednosti korištene za vrednovanje i/ili za potrebe objavljivanja su zasnovane na slijedećim metodama. Tamo gdje je primjenjivo, dodatne informacije o pretpostavkama na kojima su se određivale fer vrijednosti su objavljene u zabilješkama vezanim uz to sredstvo ili obavezu.

(i) Depoziti po viđenju

Knjigovodstvena vrijednost depozita po viđenju otprilike je jednaka njihovoj fer vrijednosti prvenstveno zbog toga što su ti depoziti najbliži gotovini.

(ii) Potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima

Tekuća vrijednost potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima je približno jednaka njihovoj fer vrijednosti.

(iii) Nekretnine, postrojenja i oprema

Vanjski, neovisni procjenitelj, koji ima priznatu profesionalnu kvalifikaciju, pripremio je procjenu vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme Grupe na dan 31. decembar 2004. godine. Fer vrijednost se bazira na tržišnoj vrijednosti, a to je procijenjena vrijednost za koju bi imovina mogla biti prodana na dan procjene vrijednosti između dobrovoljnog kupca i dobrovoljnog prodavaoca po uobičajenim poslovnim i komercijalnim uslovima nakon pravilnog oglašavanja, a u kojem su obje strane postupile sa znanjem, oprezom i bez prisile.

(iv) Ulaganja u nekretnine

Vanjski, neovisni procjenitelj, koji ima priznatu profesionalnu kvalifikaciju, pripremio je procjenu vrijednosti ulaganja u nekretnine Grupe na dan 31. decembar 2010. godine. Fer vrijednost se bazira na tržišnoj vrijednosti, a to je procijenjena vrijednost za koju bi imovina mogla biti prodana na dan procjene vrijednosti između dobrovoljnog kupca i dobrovoljnog prodavaoca po uobičajenim poslovnim i komercijalnim uslovima nakon pravilnog oglašavanja, a u kojem su obje strane postupile sa znanjem, oprezom i bez prisile.

(v) Ulaganja raspolozica za prodaju

Fer vrijednost ulaganja za prodaju određena je na osnovu vrijednosti obveznica na datum bilansa na SASE.

6 Upravljanje finansijskim rizikom

Grupa je putem upotrebe svojih finansijskih instrumenata izložena sljedećim rizicima:

- kreditni rizik
- rizik likvidnosti
- tržišni rizik

Ova zabilješka predstavlja informacije o izloženosti Grupe svakom od gore spomenutih rizika, ciljevima Grupe, politikama i procedurama za mjerenje i upravljanje rizikom Grupe i upravljanje kapitalom Grupe.

Uprava ima cjelokupnu odgovornost za uspostavu i nadzor nad okvirom za upravljanje rizikom Grupe. Ne postoje formalne procedure upravljanja rizikom (Grupa nije koristila derivativne finansijske instrumente kako bi se aktivnije štitili od finansijskih rizika), ali Uprava pažljivo prati rizike poslovanja, uključujući uvođenje nivoa odobravanja i odgovornosti.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik subjekta izvještavanja da kupac ili druga strana finansijskog instrumenta neće izvršiti obavezu te će time uzrokovati nastajanje finansijskih gubitaka subjekta izvještavanja. Značajan dio kreditnog rizika proizlazi iz potraživanja od kupaca.

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Na izloženost subjekta izvještavanja kreditnom riziku uglavnom utječu individualne karakteristike pojedinog kupca i rizik industrije u kojoj kupac posluje.

Subjekt izvještavanja ima kreditnu politiku po kojoj se bonitet svakog kupca analizira na individualnoj osnovi prije određivanja uvjeta plaćanja i uvjeta isporuke za kupca.

Subjekt izvještavanja određuje ispravku vrijednosti kupaca kao procjenu očekivanih gubitaka od potraživanja od kupaca te ostalih potraživanja i ulaganja.

Potraživanja za dane kredite

Na datum izvještavanja subjekt izvještavanja je imao potraživanje po kreditima odobrenim zaposlenima. Krediti zaposlenima daju se uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,25% do 5,75% (2012.: 4,25% do 5,75%).

Izloženost kreditnom i kamatnom riziku javlja se tijekom normalnog poslovanja subjekta izvještavanja. Subjekt izvještavanja nije koristio derivativne instrumente kako bi se zaštitio od tih rizika.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Grupa neće biti u mogućnosti ispuniti svoje finansijske obaveze u roku. Pristup Grupe upravljanju likvidnošću je osiguranje, u najvećoj mogućoj mjeri, da će u svakom trenutku biti u dovoljnoj mjeri likvidni kako bi bili u mogućnosti ispuniti svoje obaveze na vrijeme, i pod normalnim i pod izvanrednim okolnostima, bez uzrokovanja neprihvatljivih gubitaka ili riskiranja nanošenja štete reputaciji Grupe.

Grupa osigurava da ima dovoljno novca da podmiri svoje operativne troškove uključujući podmirivanje finansijskih obaveza.

6 Upravljanje finansijskim rizikom (nastavak)

Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik da će promjena tržišnih cijena, kao što su promjena tečajeva stranih valuta i kamatnih stopa, utjecati na prihod Grupe ili vrijednost njenih finansijskih instrumenata. Cilj upravljanja tržišnim rizikom jest upravljanje i kontroliranje izloženosti tržišnom riziku unutar prihvatljivih parametara, optimizirajući povrat.

Valutni rizik

Društvo i Grupa su izloženi valutnom riziku putem prodaje, kupnje te zajmova koji su iskazani u valuti koja nije funkcionalna valuta Grupe. Valute koje podliježu rizicima su EUR, USD, XDR, CHF i YEN.

Kamatni rizik

Grupa je izložena kamatnom riziku jer su određeni krediti ugovoreni po promjenjivim kamatnim stopama. Grupa ne koristi instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnom riziku.

7 Sticanje zavisnih društava

Na dan 30. septembar 2009. godine, Grupa je primila odobrenje Konkurentskog vijeća Bosne i Hercegovine za prenos vlasništva nad rudnicima uglja sa Vlade Federacije BiH na Grupu. Na isti datum, Grupa je preuzela kontrolu nad rudnicima uglja, te je zakonito vlasništvo nad rudnicima preneseno sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Grupu.

Grupa je na datum sticanja vrednovala sredstva koja se mogu identifikovati i obaveze po njihovim knjigovodstvenim vrijednostima. Grupa je priznala goodwill na datum sticanja kao višak između nabavne vrijednosti poslovne kombinacije koja je određena po procijenjenoj vrijednosti rudnika uglja, urađenoj od strane nezavisnog procjenitelja, i neto vrijednosti sredstava koja se mogu identifikovati i obaveza po njihovim knjigovodstvenim vrijednostima. Kao rezultat početne konsolidacije Grupa je priznala goodwill od 710 hiljada KM i negativni goodwill od 297,519 hiljada KM. U toku perioda vrednovanja koji završava 30. septembra 2010. godine, Grupa nije vrednovala stečena sredstva koja se mogu identifikovati i obaveze po fer vrijednosti na datum sticanja i retroaktivno uskladila privremene iznose koji su priznati na datum sticanja, kako bi prikazala nove informacije o činjenicama i uslovima koji su postojali na datum sticanja.

Grupa je angažovala neovisnog revizora da provede vrednovanje udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u skladu sa Međunarodnim standardima procjene vrijednosti. Vanjski revizor je izdao izvještaj na dan 16. oktobar 2009. godine i na osnovu tog izvještaja ukupna vrijednost 100% kapitala u rudnicima uglja na 31.12.2008. godine je bila 81.804 hiljade KM. Za ovaj iznos Grupa će izdati dionice Vladi Federacije BiH putem kojih će se povećati udio Vlade u Grupi, a sudska registracija je u toku.

8 Ispravke prethodnog perioda

Komponenta je kroz zadržanu dobit s 1. januarom 2012. godine knjižila dodatne porezne obaveze u iznosu od 1.563 hiljade KM, utvrđene na osnovu kontrole Porezne uprave. Ove dodatne porezne obaveze su prikazane unutar obaveza prema dobavljačima i ostalih obaveza (*Zabilješka 34*).

Komponenta je kroz zadržanu dobit s 1. januarom 2012. godine također priznala rezervisanja za jubilarne nagrade i otpremnine za penziju prema aktuarskom izračunu u iznosu od 3.999 hiljada KM. Ovo rezervisanje je prikazano unutar dugoročnih rezervisanja (*Zabilješka 32*).

9 Poslovni segmenti

Počevši od 1. septembra 2008. godine, Grupa je uspostavila Upravni odbor sa šest izvršnih direktora od kojih su tri za djelatnosti: proizvodnja, distribucija i snabdijevanje i trgovina, a tri za funkcije potpore: ekonomski poslovi, pravni i kadrovski i kapitalne investicije.

Za potrebe upravljanja, Grupa je u organizovana u tri segmenta. Ovi segmenti su osnova za izvještavanje.

- (i) Segment 1 – Proizvodnja, koja uključuje hidroelektrane na Neretvi (Jablanica, Grabovica i Salakovac) i termoelektrane u Kaknju i Tuzli;
- (ii) Segment 2 – Distribucija i snabdijevanje, koja uključuje distribucijske jedinice u Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici;
- (iii) Segment 3 – Obuhvata ekonomsko pravne poslove, ljudske resurse, razvoj i investicije.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

9 Poslovni segmenti (nastavak)

	Segment 1		Segment 2		Segment 3		Eliminacija		Konsolidovano	
	Proizvodnja		Distribucija i snabdijevanje		Ostale djelatnosti					
u hiljadama KM	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Prihodi	957.776	946.282	229.802	230.762	122.592	72.874	(301.973)	(315.330)	1.008.197	934.588
Troškovi sirovina, materijala i nabavna vrijednost prodane robe, troškovi zaposlenih	(777.431)	(801.158)	(125.135)	(129.316)	(58.569)	(56.022)	301.973	315.065	(659.162)	(671.431)
Rezultat segmenta	180.345	145.124	104.667	101.446	64.023	16.852	-	(265)	349.035	263.157
Ostali prihodi iz poslovanja	29.273	11.574	13.879	12.389	2.887	4.263	-	(138)	46.039	28.088
Ostali rashodi iz poslovanja	(121.970)	(62.310)	(73.461)	(70.684)	(28.201)	(15.962)	-	403	(223.632)	(148.553)
Amortizacija	(145.074)	(138.249)	(47.921)	(45.987)	(6.599)	(6.265)	-	-	(199.594)	(190.501)
Rezultat operativnih djelatnosti	(57.426)	(43.861)	(2.836)	(2.836)	32.110	(1.112)	-	265	(28.152)	(47.809)
Finansijski prihodi	13.053	8.586	3.331	3.275	7.449	10.655	(201)	(301)	23.632	22.215
Finansijski rashodi	(10.447)	(6.926)	(495)	(439)	(2.412)	(1.503)	201	301	(13.153)	(8.567)
Neto finansijski prihodi	2.606	1.660	2.836	2.836	5.037	9.152	-	-	10.479	13.648
Rezultat prije poreza	(54.820)	(42.201)	-	-	37.147	8.040	-	-	(17.673)	(34.161)
Porez na dobit	(63)	-	-	-	(81)	(110)	-	-	(144)	(168)
Dobit/(gubitak) za period	(54.883)	(42.259)	-	-	37.066	7.930	-	-	(17.817)	(34.329)

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

9 Poslovni segmenti (nastavak)

	Segment 1 Proizvodnja		Segment 2 Distribucija i snabdijevanje		Segment 3 Ostale djelatnosti		Eliminacija		Konsolidovano	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
u hiljadama KM										
Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna sredstva	2.409.394	2.466.141	789.469	777.956	124.264	114.537	-	-	3.323.127	3.358.634
Goodwill	-	-	-	-	-	-	710	710	710	710
Ostala netekuća sredstva	20.051	44.440	69	-	64.668	14.822	(15.357)	(9.023)	69.431	9.128
Ulaganja u pridružena pravna lica	72.125	3.358	-	8	100.132	100.244	(170.307)	(142.015)	1.950	2.677
Ukupno netekuća sredstva	2.501.570	2.513.939	789.538	777.935	289.064	229.603	(184.954)	(150.328)	3.395.218	3.371.149
Tekuća sredstva	638.719	662.297	300.937	228.459	(282.748)	(171.508)	(12.231)	(44.029)	644.677	675.219
Ukupno sredstva	3.140.289	3.176.236	1.090.475	1.006.394	6.316	58.095	(197.185)	(194.357)	4.039.895	4.406.368
Obaveze	663.170	690.373	270.304	186.140	52.051	140.554	(27.608)	(54.720)	957.917	962.347
Ukupno obaveze	663.170	690.373	270.304	186.140	52.051	140.554	(27.608)	(54.720)	957.917	962.347
Neto sredstva po segmentu	2.477.119	2.2.485.863	820.171	820.254	(45.735)	(82.459)	(169.577)	(139.637)	3.081.978	3.084.021

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

10 Prihodi

	2013. KM'000	2012. KM'000
Prodaja električne energije na domaćem tržištu	832.534	813.378
Prodaja električne energije na inostranom tržištu	82.306	22.772
Prodaja usluga i drugi prihodi	93.357	98.438
	<u>1.008.197</u>	<u>934.588</u>

11 Ostali prihodi iz poslovanja

	2013. KM'000	2012. KM'000
Otpisane obaveze	13.629	1.158
Prihodi od donacija	8.650	8.847
Naplaćena prethodno otpisana potraživanja	3.705	2.405
Dobit od prodaje sirovina	2.649	1.797
Prihodi od zakupnina	1.402	1.758
Naplata osiguranja	1.382	551
Otpuštanje rezervisanja za sudske sporove	1.363	2.868
Viškovi zaliha	677	2.624
Kazne	419	1.039
Dobit od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	251	-
Promjena u biološkoj imovini	8	-
Aktuarski dobici	-	266
Ostali prihodi	11.904	4.775
	<u>46.039</u>	<u>28.088</u>

12 Troškovi zaposlenih

	2013. KM'000	2012. KM'000
Bruto plate	279.779	280.947
Obavezna socijalna davanja i doprinosi	140.354	142.937
Tekući troškovi usluga	2.446	1.587
Ostali troškovi zaposlenih	24.475	25.666
	<u>447.054</u>	<u>451.137</u>
Ukupni troškovi zaposlenih	447.054	451.137
Kapitalizirani vlastiti rad	(7.786)	(12.767)
	<u>439.268</u>	<u>438.370</u>
Troškovi zaposlenih priznati u bilansu uspjeha	439.268	438.370

Krajem godine broj zaposlenika na nivou Grupe iznosio je 14.375 (2012: 14.744). Troškovi zaposlenih uključuju 70.454 hiljada KM (2012.: 72.263 hiljada KM) doprinosa obračunatih za fond za penziono osiguranje.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

13 Troškovi amortizacije

	2013. KM'000	2012. KM'000
Amortizacija materijalnih sredstava	197.351	188.661
Amortizacija nematerijalnih sredstava	2.243	1.840
Ukupna amortizacija materijalnih i nematerijalnih sredstava	199.594	190.501

14 Ostali rashodi iz poslovanja

	2013. KM'000	2012. KM'000
Transportne usluge	44.761	45.869
Članarine i ostali porezi	41.704	31.757
Održavanje	26.126	25.273
Otpisane zalihe	13.302	9.784
Rezervisanje za sudske sporove	10.898	4.561
Gubitak od otpisa sredstava	9.682	-
Ostali operativni troškovi	8.667	14.681
Neto rashodi po osnovu otpisa spornih potraživanja	7.670	9.009
Osiguranje	4.941	4.919
Usluge trećih lica	4.128	1.254
Troškovi telekomunikacija	2.669	1.282
Trošak najma	1.102	568
Reprezentacija	985	486
Marketing	905	763
Rezervisanje za demontažu	901	835
Naknade Nadzornom odboru	760	758
Aktuarski gubici	760	-
Bankarske provizije	507	317
Istraživanje i razvoj	504	-
Gubitak od otuđenja stalnih sredstava	450	4.026
Gubitak od otuđenja sirovina	155	660
Umanjenje vrijednosti ulaganja u nekretnine	77	130
Umanjenje vrijednosti biološke imovine	1	-
Ostali troškovi	41.977	27.010
	223.632	183.284

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

15 Neto finansijski prihodi

	2013. KM'000	2012. KM'000
Prihod od kamata	11.342	22.603
Pozitivne kursne razlike	12.290	8.140
Finansijski prihodi	23.632	22.215
Rashodi od kamata na finansijske obaveze koje se vode po amortizovanom trošku	(10.724)	(6.969)
Otpuštanje diskonta na rezervacije za otpremnine	(1.601)	(1.598)
Negativne kursne razlike	(828)	-
Finansijski rashodi	(13.153)	(8.567)
Neto finansijski prihodi	10.479	13.648

16 Porez na dobit

Obračun poreza na dobit prema propisanoj stopi poreza je kako slijedi:

	2013. KM'000	2012. KM'000
Računovodstveni gubitak prije poreza	(17.673)	(34.161)
Porez na dobit po stopi od 10%	(1.767)	(3.416)
Oporezivi kapitalni dobici	2.842	2.240
Poresko nepriznati troškovi	6.598	5.185
Poreska olakšica po osnovu investicija	(7.530)	(3.841)
Porez na dobit	143	168
Porez na dobit i efektivna stopa poreza na dobit za godinu	(0,81%)	(0,49%)

Od 1. januara 2008. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine donesen je novi Zakon o porezu na dobit po kojem je smanjena stopa na dobit na 10%. Prema novom Zakonu o porezu na dobit obveznik koji u periodu od pet uzastopnih godina investira u proizvodnju u vrijednosti od najmanje 20 miliona KM, na teritoriji Federacije BiH, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za period od pet godina počevši od prve godine investiranja u kojoj mora biti investirano najmanje 4 miliona KM. Obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvario preko 30% od ukupno ostvarenog prihoda oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu.

Obračun poreza na dobit urađen je na način kako Grupa tumači tekuće poreske zakone. Ovi obračuni koji su prilog poreske prijave mogu biti predmet pregleda i odobrenja od strane lokalnih poreskih organa.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

17 Nekretnine, postrojenja i oprema

	Zemljište KM'000	Zgrade KM'000	Postrojenja i oprema KM'000	Sredstva u pripremi KM'000	Ukupno KM'000
Trošak ili procjena					
Na dan 1. januara 2012.	279.988	4.874.128	4.396.775	284.538	9.835.429
Povećanja	-	-	-	252.371	252.371
Otuđenja i otpisi	(897)	(25.312)	(161.648)	(152)	(188.009)
Transferi	3.668	76.368	159.327	(239.363)	-
Revalorizacija	1.215	-	-	-	1.215
Reklasifikacija	32	2.836	(2.967)	(1.657)	(1.756)
Na dan 31. decembra 2012.	284.006	4.928.020	4.391.487	295.737	9.899.250
Na dan 1. januara 2013.	284.006	4.928.020	4.391.487	295.737	9.899.250
Povećanja	-	-	-	188.017	188.017
Otuđenja i otpisi	(699)	(36.161)	(27.493)	(362)	(64.715)
Transferi	3.097	73.391	187.233	(263.721)	-
Revalorizacija	-	1	16	-	17
Reklasifikacija	-	-	-	601	601
Na dan 31. decembra 2013.	286.404	4.965.251	4.551.243	220.272	10.023.170
Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti					
Na dan 1. januara 2012.	69	3.090.348	3.462.271	7	6.552.695
Trošak za godinu	1	83.690	104.970	-	188.661
Otuđenja i otpisi	(23)	(19.477)	(162.716)	-	(182.216)
Na dan 31. decembra 2012.	47	3.154.561	3.404.525	7	6.559.140
Na dan 1. januara 2013.	47	3.154.561	3.404.525	7	6.559.140
Trošak za godinu	-	80.023	117.328	-	197.351
Otuđenja i otpisi	-	(22.323)	(24.304)	-	(46.627)
Na dan 31. decembra 2013.	47	3.212.261	3.497.549	7	6.709.864
Knjigovodstveni iznos					
Na dan 1. januara 2012.	279.919	1.783.780	934.504	284.531	3.282.734
Na dan 31. decembra 2012.	283.959	1.773.459	986.962	295.730	3.340.110
Na dan 1. januara 2013.	283.959	1.773.459	986.962	295.730	3.340.110
Na dan 31. decembra 2013.	286.357	1.752.990	1.053.694	220.265	3.313.306

U toku 2004. godine Grupa je organizovala novu procjenu vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od strane "American Appraisal Hungary Co. Ltd. and Ernst & Young Advisory Ltd.", koji su izdali izvještaj 24. augusta 2005. godine. Efektivni datum procjene je 31. decembar 2004. godine. Fer vrijednost se bazira na tržišnoj vrijednosti, a to je procijenjena vrijednost za koju bi imovina mogla biti prodana na dan procjene vrijednosti između dobrovoljnog kupca i dobrovoljnog prodavaoca po uobičajenim poslovnim i komercijalnim uslovima nakon pravilnog oglašavanja, a u kojem su obje strane postupile sa znanjem, oprezom i bez prisile. Nije bilo naknadne procjene sredstava. Grupa ima 2.462.083 hilj KM sredstava koja su u potpunosti amortizovana.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

18 Nematerijalna sredstva

	Goodwill KM'000	Software KM'000	Koncesije KM'000	Sredstva u pripremi KM'000	Ukupno KM'000
Trošak					
Na dan 1. januar 2012.	710	3.009	7.335	10	11.064
Povećanja	-	34	237	5.185	5.456
Otuđenja i otpisi	-	-	-	-	-
Transferi	-	252	4.129	(4.381)	-
Prenos sa/na	-	(434)	620	-	186
Na dan 31. decembra 2012.	710	2.861	12.321	814	16.706
Na dan 1. januar 2013.	710	2.861	12.321	814	16.706
Povećanja	-	-	-	4.251	4.251
Otuđenja i otpisi	-	(4)	(2.003)	-	(2.007)
Transferi	-	1.222	2.874	(4.096)	-
Na dan 31. decembra 2013	710	4.079	13.192	969	18.950
Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti					
Na dan 1. januar 2012.	-	1.884	4.418	-	6.302
Trošak za godinu	-	268	1.572	-	1.840
Otuđenja i otpisi	-	-	-	-	-
Prenos sa/na	-	(217)	247	-	30
Na dan 31. decembra 2012.	-	1.935	6.237	-	8.172
Na dan 1. januar 2013.	-	1.935	6.237	-	8.172
Trošak za godinu	-	324	1.919	-	2.243
Otuđenja i otpisi	-	(4)	(1.992)	-	(1.996)
Na dan 31. decembra 2013.	-	2.255	6.164	-	8.419
Knjigovodstveni iznos					
Na dan 1. januara 2012.	710	1.125	2.917	10	4.762
Na dan 31. decembra 2012.	710	926	6.084	814	8.534
Na dan 1. januara 2013.	710	926	6.084	814	8.534
Na dan 31. decembra 2013.	710	1.824	7.028	969	10.531

Goodwill

Goodwill u iznosu od 710 hiljada KM proizašao je iz sticanja zavisnog društva RMU Abid Lolić, pogledati Zabilješku 7.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

19 Biološka imovina

	Zabilješka	Voćnjak	Stado	Ukupno
Na dan 1. januar 2013.		141	45	186
Povećanje usljed nabavke		20	-	20
Smanjenje uslijed otuđenja	14	(1)	-	(1)
Promjena fer vrijednosti umanjena za procijenjeni trošak prodaje	11	8	-	8
Na dan 31. decembar 2013.		168	45	213

20 Ulaganja u pridružena pravna lica

Udio Grupe u neto sredstvima pridruženih pravnih lica je kako slijedi:

Pridruženo pravno lice	Datum izvještavanja	Aktivnost	Vlasništvo %	31. decembra 2013. KM'000	31. decembra 2012. KM'000
ETI d.o.o Sarajevo	31. decembar 2013.	Elektro osigurači	49,00	1.950	2.063

21 Finansijski instrumenti

	31. decembra 2013. KM'000	31 decembra 2012. KM'000
Imovina koja se drži do dospeljeća	710	620

Investicije koje se drže do dospeljeća odnose se na obveznice izdate od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i imaju kamatnu stopu od 2,5% sa dospeljećem od 10 do 15 godina.

22 Ulaganja u nekretnine

	Zemljište KM'000	Zgrade KM'000	Ukupno KM'000
Na 1. januar 2012.	4.005	2.175	6.180
Otuđenja i otpisi	(7)	(91)	(98)
Na 31. decembar 2012.	3.998	2.084	6.082
Na 1. januar 2013.	3.998	2.084	6.082
Nabavke	-	6.695	6.695
Otuđenja i otpisi	(38)	-	(38)
Na 31. decembar 2013.	3.960	8.779	12.739

Ulaganje u nekretnine sastoji se od zemljišta i zgrada zavisnog društva Hotel Makarska d.o.o. Hrvatska i zavisnog društva RMU Zenica.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

23 Krediti i ostala potraživanja

	31. decembra 2013. KM'000	31 decembra 2012. KM'000
Sredstva po viđenju i oročena sredstva	166.077	196.203
Kreditni zaposlenima	4.872	4.835
Kreditni kupcima	103	-
Unaprijed plaćena kamata	-	1.714
Ostala potraživanja	4.553	1.798
	175.605	204.550
Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja	(2.970)	(1.531)
	172.635	203.019
Kratkoročni dio kredita i ostalih potraživanja	118.828	198.516
Dugoročni dio kredita i ostalih potraživanja	53.807	4.317
	172.635	202.833

Oročena sredstva odnose se na kratkoročne plasmane kod banaka sa kamatom između 1% i 5,95% p.a.

Kreditni zaposlenima sačinjavaju stambeni krediti za zaposlene sa kamatom od 4,25% do 5,75% p.a. sa rokom otplate od 15 do 20 godina, osigurani mjenicama i hipotekama.

24 Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

	31. decembra 2013. KM'000	31 decembra 2012. KM'000
Potraživanja od kupaca – treća lica	175.653	174.711
Potraživanja od kupaca – ispravka vrijednosti	(64.853)	(63.447)
Potraživanja od kupaca – neto	110.800	111.264
Potraživanja od zaposlenika	320	-
Avansi dobavljačima	23.296	4.390
Potraživanja od države	14.132	18.109
Unaprijed plaćeni troškovi	261	-
Nefakturisani prihod	5.865	6.254
Ostala potraživanja	7.557	3.635
	162.231	143.652

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

25 Zalihe

	31. decembra 2013. KM'000	31 decembra 2012. KM'000
Sirovine	97.241	120.441
Rezervni dijelovi	29.970	27.027
Proizvodnja u toku	2.530	162
Gotovi proizvodi	11.700	9.703
Roba	263	859
	<u>141.704</u>	<u>158.192</u>

26 Gotovina i ekvivalenti gotovine

	31. decembra 2013. KM'000	31 decembra 2012. KM'000
Novac kod banaka u KM	49.353	16.827
Novac kod banaka u stranim valutama	22.468	4.202
Novac u blagajni	527	501
	<u>72.348</u>	<u>21.530</u>

27 Sredstva namijenjena prodaji

Slijedeća sredstva su klasifikovana kao sredstva namijenjena prodaji:

	31. decembra 2013. KM'000	31 decembra 2012. KM'000
Zgrade	26.314	26.314
Postrojenja	436	436
Transportna sredstva	81.856	81.856
Ostala sredstva	40.566	40.739
	<u>149.172</u>	<u>149.345</u>

Dio proizvodnog postrojenja u sklopu proizvodnog segmenta (sredstva rudnika RMU Zenica d.o.o. Zenica locirana u Mošćanici) su prezentovana kao grupa za otuđenje namijenjena za prodaju, usljed značajnog oštećenja tokom rata. Uprava planira da proda postrojenja kao staro željezo, s obzirom da sredstva nisu u stanju za upotrebu.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

28 Dionički kapital

	31. decembra 2013. KM'000	31 decembra 2012. KM'000
Dionički kapital	2.155.160	2.155.160

Odobreni i emitovani dionički kapital se sastoji od 30.354.369 redovnih dionica (2012: 30.354.369). Nominalna vrijednost dionice je 71 KM po dionici (2012.: 71 KM).

(i) Uplaćeni neregistrovani kapital

Na dan 30. septembar 2009. godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prenijela je 100% udio u sedam rudnika uglja na Društvo u vrijednosti od 81.804 hiljada KM. U istoj vrijednosti Društvo treba da izda dionice Federaciji BiH kroz koje će Federacija BiH povećati udio u Društvu, a nakon čega će se izvršiti registracija povećanja kapitala Društva. Na dan 30. septembar 2009. godine Konkurencijsko vijeće FBiH odobrilo je prenos 100% udjela u sedam rudnika uglja sa Vlade FBiH na Društvo.

(ii) Kapitalne rezerve

Na osnovu zakona o "Finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima od 2009. do 2015.", Vlada FBiH platila je 21.412 hiljada KM rudnicima uglja u toku 2013. godine za podmirenje obaveza za doprinose i poreze na plate u rudnicima uglja i poreza na obaveze plata.

(iii) Zakonske rezerve

U toku godine Društvo je iz zadržane dobiti prenijelo 1.418 hiljada KM u zakonske rezerve.

29 Krediti i pozajmice

	31. decembra 2013. KM'000	31 decembra 2012. KM'000
(a) <i>Netekuci krediti i pozajmice</i>		
Kredit od banaka	139.884	132.165
Ostali krediti	25.492	53.565
	165.376	185.730
(b) <i>Tekuci krediti i pozajmice</i>		
Kredit od banaka	29.490	20.744
Ostali krediti	11.514	9.452
<i>Ukupno tekuci krediti i pozajmice</i>	41.004	30.196
(c) <i>Ukupno krediti i pozajmice</i>	206.380	215.926

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

30 Odloženi prihod

	31. decembra 2013. KM'000	31 decembra 2012. KM'000
Dugoročni dio		
Odloženi prihodi za donirana sredstva	104.526	122.300
Odloženi prihodi za donirani novac	250	250
Odloženi prihodi za donirane zalihe	748	998
	<u>105.524</u>	<u>123.548</u>
Kratkoročni dio		
Odloženi prihodi	8.337	-
	<u>113.861</u>	<u>123.548</u>

Odloženi prihod odnosi se na donirana stalna sredstva, zalihe i gotovinu.

31 Odložena poreska obaveza

Kretanje privremenih razlika tokom godine

	Saldo na dan 1. januar 2012.	Priznat u bilansu uspjeha	Priznat u ostaloj sveobuhva- tnoj dobiti	Saldo na dan 31. decembar 2012.	Priznat u bilansu uspjeha	Priznat u ostaloj sveobuhva- tnoj dobiti	Saldo na dan 31. decembar 2013.
U hiljadama KM							
Nekretnine, postrojenja i oprema	53.098	122	(2.270)	50.950	-	(2.502)	48.448

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

32 Rezervisanja

	31. decembra 2013.	31 decembra 2012. Ispravljeno
	KM'000	KM'000
Rezervisanja	104.560	97.020
Netekuci dio rezervisanja	61.487	66.587
Tekuci dio rezervisanja	43.073	30.433
	104.560	97.020

Sudski sporovi

Grupa pretpostavlja rezervisanje za sudske sporove u iznosu od 16.159 hiljada KM, određeno na privremenoj osnovi. Detalji su izloženi u *Zabilješci 37*.

Osnovna pretpostavka korištena u svrhu aktuarske procjene bila je kako slijedi:

	31. decembar 2013.	31. decembar 2012.
Diskontni faktor	5%	5%
Očekivani rast plata	2%	2%

Djelatnik stiče pravo na penziju kada napuni 65 godina života ili kada ostvari 40 godina radnog staža. Aktuarska procjena za 2013. godinu je koristila sljedeće pretpostavke oko stope fluktuacije zaposlenih:

Do 30 godina	31-40 godina	41-50 godina	51-60 godina	61 godina i više
0,04%	0,05%	0,05%	0,14%	0,06%

33 Ostale obaveze

	31. decembra 2013. KM'000	31 decembra 2012. KM'000
Finasijski lizing	348	847
Ostale obaveze	-	67
	348	914

34 Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze

	31. decembra 2013. KM'000	31 decembra 2012. KM'000 Ispravljeno
Dobavljači – povezana lica	5.197	-
Dobavljači – treća lica	85.152	114.750
Obaveze prema zaposlenima	8.841	17.977
Doprinosi i porezi	302.387	281.831
Avansi od dobavljača	26.046	11.178
Ostali obračunati troškovi	26.914	22.919
Obaveze za PDV	2.093	1.917
Ostale obaveze	27.690	23.112
	484.320	473.684

35 Upravljanje finansijskim rizicima

Prilikom korištenja finansijskih instrumenta Grupa je izložena slijedećim rizicima:

- Kreditni rizik
- Rizik likvidnosti
- Tržišni rizik

i) *Kreditni rizik*

Kreditni rizik je rizik od finansijskog gubitka Grupe ukoliko kupac ili druga ugovorna strana finansijskog instrumenta ne ispuni svoje ugovorno pravo. Kreditni rizik je uzrokovan isključivo potraživanjima od kupaca.

(ii) *Rizik likvidnosti*

Rizik likvidnosti podrazumijeva nemogućnost Grupe da održi dostatne količine novca za podmirivanje tekućih obaveza.

(iii) *Tržišni rizik*

Tržišni rizik je rizik promjene tržišnih cijena poput kursa, kamatnih stopa i kapitala koja utječe na prihod Grupe i vrijednost njenih finansijskih instrumenata.

Izloženost Grupe kreditnom, kamatnom i riziku promjene kurseva stranih valuta proizilazi iz normalnog kursa poslovanja.

Kreditni rizik*Izloženost kreditnom riziku*

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine predstavlja maksimalnu izloženost kreditnom riziku koja na datum izvještavanja iznosi kako slijedi:

	<i>Zabilješka</i>	2013. KM'000	2012. KM'000
Kredit i potraživanja od kupaca	23,24	283.435	314.283
Novac i novčani ekvivalenti	26	72.348	21.530
		355.783	335.813

Maksimalna izloženost kreditnom riziku, na datum izvještavanja, za potraživanja od kupaca prema regijama je:

	2013. KM'000	2012. KM'000
Potraživanja od kupaca u zemlji	101.426	110.417
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	9.374	847
	110.800	111.264

Maksimalna izloženost kreditnom riziku, na datum izvještavanja, za potraživanja od kupaca prema vrsti kupca je:

	2013. KM'000	2012. KM'000
Veleprodaja	91.170	91.267
Domaćinstva	19.630	19.997
	110.800	111.264

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

35 Upravljanje finansijskim rizicima (nastavak)

Rizik likvidnosti

U prilogu su ugovorena dospijeća finansijskih obaveza:

31. decembar 2013.	Knjig. vrijednost KM'000	Ugovoreni nov.tokovi KM'000	0-6 mjeseci KM'000	6-12 mjeseci KM'000	1-2 godine KM'000	2-5 godina KM'000	Više od 5 godina KM'000
Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze	484.320	(484.320)	-	-	-	-	-
Kredit na koje se obračunavaju kamate	206.380	(213.187)	(16.371)	(14.708)	(19.272)	(44.397)	(118.439)
31. decembar 2012.	Knjig. vrijednost KM'000	Ugovoreni nov.tokovi KM'000	0-6 mjeseci KM'000	6-12 mjeseci KM'000	1-2 godine KM'000	2-5 godina KM'000	Više od 5 godina KM'000
Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze	473.684	(473.684)	-	-	-	-	-
Kredit na koje se obračunavaju kamate	261.706	(264.965)	(19.751)	(19.732)	(30.262)	(62.199)	(133.022)

Valutni rizik

Izloženost valutnom riziku

Grupa se izlaže valutnom riziku prilikom prodaje, nabave, kod kamatonosnih obaveza po kreditima i potraživanja po datim kreditima i ostalim potraživanjima koji su denominirani u stranoj valuti. Valute koje najviše izlažu Grupi ovom riziku su EUR, XDR, USD, CHF i YEN. Protiv ovog rizika Grupa nije ekonomski zaštićena.

Izloženost Grupe valutnom riziku izraženog u funkcionalnoj valuti je kako slijedi:

	2013.			
<i>U hiljadama KM</i>				
	EUR	USD	XDR	YEN
Kredit i potraživanja	166.757	-	-	-
Obaveze prema dobavljačima i krediti	(99.103)	(638)	(41.669)	(27.210)
Ukupna izloženost	67.654	(638)	(41.669)	(27.210)

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

35 Upravljanje finansijskim rizicima (nastavak)

Valutni rizik (nastavak)

2012.

U hiljadama KM

	EUR	USD	XDR	YEN	CHF
Kredit i potraživanja	198.324	-	-	-	-
Obaveze prema dobavljačima i krediti	(119.555)	(914)	(47.063)	(47.045)	(1.430)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Ukupna izloženost	78.769	(914)	(47.063)	(47.045)	(1.430)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Slijedeće značajnije promjene kurseva su bile primjenljive tokom godine:

	Prosječni kurs		Kurs na datum bilansa	
	2013.	2012.	2013.	2012.
EUR	1,95583	1,95583	1,95583	1,95583
USD	1,46694	1,51568	1,41902	1,48360
XDR	2,23446	2,32619	2,18775	2,27264
YEN	0,01496	0,01896	0,01349	0,01723
CHF	1,58881	1,62397	1,59542	1,61907
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

35 Upravljanje finansijskim rizicima (nastavak)

Kamatni rizik

Na dan bilansa profil kamatne stope na finansijske instrumente Grupe na koje se obračunavaju kamate je bio kako slijedi:

	Knjigovodstvena vrijednost	
	2013. KM'000	2012. KM'000
Instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom		
Finansijska imovina	172.635	193.609
Finansijske obaveze	(152.786)	(155.087)
	<u>19.849</u>	<u>38.522</u>
Instrumenti sa varijabilnom kamatnom stopom		
Finansijska imovina	-	5.226
Finansijske obaveze	(53.594)	(77.087)
	<u>(59.594)</u>	<u>(71.861)</u>

Analiza osjetljivosti za finansijske obaveze sa varijabilnom kamatnom stopom

Promjena kamatne stope za 100 osnovnih poena na dan izvještavanja povećalo (smanjilo) bi glavnica i dobit ili gubitak za vrijednosti koje slijede. Izračun je rađen pod pretpostavkom da sve ostale varijable, posebno kamatne stope, ostanu jednake.

KM'000	Dobit ili gubitak		Kapital	
	100 bp povećanje	100 bp smanjenje	100 bp povećanje	100 bp smanjenje
31. decembar 2013.				
Analiza osjetljivosti novčanih tokova	(687)	687	(687)	687
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
31. decembar 2012.				
Analiza osjetljivosti novčanih tokova	(964)	964	(964)	964
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

36 Osnovna i razrijeđena zarada po dionici

Obračun osnovne i razrijeđene zarade po dionici zasnovan je na:

	2013.	2012.
Gubitak poslije poreza u KM'000	(17.892)	(34.392)
Prosječan broj emitovanih dionica	30.354.369	30.354.369
Osnovna i razrijeđena zarada po dionici (u KM)	(0,06)	(0,11)

37 Potencijalne obaveze*Sudski sporovi*

Na dan 31. decembra 2013. protiv Grupe su pokrenuti sudski sporovi u ukupnom iznosu od 71.417 hiljada KM (2012: 57.603 hiljada KM).

Grupa je rezervisala iznos od 16.159 hiljada KM za ove sudske sporove (2012: 9.380 hiljada KM). Za ostatak sudskih postupaka u iznosu od 52.424 hiljada KM Uprava je mišljenja da su neutemeljeni i stoga ovaj iznos nije zabilježen u pratećim finansijskim izvještajima.

Obaveze prema zaposlenima

Tokom 2010. godine komponente Grupe su dobile odobrenje Nadzornog odbora za otplatu obaveza po Kolektivnom ugovoru za sve zaposlenike. Prema ovom odobrenju, plaćanje za svakog zaposlenika će biti izvršeno u iznosu od 10 hiljada KM (ukupni iznos 40 miliona KM, neto) i plaćanje ukupnog iznosa će biti izvršeno do 30. juna 2017. godine (uz mogućnost ukidanja plaćanja tokom operativnih i teškoća u likvidnosti), uz uvjet da zaposlenici odustanu od svih trenutnih ili budućih zahtjeva od Društva. Na dan 31. decembar 2013. godine Društvo nije knjižilo ovu obavezu. Tokom godine komponenta je knjižila samo tekuća plaćanja u neto iznosu od 18.861 hiljada KM (2012.:neto 24.832 hiljada KM).

Obnova eksploatacije imovine

Komponente Grupe imaju zakonsku obavezu da obnove zemljište korišteno za vađenje minerala. Na dan 31. decembar 2013. godine komponente nisu rezervisale obaveze za obnovu eksploatairane imovine.

38 Zaštita okoliša

Osnovna djelatnost Grupe je proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije, kontrola sistema za proizvodnju električne energije i proizvodnja uglja. Navedene aktivnosti mogu uticati na okoliš u smislu emisije u zemlju, vodu i zrak. Uticaj djelatnosti Grupe na okoliš nadzire Uprava te tijela nadležna za zaštitu okoliša.

Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini se stvara sistem upravljanja okolišem zasnovan na principima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji. Do sada je zakonska regulativa u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini pokrivala zrak, vodu i otpad, dok buka, hemikalije i jonizirajuće zračenje nisu pokriveni. Kad je riječ o horizontalnoj legislativi, u toku je izrada pravilnika koji reguliraju proceduru izdavanja dozvola o okolišu. U okviru strategije integriranja u Evropsku uniju moguće je uvođenje propisa o zaštiti okoliša koji se primjenjuju u zemljama Evropske unije. Primjena takvih propisa mogla bi uticati na obaveze Grupe vezano za izdvajanje sredstava za zaštitu okoliša.

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

39 Transakcije povezanih stranaka

(a) Povezane strane pod zajedničkim vlasništvom – Društva pod kontrolom države

Grupa je u većinskom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku su prikazane značajnije transakcije s društvima koja kontroliše Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo i Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka. Ostale transakcije s društvima koja kontroliše Vlada nisu individualno značajne; one nastaju tokom redovnog poslovanja i odnose se na režijske i komunalne usluge.

Potraživanja	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	591	522
Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka	10	11
	<u>601</u>	<u>533</u>
Obaveze	31. decembar 2013. '000 KM	31. decembar 2012. '000 KM
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	265	112
Prihodi	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	6.293	6.115
Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka	158	184
	<u>6.451</u>	<u>6.299</u>
Rashodi	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	18.954	23.493
Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka	46.697	51.852
	<u>65.651</u>	<u>75.345</u>

Zabilješke (nastavak)

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Konsolidovani godišnji finansijski izvještaji
31. decembar 2013.

39 Transakcije povezanih stranaka (nastavak)

(b) Povezane strane – pridružena pravna lica

Povezana strana po osnovu značajnog uticaja je ETI d.o.o. Sarajevo. Grupa je u okviru redovnog poslovanja i po uobičajenim cijenama, koje predstavljaju iznos ugovoren između Grupe i povezanih strana, imalo sljedeće transakcije sa povezanim stranama:

	2013. KM'000	2012. KM'000
Potraživanja	1	1
Obaveze	182	20
Prihodi	15	16
Troškovi	238	686

(c) Povezane strane – naknade članovima Uprave i Nadzornom odboru

Članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora isplaćene su tokom godine sljedeće naknade:

	2013. '000 KM	2012. '000 KM
Isplate članovima Uprave	642	623
Isplate članovima Nadzornog Odbora	118	135
Ukupne isplate	760	758

40 Značajne računovodstvene procjene i prosudbe

Procjene i prosudbe se neprekidno ocjenjuju i baziraju se na osnovu očekivanih budućih događaja za koje se smatra da su razumni pod datim okolnostima.

Računovodstvene procjene koje Grupa primjenjuje u skladu sa svojim računovodstvenim politikama su navedene kako slijedi:

Umanjenje vrijednost potraživanja

Potraživanja od kupaca za prodaju energije se procenjuju na svaki datum bilansa stanja i vrši se umanjeње vrijednosti prema broju dana dospjeća (365 dana) za plaćanje. Potraživanja od kupaca koja su starija od tri mjeseca se smatraju sumnjivim i spornim potraživanjima. Potraživanja od kupaca koja su starija od godinu dana od dana dospjeća za fizička i pravna lica se otpisuju i prenose na rashode.

Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

Grupa je u 2013. godini priznalo gubitke od umanjenja vrijednosti u iznosu od 9.682 hiljada jer Uprava vjeruje da postoje indikacije umanjenja vrijednosti na osnovu vrijednosti u upotrebi koja je manja od neto sadašnje vrijednosti.

Porez na dobit

Obračun poreza na dobit se radi na osnovu interpretacije važećih poreskih zakonskih odredbi. Obračun poreza na dobit koji je naveden u Prijavi poreza na dobit i poreskom bilansu može biti predmetom pregleda i odobrenja od strane poreskih vlasti.

Rezerviranja za potencijalne obaveze

Grupa priznaje rezervisanja kao rezultat sudskih sporova pokrenutih protiv Grupe za koje je izvjesno da će dovesti do odljeva sredstava kako bi se namirila potraživanja od Grupe i ako se iznosi mogu pouzdano procijeniti. Prilikom procjene rezervisanja, Grupa uzima u obzir profesionalni pravni savjet i razmatranja menadžmenta.

41 Vlasnička struktura

Vlasnička struktura Društva je kako slijedi:

	31. decembar 2013.		31. decembar 2012.	
	Broj dionica	Vlasništvo	Broj dionica	Vlasništvo
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine	27.318.932	90%	27.318.932	90%
Razni ulagači	3.035.437	10%	3.035.437	10%
	<u>30.354.369</u>	<u>100%</u>	<u>30.354.369</u>	<u>100%</u>



Sarajevo, 16.05.2014.

Nadzorni odbor

Predmet: Konsolidovani revizorski izvještaj za 2013. godinu

Nakon obavljene revizije finansijskih izvještaja za 2013. godinu nezavisni revizor KPMG B-H d.o.o. Sarajevo nije dao mišljenje na konsolidovani izvještaj JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo. Razlog za takvu kvalifikaciju je nemogućnost prikupljanja dovoljnih i primjerenih revizijskih dokaza koji bi služili kao osnova za izražavanje mišljenja.

Osnova za suzdržavanje od mišljenja su slijedeće stavke:

- Kao što je objavljeno u *Zabilješci 7 – Sticanje zavisnih društava*, Grupa je stekla sedam rudnika na dan 30. septembra 2009. godine. Grupa je na datum sticanja vrednovala sredstva koja se mogu identifikovati i obaveze po njihovim knjigovodstvenim vrijednostima. Kao rezultat početne konsolidacije, Grupa je priznala goodwill u iznosu od 710 hiljada KM i negativni goodwill u iznosu od 297.519 hiljada KM. Grupa nije vrednovala sredstva koja se mogu identifikovati i obaveze po njihovim fer vrijednostima na datum sticanja i nije retroaktivno izvršila usklađenje privremenih iznosa koji su bili priznati na datum sticanja, kako bi prikazala nove informacije koje je dobila o činjenicama i uslovima koji su postojali na datum sticanja. Mi vjerujemo da ovakav tretman priznavanja poslovne kombinacije nije u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja MSFI 3 *Poslovne kombinacije*, koji zahtijeva da sticatelj vrednuje sredstva koja se mogu identifikovati i obaveze po fer vrijednosti na datum sticanja, te shodno tome određivanje goodwilla nije urađeno u skladu sa MSFI 3. Zbog toga što nije urađena procjena fer vrijednosti neto sredstava koja se mogu identifikovati mi nismo u mogućnosti da odredimo efekat ovakvog tretmana na priložene konsolidovane izvještaje.
- Kao što je prezentirano u *Zabilješci 17 – Nekretnine, postrojenja i oprema*, posljednja procjena fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme izvršena je na dan 31. decembra 2004. godine. U skladu sa MRS 16 *Nekretnine, postrojenja i oprema*, kad se fer vrijednost revalorizirane imovine znatno razlikuje od njezine knjigovodstvene vrijednosti, tada je potrebna daljnja revalorizacija. Grupa je u procesu pripreme procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, međutim, ta procjena nije napravljena do datuma ovog izvještaja. Postoje indikacije da je vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme različita od njene knjigovodstvene vrijednosti na datum izvještavanja. Efekti ovog odstupanja od Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, ako ih ima, na konsolidovane finansijske izvještaje na dan i za godinu koja završava 31. decembra 2013. godine nisu utvrđeni.
- Zalihe uključuju i zalihe sporog obrta u iznosu od 53.253 hilj KM. Grupa nije procijenila neto prodajnu vrijednost zaliha kako zahtijeva MRS 2 *Zalihe*. Shodno tome, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li bi bilo potrebno bilo koje usklađenje iznosa zaliha i akumulirane dobiti na kraju godine, i rezultata za godinu, koji su prikazani u finansijskim izvještajima. Ovo je bila jedna od činjenica koja je služila kao osnova za suzdržano mišljenje na konsolidovane finansijske izvještaje od prošle godine.
- Kao što je navedeno u *Zabilješci 37 – Potencijalne obaveze*, komponente Grupe su tužene u sudskim sporovima u ukupnom iznosu od 71.417 hilj KM (2012 : 57.603 hilj KM), za koje nije izvršena rezervacija i nije urađena procjena da li ovi sporovi trebaju biti rezervisani u skladu sa kriterijima

DIREKCIJA	PODRUŽNICE
5 Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Salvet bega Bašagića 6

priznavanja rezervacija koje zahtijeva Međunarodni standard finansijskog izvještavanja MRS 37, *Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva*. U nedostatku dovoljnih i odgovarajućih dokaza i objašnjenja od Uprava komponenti, nismo bili u mogućnosti odrediti da li su dovoljne rezervacije koje su urađene na kraju godine niti u ispravnost njihove prezentacije u finansijskim izvještajima. Shodno tome, mi nismo bili u mogućnosti da odredimo efekat, ako ga ima, na finansijske izvještaje Grupe.

- Kao što je također navedeno u *Zabilješci 37 – Potencijalne obaveze*, komponente Grupe imaju obavezu prema zaposlenima u neto iznosu od 18.861 hiljada KM (2012.: 24.832 hiljada KM), koja nije priznata kao obaveza na dan 31. decembra 2013. godine niti u prethodnim godinama. Shodno tome, obaveze prema zaposlenima za godine koje završavaju 31. decembra 2013. godine i 31. decembra 2012. godine se trebaju povećati za 18.861 hiljada KM, međutim nismo bili u mogućnosti procijeniti efekte ovog usklađenja na konsolidovane finansijske izvještaje na dan i za godinu koja je završila 31. decembra 2013. godine.
- Kao što je navedeno u *Zabilješci 37 – Potencijalne obaveze*, komponente Grupe imaju zakonsku obavezu da vrate u prvobitno stanje zemljište korišteno za vađenje uglja. Na dan 31. decembar 2013. godine komponente nisu napravile rezervisanje za vraćanje zemljišta u prvobitno stanje. U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom MRS 37, *Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva*, Društvo mora knjižiti fer vrijednost obaveze za vraćanje zemljišta u prvobitno stanje u periodu u kojem je zakonska obaveza povezana sa vraćanjem zemljišta u prvobitno stanje nastala. Iznos jednak početnoj obavezi treba evidentirati kao povećanje u nematerijalnim sredstvima i amortizirati tokom preostalog korisnog vijeka trajanja tog sredstva. Obavezu treba prilagoditi na kraju svakog perioda, da bi odražavala prolaz vremena i promjene u procijenjenim budućim novčanim tokovima na kojima se bazira početna fer vrijednost. Na dan 31. decembar 2013. godine Grupa nije odredila rezervisanje za vraćanje zemljišta u prvobitno stanje u skladu sa zahtjevima MRS 37. Shodno tome, mi nismo bili u mogućnosti da odredimo efekat ove činjenice na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe.
- Komponente Grupe knjiže troškove jubilarnih nagrada i otpremnina za penzije za zaposlenike po njihovom dospijecu. Navedeno nije u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja MRS 19 *Primanja zaposlenih*, koji nalaže da se iznosi primanja koje su zaposlenici zaradili na temelju tekućeg i minulog rada trebaju priznati kao obaveza. Mjerenje obaveze treba pouzdano procijeniti primjenom aktuarskih metoda. Do dana ovog izvještaja ova aktuarska kalkulacija nije napravljena. Osim navedenog, Grupa nije proknjižila rezervisanja za akumulirana kompenzirana odsustva - za neiskorištene dane odmora. Do dana ovog izvještaja Grupa nije procijenila iznos neophodnih rezervisanja. Shodno tome, nismo u mogućnosti da procijenimo efekat navedenog na finansijske izvještaje Grupe.
- Kao što je navedeno u *Zabilješci 27 – Sredstva namijenjena prodaji*, Grupa ima sredstva klasifikovana kao sredstva držana za prodaju u knjigovodstvenom iznosu od 149.172 hiljada KM (2012.: 149.345 hiljada KM). Grupa nije odredila fer vrijednost sredstava umanjenu za troškove prodaje i uporedila sa knjigovodstvenim iznosom da odredi da li na datum bilansa postoji umanjene vrijednosti. U skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja MSFI 5, *Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje*, Grupa treba vrednovati netekuća sredstva držana za prodaju po nižem od njegovog knjigovodstvenog iznosa i fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje, shodno tome, mi nismo bili u mogućnosti da odredimo efekat ove činjenice na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe.

Generalna napomena na gore navedene primjedbe:

DIREKCIJA	PODRUŽNICE
5 Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektro distribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektro distribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektro distribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektro distribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektro distribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Potpisivanjem Ugovora o preuzimanju udjela u sedam rudnika između Vlade FBiH i JP EPBiH 2009. godine i formiranjem Koncerna preuzeta su neriješena stanja obaveza i potraživanja iz prethodnih perioda. Rješavanje zatečenih problema zahtijeva aktivno učešće Vlade, resornog Ministarstva i samih rudnika kao zasebnih pravnih lica, a ne samo JP EPBiH, kao vladajućeg društva.

U cilju saniranja i poboljšanja zatečenog stanja u zavisnim društvima rudnicima u JP EPBiH je u 2012. godini formiran Koordinacioni komitet za praćenje poslovanja zavisnih društava – rudnika uglja i Koordinacioni tim za podršku Sektoru za rudarstvo i Izvršnom direktoru za proizvodnju u upravljanju rudnicima u oblasti planiranja i izvještavanja, pravnih i kadrovskih pitanja, razvoja i prestrukturiranja rudnika uglja. Članovi navedenih organa su iz vladajućeg i zavisnih društava – rudnika uglja. Zavisna društva – rudnici uglja su bili obavezni formirati stručni tim za svaki pojedinačni rudnik, koji će biti podrška Koordinacionom timu u realizaciji zadataka. Koordinacioni komitet daje prijedloge mjera Upravi JP EPBiH po osnovu analiziranih izvještaja na mjesečnom i kvartalnom nivou. Praćenje izvještaja o poslovanju zavisnih društava – rudnika uglja je otežano činjenicom da još uvijek ne postoji jedinstveni informacioni sistem za finansijsko poslovanje u svim članicama koncerna. U toku 2012. i 2013. godine Koordinacioni tim je dao niz preporuka čija će potpuna primjena rezultirati pozitivnim poslovanjem rudnika i u konačnici će dovesti do otklanjanja primjedbi navedenih u revizorskim izvještajima.

Nedostaci na koje je revizor ukazao u svom izvještaju za 2013. godinu nisu nastali samo u toj godini, nego su rezultat poslovanja u prethodnim periodima i kao takvi ne mogu se korigovati u kratkom vremenskom roku. Otklanjanje primjedbi na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe, odnosno prikazivanje fer i objektivnog stanja je cilj čija se realizacija može postići učestvovanjem svih zainteresiranih strana u procesu.

Uprava je razmatrala Konsolidovani revizorski izvještaj na 164. sjednici, održanoj 13.05.2014.godine.

S poštovanjem,

Izvršni direktor
za ekonomske poslove

Edin Mujagić

Generalni direktor

dr. Elvedin Grabovica

Prilog: Konsolidovani revizorski izvještaj za 2013. godinu

DIREKCIJA	PODRUŽNICE
5	
Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektro distribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektro distribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektro distribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektro distribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektro distribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
ODBOR ZA REVIZIJU**

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI

**FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013. GODINU U
JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO**

Sarajevo, maj 2014. godine

Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (u daljnjem tekstu "Društvo") se sastoji od tri cjeline:

I. UVOD I CILJ
II. NALAZI I PREPORUKE
III. MIŠLJENJE

I. UVOD I CILJ

Na osnovu Kodeksa korporativnog upravljanja broj SD - 7863/12 - 25/3. od 20.04.2012. godine, tačka 3.6, Odbor za reviziju podnosi Skupštini Društva Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2013. godinu.

Društvo je popunilo set finansijskih izvještaja (Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine, Bilans uspjeha za period 01.01.-31.12.2013. godine, Izvještaj o promjenama u kapitalu za period koji završava na dan 31.12.2013. godine, Izvještaj o novčanim tokovima zaključno sa 31.12.2013. godine i Računovodstvene politike i zabilješke uz finansijske izvještaje za period 01.01.-31.12.2013. godine i ostale obrasce godišnjeg obračuna) i iste, u zakonskom roku, odnosno dana 28.02.2014. godine predalo Agenciji za finansijske informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo (AFIP-u).

Cilj ove revizije je provjeriti da li su se primjenjivali zakonski propisi i doneseni interni akti u poslovanju za 2013. godinu, utvrditi da li su finansijski izvještaji za 2013. godinu usklađeni sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), zakonskim i internim aktima, te dati preporuke za otklanjanje eventualnih nedostataka.

Finansijski izvještaji se izrađuju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije i koji obuhvataju: Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i načelima koje donosi IFAC i IASB.

Za sastavljanje i fer prezentiranje finansijskih izvještaja odgovorna je Uprava.

Revizija uključuje ispitivanja dokaza, na osnovu testiranja, koji potvrđuju iznose i objavljivanja u finansijskim izvještajima. Revizija također obuhvata procjenu primijenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena Uprave.

Željeli bismo naglasiti da su obim i vrsta testova i analiza prilagođeni ovoj reviziji i shodno tome moguće je da opisani nedostaci u ovome izvještaju nisu možda i jedine slabosti koje postoje u finansijskim izvještajima za 2013. godinu.

Odbor za reviziju je prilikom sačinjavanja ovog Izvještaja koristio Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao i ostale izvještaje sačinjene od strane Odjela za internu reviziju.

II. NALAZI I PREPORUKE

1. Nalaz

Društvo vrednuje nekretnine, postrojenja i opremu po modelu revalorizacije, što je u skladu sa zahtjevima MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema. U skladu sa zahtjevima navedenog standarda revalorizacija se treba provoditi dovoljno redovno tako da se knjigovodstvena vrijednost značajno ne razlikuje od onog do kojeg bi se došlo utvrđivanjem fer vrijednosti na datum izvještaja o finansijskom položaju.

Posljednja procjena fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme izvršena je na dan 31.12.2004. godine.

U skladu sa zahtjevima MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiranje revalorizacije ovisi o promjenama fer vrijednosti predmeta nekretnina, postrojenja i opreme koji se revalorizuju. Kad se fer vrijednost revalorizovane imovine znatno razlikuje od njezine knjigovodstvene vrijednosti, tada je potrebna daljnja revalorizacija. Shodno navedenom, Društvo je trebalo izvršiti novu procjenu vrijednosti, te efekte promjene u fer vrijednostima evidentirati u korist/na teret revalorizacijske rezerve, ili na teret rashoda perioda kada efekti umanjenja vrijednosti premašuju iznos prethodno priznate revalorizacijske rezerve. Postoje indikacije da je fer vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme različita od njene knjigovodstvene vrijednosti na datum izvještavanja.

U decembru 2012. godine Društvo je u cilju primjene navedene računovodstvene politike zaključilo ugovor sa procjeniteljem Konzorcij Ekonomski institut Beograd i Energoprojekt ENTEL a.d. Beograd o procjeni nekretnina, postrojenja i opreme na osnovu kojeg je Konzorcij izradio "Izveštaj o procjeni vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo sa stanjem na dan 01.01.2013. godine". U toku su pripremne radnje za provođenje izvještaja o procjeni nekretnina, postrojenja i opreme. Uslov za realizaciju navedenog je da izvještaj o procjeni bude usvojen od strane nadležnih organa Društva.

1. Preporuka

Po eventualnom usvajanju Izvještaja o procjeni nekretnina, postrojenja i opreme JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo od strane nadležnih organa Društva potrebno je isti implementirati uvažavajući zahtjeve Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.

2. Nalaz

Društvo je na dan 31.12.2013. godine u svojim poslovnim knjigama iskazalo ulaganja u povezana pravna lica u iznosu od 170.286.749 KM, od čega se 163.722.081 KM odnosi na ulaganja u zavisna društva – rudnike (Rudnici Kreka, RMU Kakanj, RMU Đurđevik, RMU Breza, RMU Zenica, RU Gračanica i RMU Abid Lolić), a 6.564.668 KM se odnosi na većinska ulaganja u pravna lica Iskraemeco d.o.o. Sarajevo 3.192.691 KM, Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo 1.324.236 KM, Hotel Makarska d.o.o. Makarska 2.047.741 KM.

Društvo na dan 31.12.2013. godine nije izvršilo test na umanjenje i naknadno svođenje na nadoknadivu vrijednost ulaganja u zavisna društva – rudnike u skladu sa zahtjevima MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine. Nakon početnih priznavanja ulaganja u iznosu od 81.804.238 KM (procijenjena vrijednost rudnika na dan 30.09.2009. godine), Društvo je u periodu od 2010. do 2013. godine u zavisna društva – rudnike uložilo dodatnih 81.917.843 KM, što ukupno na dan 31.12.2013. godine iznosi 163.722.081 KM.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013. GODINU

U narednoj tabeli dat je prikaz rezultata poslovanja rudnika za period od 2009. do 2013. godine, kao i podaci o ulaganjima u iste za period od 2010. do 2013. godine:

Opis	Rudnici Kreka	RMU Breza	RMU Đurđevik	RMU Abid Lolić	RU Gračanica	RMU Kakanj	RMU Zenica	Ukupno
Poč. procjena 30.09.2009.	37.144.754	12.490.360	5.107.789	762.313	5.065.082	19.719.853	1.514.087	81.804.238
Rezultat 31.12.2009.	-9.675.103	-9.502.556	-2.718.047	-820.697	158.187	-3.894.763	-12.221.855	-38.674.834
Ulaganja u 2010.	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat 31.12.2010.	-31.322.569	-7.964.600	1.334.434	-218.951	94.754	-8.030.515	-20.080.400	-66.187.847
Ulaganja u 2011.	17.587.107	403.440	1.519.337	323.345	0	415.249	6.782.359	27.030.836
Rezultat 31.12.2011.	-17.472.976	-2.158.176	-5.754.246	-334.843	93.969	-6.821.522	-14.168.299	-46.616.093
Ulaganja u 2012.	7.821.612	255.112	1.169.966	1.175.985	19.761	9.902.639	6.072.262	26.417.337
Rezultat 31.12.2012.	-27.509.923	-224.826	430.559	-913.767	470.764	-4.458.587	-10.239.285	-42.445.065
Ulaganja u 2013.	5.104.618	4.185.206	1.488.374	1.522.940	52.644	11.298.970	4.816.917	28.469.670
Rezultat 31.12.2013.	-39.035.701	-2.929.984	-2.884.205	-73.177	451.102	-4.247.073	-5.915.133	-54.634.171
Ukupna ulaganja	67.658.090	17.334.118	9.285.466	3.784.583	5.137.488	41.336.712	19.185.624	163.722.081
Akumulirani rezultat 2009.-2013.	-125.016.272	-22.780.142	-9.591.505	-2.361.435	1.268.776	-27.452.460	-62.624.972	-248.558.010

2. Preporuka

Potrebno je da Društvo u skladu sa zahtjevima MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine izvrši test na umanjeње i naknadno svođenje na nadoknadivu vrijednost ulaganja u zavisna društva – rudnike.

3. Nalaz

Društvo je na dan 31.12.2013. godine u svojim poslovnim knjigama iskazalo investicije u toku u iznosu od 147.385.117 KM. Na osnovu podataka dobijenih iz organizacionih dijelova Društva uočili smo da se najmanje 48% od ukupno nekolaudiranih investicija odnosi na period od 2009. do 2012. godine, što za posljedicu može imati precjenjivanje imovine i podcjenjivanje rashoda perioda.

3. Preporuka

Izvršiti kolaudaciju svih završenih investicija i odgovarajuća knjigovodstvena evidentiranja u skladu sa zahtjevima Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, te ubuduće blagovremeno kolaudirati završene investicije.

4. Nalaz

U organizacionom dijelu HE na Neretvi se na dan 31.12.2013. godine na investicijama u toku vodi projekat Regulacija potoka Suhava u naselju Glogošnica (ulaganje po investicionoj odluci broj NO-58-12720-6.8./09) u iznosu od 541.015 KM, za koji je popisna komisija u 2011. godini konstatovala da je završen i da isti treba predati Općini na upravljanje.

4. Preporuka

Ulaganja u organizacionom dijelu HE na Neretvi u iznosu od 541.015 KM evidentirati u skladu sa zahtjevima MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.

5. Nalaz

U skladu sa zahtjevima Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja zalihe se vrednuju po trošku nabavke ili neto prodajnoj vrijednosti zavisno o tome što je niže. Trošak nabave uključuje sve troškove koji su potrebni za dovođenje zaliha u stanje spremno za upotrebu. Trošak se utvrđuje primjenom metode prosječne cijene.

U slučaju gotovih proizvoda i proizvodnje u toku, trošak uključuje odgovarajući dio općih proizvodnih troškova zasnovan na normalnom kapacitetu poslovanja. Neto prodajna vrijednost je procijenjena prodajna cijena u normalnom toku poslovanja umanjena za procijenjene troškove kompletiranja i prodaje zaliha.

Dana 01.07.2012. godine Društvo je implementiralo novi informacioni sistem – SAP u svim organizacionim dijelovima – podružnicama. Prelaskom sa ranijeg informacionog sistema Oracle na SAP Društvo je izgubilo mogućnost dobivanja podataka o ročnoj strukturi zaliha koje su prenesene na datum prelaska, jer su kompletne zalihe prenesene sa istim datumom koji SAP tretira kao datum prve nabavke (01.07.2012. godine). Navedeno se također odnosi i na Direkciju i ED Sarajevo, s tim što je datum prelaska na SAP za navedene organizacione dijelove 30.09.2010. godine tako da se kod ovih organizacionih dijelova ročna struktura za nove ulaze može pratiti od 01.10.2010. godine.

U toku 2013. godine izvršena je analiza odnosno test na umanjjenje vrijednosti zaliha starijih od godinu dana, te je 25.02.2014. godine Uprava Društva donijela Uputstvo za primjenu Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama broj U-01-5728/14-152./15., shodno navedenom izvršeno je evidentiranje umanjenja vrijednosti zaliha.

U nastavku je dat tabelarni pregled procenata umanjenja pojedinih grupa materijala zavisno od starosti, odnosno vremena držanja na zalihama, koji čini sastavni dio navedenog Uputstva:

Materijal	Opis materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i Htz opreme	Umanjenje vrijednosti zaliha (%)			
		Zalihe starosti 1-2 godine	Zalihe starosti 2-3 godine	Zalihe starosti 3-5 godina	Zalihe starosti preko 5 godina
1000	Materijal za proizvodnju	15	30	50	95
1100	Elektromaterijal	15	30	50	95
1110	Građevinski materijal	15	30	50	95
1120	Mašinski i metalurški materijal	15	30	50	95
1200	Potrošni materijal	15	30	50	95
1300	IT, elektronički i TK materijal	15	30	50	95
1400	Goriva i maziva	15	30	50	95
1900	EBRD materijal	0	10	50	90
2000	Rezervni dijelovi	0	0	30	50
3000	Sitan inventar i auto gume	15	30	50	95
3100	Htz oprema	15	30	50	95
9100	Demontirani elektromaterijal	15	30	50	95
9100	Demontirani IT,elektronički i TK materijal	15	30	50	95
9100	Demontirana upotrebljiva goriva i maziva	15	30	50	95
9100	Demontirani upotrebljivi rezervni dijelovi	15	30	50	95
9999	Demontirani neupotrebljivi materijal	100	-	-	-

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013. GODINU

Ukupno iskazano umanjeno vrijednosti zaliha u poslovnim knjigama Društva sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosi 13.264.948 KM, od čega se na ukupno procijenjeni iznos umanjenja zaliha po Uputstvu za primjenu Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva odnosi 12.503.510 KM, dok se preostali iznos od 761.438 KM odnosi na umanjeno zaliha po drugim osnovama. Umanjenje u iznosu od 12.503.510 KM je evidentirano sintetički u knjigovodstvenim evidencijama Društva (pregled dat u nastavku) na osnovu navedenog Uputstva. Navedeno ja bilo osnova za eliminisanje kvalifikacije date od strane vanjskih revizora po revizijama finansijskih izvještaja u proteklom periodu.

Procijenjeni i evidentirani iznos umanjenja vrijednosti zaliha na dan 31.12.2013. godine:

Opis	Zalihe od 1 do 2 godine	Zalihe od 2 do 3 godine	Zalihe preko 3 godine	Iznos umanjenja vrijednosti zaliha za 2013. godinu
Procenti umanjenja po Uputstvu	15%	30%	50%	Ukupno
HE na Neretvi	40.287	117.198	280.787	438.272
TE Kakanj	147.551	429.238	1.028.383	1.605.171
TE Tuzla	218.089	634.441	1.520.015	2.372.546
ED Bihać	115.353	335.572	803.974	1.254.899
ED Mostar	48.620	141.441	338.870	528.932
ED Sarajevo	202.791	589.937	1.413.391	2.206.120
ED Tuzla	235.121	683.989	1.638.723	2.557.833
ED Zenica	141.536	411.741	986.462	1.539.739
Ukupno	1.149.348	3.343.557	8.010.605	12.503.510


5. Preporuka

U cilju dosljedne primjene Uputstva u narednom periodu je potrebno po sticanju uslova vršiti umanjeno vrijednosti zaliha po strukturi definisanoj Uputstvom i u skladu sa navedenim vršiti knjigovodstveno evidentiranje umanjenja na odgovarajućim kontima ispravke vrijednosti zaliha u skladu sa strukturom zaliha iz tabelarnog prikaza Uputstva.

III. MIŠLJENJE

Nakon obavljene revizije finansijskih izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2013. godine u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, mišljenja smo da finansijski izvještaji, izuzev u gore navedenim nalazima za koje su date preporuke, realno i objektivno prikazuju imovinu, kapital i obaveze, prihode i rashode, kao i ukupan finansijski položaj Društva na dan 31.12.2013. godine.

Sarajevo, 20.05.2014. godine

Predsjednica
Odbora za reviziju

Sadija Sinanović

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31.12.2013. GODINE

Prilog 1

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

PLAN AKTIVNOSTI – FOLLOW UP – TABELA PRIORITET A
REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN
31.12.2013. GODINE

Izveštaj Odiela za internu reviziju broj: 10/14

Br. prep.	PREPORUKA	Prioritet	Komentari Uprave revidiranog Društva	Dog. mjer a Da/N e	Odgovorna osoba	Rok
1	2	3	4	5	6	7
1	Po eventualnom usvajanju Izvještaja o procjeni nekretnina, postrojenja i opreme JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo od strane nadležnih organa Društva potrebno je isti implementirati uvažavajući zahtjeve Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.	A	Proces testiranja implementacije Izvještaja o procjeni je još uvijek u toku i nakon kompletnog testiranja Stručni tim za procjenu će sačiniti finalni izvještaj i isti uputiti Vodstvu projekta na dalje postupanje. Nakon eventualnog usvajanja Izvještaja od strane nadležnih organa Društva prilikom evidentiranja rezultata procjene svakako će se voditi računa o važećim propisima.	DA	Sektori za ekonomske poslove u podružnicama, Sektor za računovodstvene poslove u Direkciji, Sektor za IKT.	Rok zavisi od završetka testiranja, kao i od datuma prihvatanja Izvještaja od nadležnih organa Društva
2	Potrebno je da Društvo u skladu sa zahtjevima MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine izvrši test na umanjeње i naknadno svođenje na nadoknadivu vrijednost ulaganja u zavisna društva – rudnike.	A	Društvo vrši ulaganje u zavisna društva u skladu sa odlukama Vlade FBiH i odlukama Skupštine Društva o dokapitalizaciji. Najveća vrijednost rudnika je u rezervama uglja a procjene nezavisnih stručnjaka kažu da u našim rudnicima ima dovoljno rezervi za narednih 100 godina i to pri uvećanom intenzitetu proizvodnje. Smatramo da je procjena rađena od strane PWC i dalje aktuelna obzirom da je prošlo svega 4 godine i da su ovom periodu izvršena neophodna ulaganja koja su mogla samo uvećati ukupnu vrijednost rudnika. Pored toga, Vladajuće društvo konstantno radi na poboljšanju poslovanja zavisnih društava kako bi ova ulaganja postala isplativa tj. da rudnici počnu poslovati sa	DA	ID za ekonomske poslove	Kontinuirano

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31.12.2013. GODINE

				dobiti.				
3	Izvršiti kolaudaciju svih završenih investicija i odgovarajuća knjigovodstvena evidentiranja u skladu sa zahtjevima Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, te ubuduće blagovremeno kolaudirati završene investicije.	A		U toku 2013. godine su se intenzivirale aktivnosti oko kolaudacije završenih investicija, što je nastavljeno i u 2014. godini.	DA	Svi sektori nadležni za investicije u podružnicama i u Direkciji	Kontinuirano	
4	Ulaganja u organizacionom dijelu HE na Neretvi u iznosu od 541.015 KM evidentirati u skladu sa zahtjevima MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.	A		U toku su aktivnosti oko ispunjavanja svih potrebnih uslova za predavanje navedenog objekta Općini na upravljanje.	DA	Stručni sektori u HE na Neretvi	Kontinuirano	
5	U cilju dosljedne primjene Uputstva u narednom periodu je potrebno po sticanju uslova vršiti umanjenje vrijednosti zaliha po strukturi definisanoj Uputstvom i u skladu sa navedenim vršiti knjigovodstveno evidentiranje umanjenja na odgovarajućim kontima ispravke vrijednosti zaliha u skladu sa strukturom zaliha iz tabelarnog prikaza Uputstva.	A		U skladu sa navedenim Uputstvom u svakom obračunskom periodu će se vršiti vrijednosno usklađenje zaliha. U svakom slijedećem periodu SAP sistem će davati preciznije podatke za starosnu strukturu zaliha u podružnicama koje su implementirale SAP sa 30.06.2012. godine.	DA	Sektori za ekonomske poslove u podružnicama, Sektor za računovodstvene poslove u Direkciji	Kontinuirano	

Odjel za internu reviziju popunjava kolone "broj preporuke", "preporuka" i "prioritet", a ostale kolone popunjava subjekt revizije.

Datum, 15.05.2014. godine



Ljiljana T.
Potpis odgovorne osobe



Javno preduzeće _____
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

IZVJEŠTAJ
O RADU NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. -
SARAJEVO
ZA 2013. GODINU

Sarajevo, april 2014. godine

I Z V J E Š T A J

o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2013. godinu

I UVOD

Ovaj materijal predstavlja sažeti Izvještaj o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2013. godinu i sačinjen je s ciljem da činjenično prezentira aktivnosti Nadzornog odbora u 2013. godini, što bi dioničarima trebalo omogućiti uvid u stanje, na osnovu kojeg se može analizirati i mjerodavno ocjenjivati rad Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo imenovan Odlukom Skupštine Društva broj: SD-19780/11 od 26.08.2011. godine na period od četiri godine u slijedećem sastavu;

- Mr.sc. Enver Agić, predsjednik Nadzornog odbora
- Selvedin Subašić, dipl.ing.el.
- Mr.sc. Jakub Dinarević, dipl.ing.rudarstva
- Dr.sc. Bahrudin Šarić, dipl.ing.maš.
- Mr.sci. Sanel Buljubašić, dipl.ing.maš.
- Davorin Korać, dipl.ecc. ispred većinskog vlasnika kapitala i
- Fejsal Hrustanović, dip.ecc. imenovan ispred privatnog kapitala.

Član Nadzornog odbora mr.sci Sanel Buljubašić je dana 13.11.2012. godine podnio ostavku zbog sukoba interesa, odnosno iz razloga nespojivosti funkcije člana Nadzornog odbora i funkcije načelnika općine Srebrenik, na koju je imenovan i izabran na lokalnim izborima u mjesecu oktobru 2012. godine. Od dana podnošenja ostavke (13.11.2012. godine) član Nadzornog odbora Sanel Buljubašić nije učestvovao u radu Nadzornog odbora, od kada Nadzorni odbor djeluje u sastavu od šest članova. Odlukom Skupštine Društva broj: SD - 35941/13 -27/7. od 31.01.2013. godine razriješen je dužnosti člana Nadzornog odbora zbog podnošenja ostavke.

U skladu sa članom 259. stav 2. Zakona o privrednim društvima i članom 65. stav 2. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, kojim je regulisano da „*po isteku dvije godine od dana imenovanja, Skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora*“, Skupština dioničara se na Dvadeset i devetoj sjednici održanoj dana 26.09.2013. godine izjašnjavala o povjerenju članovima Nadzornog odbora i svim članovima je ukazano povjerenje, što je konstatovano Odlukom o rezultatima glasanja o povjerenju Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo broj: SD-24870/13-29/2. dana 26.09.2013. godine.

II AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je u 2013. godini održao ukupno trinaest sjednica, od čega dvije vanredne/telefonske i uzeo je aktivno učešće u organizaciji i pripremi tri zasjedanja Skupštine Društva i to: Dvadeset i sedme (održane 31.01.2013.godine), Dvadeset i osme (održane 26.06.2013. godine) i Dvadeset i devete Skupštine Društva (održane 26.09.2013. godine).

U skladu sa obavezom članova Nadzornih odbora imenovanih ispred državnog kapitala u privrednim društvima u kojima ovlaštenje po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, tom ministarstvu su se redovno podnosili, u pisanoj formi, kvartalni izvještaji o radu Nadzornog odbora.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je i dostavom dnevnih redova za svaku sjednicu Nadzornog odbora redovno informirano o radu Nadzornog odbora.

U okviru standardnih aktivnosti Nadzorni odbor je u 2013. godini, mjesečno izvještavan, putem izvještaja predviđenih zakonom ili drugim propisima i to:

- o aktivnostima Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, koji su uključivali i izvještaje Odjela za internu reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
- o nabavkama u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
- o realizaciji odluka i zaključaka Nadzornog odbora,
- o zaključenim ugovorima za nabavku električne energije,
- o provedenom otpisu utuženih i neutuženih potraživanja.

Tokom godine, Nadzorni odbor je redovno, putem kvartalnih izvještaja, informiran o ostvarenju planskih pokazatelja u djelatnostima proizvodnje, distribucije, snabdijevanja I reda, trgovine i snabdijevanja II reda, kao i o rezultatima poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, a od drugog polugodišta 2013. godine i o ostvarenju planskih pokazatelja u zavisnim društvima – rudnicima uglja

Članovima Nadzornog odbora su u 2013. godini putem aplikacije eBoard - elektronskim putem upućivani materijali za sjednice Nadzornog odbora, kojom aplikacijom je, ujedno, omogućen pristup i uvid u materijale za sjednice Uprave Društva.

Pregled aktivnosti Nadzornog odbora po mjesecima je dat u Prilogu 1. uz ovaj Izvještaj.

III DONESENI PRAVILNICI I DRUGI AKTI IZ NADLEŽNOSTI NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor je, u okviru svojih nadležnosti, u toku 2013. godine razmatrao i donio slijedeće opšte akte i to:

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu interne revizije;
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP EP BiH d.d. - Sarajevo;
- Pravilnik o uslovima poslovanja, vrsti, opisu i cijenama telekomunikacionih usluga.

Pregled akata koje je Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo donio, odnosno prihvatio u 2013. godini:

MJESEC	Pravilnici i drugi opšti akti	Odluke	Zaključci	Izveštaji	Informacije	Ostalo (prijedlozi, sugestije):
Januar		5	7	5	1	1
Februar		22	9	12	1	2
Mart		25	2	5	2	1
April		2				1
Maj		25	9	12	1	1
Juni	1	60	4	15	3	3
Juli	-	-	-	-	-	-
Avgust	2	17	9	15	7	2
Septembar		21		4	3	3
Oktobar		18	5	11	3	
Novembar		15	8	8	5	2
Decembar		20	4	6	4	2
Ukupno	3	230	57	93	30	18

U 2013. godini, Nadzorni odbor je donio 67 odluka o investicionom ulaganju ukupne vrijednosti u iznosu od 450.948.194,80 KM.

IV POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovanje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u 2013. godini se odvijalo u uslovima nastavka višegodišnje ekonomske krize i dalje stagnacije privrednih aktivnosti u BiH i regionu. U ovom izvještajnom periodu JP Elektroprivreda BiH je ispunila sve ugovorene obaveze, uredno izmirivala obaveze prema dobavljačima, državi i zaposlenim, vršila redovno i neprekidno snabdijevanje kupaca kvalitetnom električnom energijom i održala solidnu likvidnost u poslovanju.

S ciljem smanjenja uticaja nepovoljnih uslova poslovanja, uspješno je provedeno niz mjera za povećanje efikasnosti poslovanja u skladu sa zahtjevima i ciljevima odnosno poslovnom politikom i Statutom dioničkog društva, a radi sticanja dobiti.

Osnovne karakteristike poslovanja u ovom izvještajnom periodu su povoljna hidrološka situacija. Također, uočljivo je smanjenje trenda porasta potrošnje tarifnih kupaca što se može dovesti u vezi sa aktuelnom socijalno-ekonomskom situacijom u državi.

Društvo je u poslovnoj 2013. godini ostvarilo ukupnu proizvodnju električne energije u količini od 7.473,0 GWh, koja je za 2,6 % veća od planirane proizvodnje, a 14,8% veća u odnosu na proizvodnju u 2012. godini.

U 2013. godini ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 1.008.223 miliona KM, a troškovi i rashodi u iznosu od 971,179 miliona KM, tako da je u 2013. godini ostvarena dobit od 37,04 miliona KM.

Nadzorni odbor je u okviru svojih nadležnosti, inicirao i nastavio sa poduzimanjem mjera i aktivnosti na poboljšanju poslovanja zavisnih društava - rudnika uglja. Poslovanje rudnika uglja Nadzorni odbor je tretirano kao pitanje od posebnog značaja, od čijeg rješavanja ovisi uspješnost JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo, kao Vladajućeg društva i cijelog Koncerna EP BiH.

Nadzorni odbor je kontinuirano poduzimao mjere u cilju praćenja i poboljšanja rezultata poslovanja Društva i druge aktivnosti iz svoje nadležnosti, a bio je i redovno - kvartalno i godišnje izvještavan o radu po elektroprivrednim djelatnostima i o radu zavisnih društava - rudnika uglja. Također se Nadzornom odboru, pored redovnih kvartalnih izvještata podnose i mjesečni izvještaji o realizaciji planova poslovanja ZD-rudnika uglja.

U toku cijele godine kontinuirano je djelovano prema Upravi Društva, zahtjevajući i dobijajući informacije o pitanjima značajnim za poslovanje.

Odnos Uprave Društva i Nadzornog odbora je na zavidnom profesionalnom novou i u skladu sa najboljim principima korporativnog upravljanja U cijelom izvještajnom periodu, Uprava Društva je provodila odluke i zaključke Nadzornog odbora, uz značajno poboljšanje stepena i dinamike realizacije u odnosu na ranije godine.

V ZAKLJUČCI I NAREDNI KORACI


Izvještajnu godinu, uz ostvarene pozitivne finansijske rezultate, karakteriše znatno ubrzanje procesa realizacije investicija. U ovoj godini je uspješno proveden predkvalifikacioni poziv za izbor projektnog partnera za zajedničku izgradnju bloka 7 u TE Tuzla, u okviru kojeg je je 11 aplikantata proglašeno kvalificiranim kandidatima i koje su ušle u drugu fazu izbora projektnog partnera. Kandidatima koji su prošli drugu fazu izbora dostavljen je tenderski dokument za treću fazu, tzv. „Finalna i najbolja ponuda“, po kojoj je rok za dostavljanje konačne ponude 17.04.2014. godine. Za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla, bloka 8 u TE Kakanj i HE Vranduk ishodovana su načelna odobrenja za građenje složene energetske građevine kod Federalnog Ministarstva prostornog uređenja. Za HE Vranduk je donesena i investiciona odluka i zaključen je Ugovor o kreditu sa EBRD-om, dok je za izgradnju vjetro parka Podveležje donesena investiciona odluka, a zaduženje kod KfW je ratifikovano od strane nadležnih državnih organa i predstoji potpisivanje ugovora o kreditu. Time su stvoreni uvjeti da započne realizacija ovih kapitalnih investicija.

U narednom periodu preduzimaće se aktivnosti na realizaciji Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za period 2014. - 2016. godina, a posebno daljem napretku navedenih, ali i ostalih kapitalnih investicija.. Planirane aktivnosti će se provoditi uvažavajući činjenicu da JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (EPBiH) pored osnovnih djelatnosti ima i ulogu Vladajućeg društva u Koncernu EP BiH.

Pred Društvom su, također, aktivnosti na prestrukturiranju u skladu sa Zakonom o električnoj energiji (Službene novine Federacije BiH broj: 66/13), odnosno Programom o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH, kojeg je donijela Vlada Federacije BiH i koji će se početi primjenjivati dobijanjem saglasnosti Parlamenta Federacije BiH.

Broj: NO - 12083 /14 -37/4.
Sarajevo, 24.04.2014. godine

Predsjednik
Nadzornog odbora


mr. sci Enver Agić, dipl. ing.el.



AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA PO MJESECIMA

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U PRVOM KVARTALU 2013. GODINE (PO MJESECIMA - JANUAR; FEBRUAR I MART 2013. GODINE)

U prvom kvartalu su održane ukupno tri redovne sjednice Nadzornog odbora.

1. U mjesecu **januaru 2013.** godine održana je jedna redovna - 21. sjednica Nadzornog odbora dana 31.01.2013. godine.

Na 21. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o utvrđivanju kandidata za člana Upravnog odbora Hotela “ELBiH” d.d. Makarska;
- Okolinsku politike - izdanje broj 3.,
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne enegije i
- Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija sa:
 - * 1. JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (toplotna energija)
 - 2. JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (električna energija)
 - 3. JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (usluge)
 - * JKP “Rad” Lukavac (toplotna energija)
 - * “Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka.

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao redovne mjesečne izvještaje kao i informaciju o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Nadzorni odbor je u mjesecu januaru prisustvovao Dvdeset i sedmoj Skupštini Društva.

2. U mjesecu **februaru 2013.** godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 22. sjednicu dana 27.02.2013. godine

Na 22. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Elektroenergetskog bilansa Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2012. godinu;
- Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu sredstava, potraživanja i obaveza Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na dan 31.12.2012. godine;
- Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2012. godinu;
- Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period I - XII 2012. godine;
- Odluku o utvrđivanju - raspoređivanju prihoda Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo za period I - XII 2012. godine;

- Mišljenje Nadzornog odbora o prijedlogu Uprave Društva o raspodjeli dobiti JP EP BiH za 2012. godinu;
- Odluke o izmjenama odluka o ukupnom iznosu pozajmica radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu pojedinačno za svako zavisno društvo-rudnik uglja i rudnik mrkog uglja;
- Odluke o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godine u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godine u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godine i 2014. godine u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godine i 2014. godine u sanaciju niskonaponskih mreža na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla i
- Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija sa:
 - * 1. JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (toplotna energija)
 - 2. JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (električna energija)
 - 3. JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (usluge);
 - * JKP “Rad” Lukavac (toplotna energija);
 - * 1. BNT TMH Novi Travnik (električna energija),
 - 2. "ZIM" Zenička industrija mlijeka d.d. Zenica (električna energija),
 - 3. JZU Dom zdravlja Živinice (električna energija),
 - 4. JZU Dom zdravlja Lukavac (električna energija) i
 - 5. TTU d.d. Tuzla (električna energija);
 - * JZU Dom zdravlja Tuzla (električna energija);
 - * 1. Jadrina Gračanica na iznos 4.000,00 KM (električna energija)
 - 2. Jadrina Gračanica na iznos 3.400,00 KM (električna energija) i
 - * BNT Hidraulika Novi Travnik (električna energija)

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje i informacije:

- Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2012. godinu (za potrebe Skupštine Društva);
- Godišnji Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu (za potrebe AFIP-a);
- Izvještaj o zaključenim ugovorima za nabavku električne energije za januar 2013. godine;
- Informaciju o pregledu nekretnina zavisnih društava - rudnika uglja koje su date pod hipoteku.

3. U mjesecu **martu 2013.** godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 23. sjednicu dana 28.03.2013. godine.

Na 23. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ZD RU "Kreka" d.o.o. - Tuzla;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ZD RMU "Kakanj" d.o.o. - Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. i 2014. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektro distribucija" Zenica;
- Odluku o investicionom ulaganju u Projekat SCADA/DMS/OMS i pripadajućih telekomunikacija na distributivnom nivou u JP EP BiH-KfW Program;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godini u izgradnju priključaka i stvaranja tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektro distribucija" Bihać;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. i 2014. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektro distribucija" Bihać;
- Odluku o investicionom ulaganju u realizaciji sistema za unapređenje sigurnosti informacionog sistema u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat implementacije video zida u Dispečerskom centru u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj o poslovanju Hotel ELBIH d.d. Makarska;
- Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj o poslovanju Iskrameco Sarajevo d.o.o. Sarajevo i
- Odluku o davanju saglasnosti ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja Hotel ELBIH d.d. Makarska;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja Iskrameco Sarajevo d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o zaduženju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod EBRD - a za realizaciju Prijekta izgradnje HE Vranduk i Projekta rehabilitacije i proširenja kapaciteta HE Una Kostela.
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije i
- Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija sa:
 - * "Valjčiči" d.o.o. Konjic (električna energija)
 - * a) JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (toplotna energija)
 - b) JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (električna energija)
 - * a) TTU d.d. Tuzla (električna energija)
 - b) Dom zdravlja Živinice (električna energija)
 - c) Dom zdravlja Lukavac (električna energija)
 - * „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla (toplotna energija)
 - * ZIM d.d. Zenica (električna energija)
 - * a) "Alcerol-Mittal" d.o.o. Zenica (električna energija)
 - b) "Alcerol-Mittal" d.o.o. Zenica (električna energija)

- c) "Alcerol-Mittal" d.o.o. Zenica (električna energija)
- d) Dom zdravlja Tuzla (električna energija)
- * JKP Rad Lukavac (toplotna energija).

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje i informacije:

- Informacija o dosadašnjim aktivnostima na izboru Projektnog partnera za blok 7 u TE Tuzla i
- Informacija o riziku gubitka vlasništva nad imovinom datom pod hipoteku ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Travnik-Bila po osnovu kredita od UniCredit Banke.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U DRUGOM KVARTALU 2013. GODINE (PO MJESECIMA – APRIL, MAJ I JUNI 2013. GODINE)

U drugom kvartalu održane su ukupno četiri sjednica Nadzornog odbora (tri redovne i jedna vanredne), te jedno zasjedanje Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

1. U mjesecu aprilu 2013. godine održana je jedna vanredna - 24. sjednica Nadzornog odbora dana 03.04.2013. godine.

Na 24. - vanrednoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u zamjenu ekonomajzera bloka 5 TE Tuzla broj NO-21409/12-16/09.7. od 09.08.2012. godine i
- Odluku o izmjeni Odluke investicionom ulaganju u sanaciju turboagregata bloka 5 TE Tuzla broj NO-21409/12-16/9.6. od 09.08.2012. godine.

2. U mjesecu maju 2013. godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 25. sjednicu dana 09.05.2013. godine.

Na 25. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju saglasnosti na prijedloge izvještaja o poslovanju i prijedloge raspodjele dobiti /pokrića gubitka zavisnih društava - rudnika uglja za 2012. godinu;
- Odluku za davanje prethodne saglasnosti za razrješenje člana Uprave ZD RMU "Abid Lolić" Travnik-Bila - Izvršnog direktora za tehničke poslove;
- Odluku za davanje prethodne saglasnosti za imenovanje v.d. člana Uprave ZD RMU "Abid Lolić" Travnik-Bila - Izvršnog direktora za tehničke poslove;
- Odluku o realokaciji sredstava po Odluci o dokapitalizaciji broj: SD-14967/11-21/4.e od 30.06.2011. godine i broj: SD-35941/13-27/4.e. od 31.01.2013. godine za ZD RMU "Breza" d.o.o. - Breza.;
- Odluku o investicionom ulaganju u izgradnju HE Vranduk na rijeci Bosni u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju obračunskih mjesta u 2013. i 2014. godini na područje Podružnice "Elektro distribucija" Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u uvođenje MDM sistema u JP Elektroprivreda BiH i proširenje AMI infrastrukture u 2013. godini u Podružnici "Elektro distribucija" Sarajevo;

- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju niskonaponskih mreža u 2013. i 2014. godini na području Kantona Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju srednjenaponskih mreža u 2013. i 2014. godini na području Kantona Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju niskonaponskih i srednjenaponskih mreža u 2013. i 2014. godini na području Bosansko-podrinjskog kantona, PJD Goražde, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u 2013. i 2014. godini u Podružnici "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih pretpostavki za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica;
- Odluku o trajnom napuštanju, rashodovanju i isknjižavanju opreme iz knjige stalnih sredstava u Podružnici "Termoelektrana" Tuzla-računar za daljinsko upravljanje dizel agregatom;
- Odluku o trajnom napuštanju, rashodovanju i isknjižavanju elektroenergetskog objekta iz knjige stalnih sredstava Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla-BTS 10/0,4 kV KVA Kotlovnica-Bulevar /3014/;
- Odluku o trajnom napuštanju, rashodovanju i isknjižavanju elektroenergetskog objekta iz knjige stalnih sredstava Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica (DV 10 kV Ričice - dio dužine 3.761 m);
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava-mjernih uređaja u Podružnici "Elektrodistribucija" Zenica;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o izmjeni Odluke za finansiranje prethodnih i pripremnih aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje bloka 7 TE Tuzla u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (eksproprijacija zemljišta i rekonstrukcija dalekovoda 35 kv, broj: NO - 11124/12-12/20 od 09.05.2012. godine;
- Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija sa:
 - * Unis Pretis d.o.o. Vogošća (električna energija);
 - * a) JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (toplotna energija)
 - b) JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (električna energija)
 - c) JKP Rad Lukavac (usluge)
 - * „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla (toplotna energija)
 - * a) "Alcerol-Mittal" d.o.o. Zenica (električna energija)
 - b) "Alcerol-Mittal" d.o.o. Zenica (električna energija)
 - c) Željezara d.d. Ilijaš (električna energija)
 - d) Dom zdravlja Lukavac (električna energija)
 - e) Dom zdravlja Lukavac (električna energija)
 - f) Dom zdravlja Živinice (električna energija)
 - * Dom zdravlja Tuzla (električna energija)
 - * JKP Rad Lukavac (toplotna energija)
 - * "Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje, informacije i analize:

- Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 01.01.-31.03.2013. godine;
- Izvještaj o primjeni Odluke o davanju ovlaštenja za odustajanje od potraživanja u JP EP BiH;
- Analizu efekata primjene Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije u kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti u JP EP BiH zaključno sa 31.03.2013. godine i
- Informaciju o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora.

Nadzorni odbor je na 25. sjednici također, a vezano za razmatranje materijala i utvrđivanje prijedloga odluka za Dvadeset i osmu Skupštine Društva, razmatrao i o utvrdio prijedloge slijedećih akata:

- Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu i
- Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave Društva za ostvarene rezultate poslovanja u 2012. godini, i uputio zahtjev za prethodnu saglasnost resornom ministarstvu.

Nadzorni odbor je na 25. sjednici donio i devet zaključaka.

3. U mjesecu **junu 2013. godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao dvije redovne sjednice - 26. sjednicu dana 03.06.2013. godine i 27. sjednicu dana 26.06.2013. godine**

Na 26. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog pokrića akumuliranog gubitka iz ranijih godina iz akumulirane dobiti za RMU "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik;
- Odluku o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2012. godinu;
- Odluku o utvrđivanju Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti za 2012. godinu;
- Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o odobravanju prijedloga Odluke o izmjenama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisnog Društva Rudnici uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla;
- Odluku o realokaciji sredstava između projekata utvrđenih Odlukom o dokapitalizaciji broj: SD-35941/13-27/4.c. od 30.01.2013. godine, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj;
- Odluku o realokaciji sredstava između projekata utvrđenih Odlukom o dokapitalizaciji broj: SD-35941/13-27/4.b. od 30.01.2013. godine, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku mlinskih rotora za mlin tip S 36.50 bloka 6 Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat „Rekonstrukcija nadbunkerskih transportera blokova 4 i 5 Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat „Sanacija kolone broj 8 za demineralizaciju“, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat „Sanacija stabilnih sistema PPZ transformatora: T3, TZ3, TR2, TR3 i TR1“, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;

- Odluku o investicionom ulaganju u projekat „Zamjena cjevovoda DN 700 CS Modrac - TE “Tuzla“- pripremne aktivnosti“, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat „Dodatna sredstva za eksproprijaciju deponije „Jezero II“, Podružnice Termoelektrana „Tuzla“ u Tuzli;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku mlinskih rotora za mlin tip VML 260.62K blokova 4 i 5, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju/sanaciju srednjenaponske mreže na području HNK, Podružnica "Elektro distribucija" Mostar (rekonstrukcija dijela DV 10kV izvod "Parsovići");
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godini za izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektro distribucija" Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u nadgradnju i nadogradnju telefonske mreže u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluke o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija sa:
 - * Konjuh d.d. Živinice (električna energija),
 - *
 - a) JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (toplotna energija)
 - b) JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac (električna energija)
 - c) JKP Rad Lukavac (usluge),
 - *
 - a. JZU Dom zdravlja Tuzla (električna energija)
 - b. JZU Dom zdravlja Lukavac (električna energija)
 - c. JZU Dom zdravlja Živinice (električna energija)
 - d. "ZIM" D.D.Zenica (električna energija)
 - e. BNT TMH N.Travnik (električna energija)
 - f. TTZ Tuzla (električna energija)
 - g. Bosnia Valves d.o.o.Tuzla (električna energija)
 - h. Arcelor Mittal d.o.o.Zenica (električna energija) i
 - i. BNT Hidraulika D.D.N. Travnik (električna energija),
 - * „Bosnia Valves“ d.o.o.Tuzla (električna energija),
 - * Unis Pretis d.o.o.Vogošća (električna energija) i
 - * „Centralno grijanje“ d.o.o. Tuzla (toplotna energija).

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje, informacije i analize:

- Revizorske izvještaje:
 - Nekonsolidovani finansijski izvještaj JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za godinu koja je završila 31.12.2012. godine,
 - Godišnje finansijske izvještaje zavisnih društava-rudnika uglja sa stanjem na dan 31.12.2012. godine,
 - Konsolidovani finansijski izvještaj JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za godinu koja se završila 31.12.2012. godine,
- Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja JP EP BiH za 2012. godinu,
- Mišljenje o prijedlogu Uprave Društva za raspodjelu dobiti ostvarene u 2012. godini,
- Izvještaj o radu Odbora za reviziju za mjesec april 2013. godine,
- Informaciju WB7-BiH-ENE-07 Tehnička podrška za pripremu Projekta 50 MW VP Vlašić o odobrenim sredstvima grantu WBIF/EWBIF,

- Informaciju o Odluci o kamatama za reprogramiranje dospjele obaveze br. UO-21-21989-5/02 od 23.12.2002. godine,
- Informaciju o pregledu nekretnina ZD-rudnika uglja koje su date pod hipoteku sa podacima o stanju kredita obezbijedenih hipotekama na dan 31.12.2012. godine,
- Izjašnjenje o obavijesti Ministarstva industrije, energije i rudarstva Tuzlanskog kantona po pitanju plaćanja koncesionih naknada ZD RU „Kreka“ d.o.o. - Tuzla i
- Aktualiziranu Analiza upravljanja rudnicima.

Nadzorni odbor je na 26. sjednici donio Odluku o sazivanju Dvadeset i osme Skupštine Društva koja je zakazana za dan 26.06.2013. godine, utvrdio prijedloge odluka za istu, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2012. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2012. godinu;
4. Donošenje Odluke o odobravanju prijedloga Odluke o izmjenama Statuta Zavisnog društva Rudnici “Kreka” d.o.o. – Tuzla.

Nadzorni odbor je na 26. sjednici donio i dva zaključaka.

4. Na 27. sjednici održanoj **26.06.2013.** godine Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju prethodne saglasnosti na nacrt planova poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zavisnih društava - rudnika uglja za period 2013. - 2015. godine,
- Odluku o realokaciji sredstava po Odluci o dokapitalizaciji ZD RMU “Zenica”, d.o.o. - Zenica broj SD-14967/11-21/4.a) i broj SD-35941/13-27/4.a),
- Odluku o investicionom ulaganju u izradu investiciono tehničke dokumentacije i rekonstrukcije elektrofiltera bloka 7 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u revitalizaciju turbine bloka 7 Podružnice TE „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju sistema zahvata vode iz rijeke Bosne u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u izradu investiciono-tehničke dokumentacije, nabavku i ugradnju opreme na postrojenju VOŠIP-II faza u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u zamjenu kondezatorskih cijevi turbine bloka 7 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u revitalizaciju projekta grijanja GPO blokova 5 i 6 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u projektovanje i izgradnju novog ulaza u krug TE Podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,

- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku i ugradnju željezničke vage na kiperu A u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku vodenih puhača za čišćenje isparivača u zoni OFA mlaznica na kotlovima 5 i 6 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u "Nabavku i implementaciju softvera modula održavanja proizvodnih objekata" za podružnice HE na Neretvi i TE Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju bujičnih pregrada na slivu HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi,
- Odluku o izmjeni Odluke za finasiranje prethodnih i pripremnih aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje bloka 7 na lokaciji TE Tuzla u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (izrada tendera za osnovnu opremu, dodatno ispitivanje uglja i dodatnih istraživanja iprojekata prema zaključcima Stručnog savjeta za reviziju Idejnog projekta i Investicionog programa) broj: NO-38-11500-13/10 od 27.05.2010. godine,
- Odluku o dodatnim investicionim ulaganjima u prethodne i pripreme aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje bloka 7 TE Tuzla (usluge konsultanta),
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu interne revizije,
- Odluke o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije,
- Odluku o prodaji stalnih sredstava Podružnice Elektrodistribucija Tuzla neposrednom pogodbom ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla,
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju sredstava u pripremi (investicije u toku) u Podružnici Hidroelektrane na Neretvi,
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju opreme iz knjige stalnih sredstava u Podružnici Termoelektrana Kakanj,
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju opreme Restorana društvene ishrane u Podružnici Termoelektrana Tuzla,
- Odluku rashodovanju i isknjižavanju elektroenergetskog objekta iz knjige stalnih sredstava Podružnice Elektrodistribucija Bihać,
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava Podružnice Elektrodistribucija Mostar,
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju mjernih uređaja u Podružnici Elektrodistribucija Mostar,
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stana Husić Alije iz knjige stalnih sredstava Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo,
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stana Jadranke Bardić iz knjige stalnih sredstava Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo,
- Odluku o rashodovanju elektroenergetskog objekta iz knjige stalnih sredstava Podružnice Elektrodistribucija Tuzla (kabl 35 kV iz TE Tuzla- cementara),
- Odluku rashodovanju i isknjižavanju transformatora iz knjige stalnih sredstava Podružnice Elektrodistribucija Tuzla,
- Odluku rashodovanju i isknjižavanju opreme iz knjige stalnih sredstava u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla,
- Odluku o uknjižavanju viška materijala u regionalnom skladištu Gračanica u Podružnici "Elektrodistribucija" Tuzla,
- Odluku o prijenosu stalnog sredstva iz vanbilansne u bilansnu evidenciju u Podružnici Termoelektrana Tuzla (šljakovod od bager stanice DN250 blokova 3 i 4),
- Odluku o uknjižavanju rashodovanog stalnog sredstva u Podružnici Termoelektrana Tuzla (šljakovod I i II etape)

- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ZD RU "Kreka" d.o.o. - Tuzla,
- Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ZD RMU "Kakanj" d.o.o. – Kakanj i
- Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija sa:
 - * 1. JZU Dom zdravlja Živinice (električna energija)
 - 2. BNT Hidraulika d.d. Novi Travnik (električna energija)
 - 3. Elektroremont d.d. Banovići (električna energija)
 - 4. ITT-inžinjeri za transportnu tehniku d.o.o. Tuzla (električna energija),
 - * 1. JZU Dom zdravlja Lukavac (električna energija)
 - 2. JZU Dom zdravlja Tuzla (električna energija)
 - 3. JP za komunalne i zanatske usluge "Rad" Lukavac (toplotna energija)
 - 4. JP za komunalne i zanatske usluge "Rad" Lukavac (električna energija)
 - 5. JP za komunalne i zanatske usluge "Rad" Lukavac (usluge),
 - * JKP Rad Lukavac (toplotna energija) i
 - * „Centralno grijanje“ d.o.o. Tuzla (toplotna energija).

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeću informaciju:

- Informaciju o dosadašnjim aktivnostima po tenderskoj proceduri za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Blok 7-450 MW u TE Tuzla.

U mjesecu junu, dana 26.06.2013. godine Nadzorni odbor je prisustvovao održavanju Dvadeset i osme Skupštine Društva na kojoj su donesene slijedeće odluke:

Nadzorni odbor je na 27. sjednici donio i dva zaključaka.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U TREĆEM KVARTALU 2013. GODINE (PO MJESECIMA - JULI, AVGUST I SEPTEMBAR 2013. GODINE)

U trećem kvartalu 2013. godine održane su ukupno dvije redovne sjednice Nadzornog odbora.

1. U mjesecu julu 2013. godine nije održana nijedna sjednica Nadzornog odbora.

2. U mjesecu avgustu 2013. godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je održao jednu redovnu - 28. sjednicu dana 28.08.2013. godine.

Na 28. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP EP BiH d.d. - Sarajevo;
- Pravilnik o uslovima poslovanja, vrsti, opisu i cijenama telekomunikacionih usluga;
- Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2013. godine;
- Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2013. godine;
- Odluku o investicionom ulaganju u zamjenu pregrijača B kotla bloka 7 - 230 MW;

- Odluku o investicionom ulaganju u izradu investiciono-tehničke dokumentacije i ishodovanje saglasnosti i odobrenja za izgradnju postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju blokova 6 i 7 u TE Kakanj;
- Odluke o investicionom ulaganju u modernizaciju sistema automatske regulacije, nadzora i upravljanja MHE Modrac, za potrebe djelatnosti proizvodnje Podružnice Elektrodistribucija Tuzla;
- Odluka o drugoj izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u Projekat rekonstrukcije distribucije JP EP BiH d.d. - Sarajevo - EIB Program, br. NO: 26-19880-19/09 od 31.08.2009. godine;
- Odluka o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju Podružnice HE na Neretvi: (i) Rehabilitacija i modernizacija monitoring sistema brana, HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac; (ii) Instalacija monitoring sistema i rehabilitacija klizišta "Kukovi"; (iii) Eliminisanje curenja kroz tijelo brane HE Grabovica i HE Salakovac br. NO-27-21730-4.1. od 27.09.2009. godine;
- Odluke o investicionom ulaganju u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta i proširenje AMM sistema u elektrodistributivnim podružnicama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u 2013. i 2014. godini;
- Odluke o zaduženju JP EP BiH d.d. - Sarajevo kod KfW za realizaciju Projekta izgradnje vjetroparka (VP) Podveležje;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku Oracle licenci za potrebe JP EP BiH d.d.- Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u uvođenje obračunskih mjernih mjesta u AMM sistem u JP EP BiH d.d. - Sarajevo u period 2012. - 2014. godina;
- Odluke o godišnjoj prodaji električne energije za 2014. godinu;
- Odluku o podsticajnim mjerama za sporazumni prestanak ugovora o radu u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o davanju ovlaštenja za zaključenje Aneksa I Ugovora o izmirenju dospjelog duga sa privrednim društvom "IRES" d.o.o. Sarajevo;
- Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o investicionom ulaganju u pripremne aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje HE Janjici u JP EP BiH d.d. Sarajevo (Izrada Idejnog projekta i Studije uticaja na okoliš) broj NO-35941/12-20/5 od 26.12.2012. godine i
- Devet odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Nadzorni odbor je na 28. sjednici donio i devet zaključaka.

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje, informacije i analize:

- Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2013. godine;
- Izvještaj o realizaciji planova poslovanja zavisnih društava-rudnika uglja za period januar - juni 2013. godine;
- Izvještaj o sudskim sporovima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Izvještaji o provedenim otpisima utuženih i neutuženih potraživanja za juni 2013. godine;
- Izvještaj o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora;
- Informacija o ulaganju u remonte i revitalizacije blokova TE Tuzla i TE Kakanj;

- Informacija o odobrenim sredstvima granata Vlade Republike Njemačke „Studija izvodljivosti za HE Kovanići“ i „Istraživanje nultog stanja kretanja ptica i šišmiša na području VP Podveležje“;
- Informacija o dosadašnjim aktivnostima na dodjeli koncesije putem samoinicijativne ponude za hidroelektrane Tegare i Kozluk na rijeci Drini;
- Informacija o oročenim depozitima JP EP BiH na dan 30.06.2013. godine;
- Informaciju o naknadi za zagađenje zraka u Tuzlanskom kantonu;
- Informacija o odobrenim sredstvima granta Vlade Republike Njemačke za potrebe izrade "Procjene utjecaja na okoliš i društvo" i "Istraživanje nultog stanja faune" na području izgradnje HE Janjići;
- Informacija o aktivnostima na izboru Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW Tuzla nakon donošenja Odluke o proglašenju Ponuđača u užem izboru za projektnog partnera sa prijedlogom narednih koraka;
- Analiza efekata primjene „Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti u JP EP BiH“ zaključno sa 30.06.2013. godine i
- Zahtjev Generalnog direktora za davanje saglasnosti za ostvarivanje radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom.

Nadzorni odbor je na 28. sjednici, po pokrenutoj aktivnosti na izjašnjavanju o povjerenju članovima Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, u skladu sa članom 259. stav 2. Zakona o javnim preduzećima i članom 65. Statuta, donio Odluku o sazivanju Dvadeset i devete Skupštine Društva koja je zakazana za dan 26.09.2013. godine, utvrdio prijedloge odluka za istu, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

3. U mjesecu **septembru 2013.** godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je održao jednu redovnu sjednicu - 29. sjednicu dana 26.09.2013. godine

Na 29. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Trogodišnjeg plana poslovanja ZD RMU „Breza“ d.o.o.- Breza za period 2013.-2015. godina;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godini u izgradnju priključaka i stvaranja tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica;
- Odluku o utvrđivanju cijene toplotne energije za sezonu grijanja 2013. - 2014. godina;
- Odluku o godišnjoj prodaji električne energije u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine putem prijave na tender JP Elektroprivreda HZHB;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku stalnih sredstava-putničkih, teretnih i ostalih vozila za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Direkciji Društva-motorno vozilo Škoda Octavia;

- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici HE na Neretvi Jablanica-ručne prenosne radio stanica i IKT oprema;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju opreme iz knjige stalnih sredstava u Podružnici Termoelektrana "Kakanj"-računar, printer, UPS uređaj, fotelje, stolice, video nadzor;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju transportera i opreme iz knjige stalnih sredstava Podružnice Termoelektrane "Tuzla";
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici "Elektro distribucija" Mostar - elektroenergetski transformatori;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici "Elektro distribucija" Mostar - manjak (krađa transformatora) i rashod po kolaudacionim zapisnicima;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava - mjernih uređaja u Podružnici "Elektro distribucija" Sarajevo;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava - transformatora u Podružnici "Elektro distribucija" Sarajevo;
- Odluku o isknjižavanju stalnih sredstava po kolaudacionim zapisnicima – elektroenergetskih objekata na području Podružnice "Elektro distribucija" Sarajevo;
- Odluke o isknjižavanju stalnih sredstava - demontaža priključaka na području Podružnice "Elektro distribucija" Sarajevo;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici "Elektro distribucija" Tuzla - isknjižavanje i rashodovanje opreme u kancelarijama;
- Odluku o trajnom napuštanju transformatorske stanice 10/0,4kV Hamida Svrze (1739) sa pripadajućim zemljištem i pokretanju postupka prodaje zemljišta predmetne transformatorske stanice Podružnice "Elektro distribucija" Sarajevo;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Tri odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće informacije:

- Informacija „Učešće JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na tenderu JP Elektroprivreda HZ HB“;
- Informacija o nesrećama u zavisnim društvima-rudnicima uglja i
- Informacija "Pregled i način prijema zaposlenika u radni odnos u Podružnici Hidroelektrane na Neretvi u periodu od drugog polugodišta 2011. godine do danas".

Članovi Nadzornog odbora su prisustvovali 29. Skupštini Društva dana 26.09.2013. godine, na kojoj im je izglasano povjerenje.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U ČETVRTOM KVARTALU 2013. GODINE (PO MJESECIMA - OKTOBAR, NOVEMBAR I DECEMBAR 2013. GODINE)

U četvrtom kvartalu 2013. godine održane su ukupno četiri sjednice, od kojih tri redovne i jedna vanredna sjednice Nadzornog odbora.

1. U mjesecu **oktobru 2013.** godine održana je jedna redovna - 30. sjednica Nadzornog odbora dana 31.10.2013. godine

Na 30. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o donošenju Elektroenergetskog bilansa Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2014. godinu;
- Odluku o donošenju Elektroenergetskog bilansa Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period 2014. - 2016. godina;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat Velika opravka vagona u Podružnici "Termoelektrana" Tuzla;
- Odluku o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta i proširenje AMM sistema u elektrodistributivnim podružnicama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u 2013. i 2014. godini;
- Odluku o investicionom ulaganju u izgradnju vjetroelektrana VE 1 Podveležje, Mostar-16 vjetroagregata na mikrolokaciji Mali Grad i Svetigora;
- Odluku o investicionom ulaganju u prethodne aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje HE Kovanići u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
- Odluku o izmjeni investicione Odluke za dovršetak radova na rekonstrukciji PTZ za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju za kupovinu zemljišta u svrhu izgradnje podzemne garaže i vanjskog uređenja - fontane ispred PTZ JP EP BiH;
- Odluku o davanju ovlaštenja za zaključenje Reprograma o načinu izmirenja ostatka duga JP "Grijanje" d.o.o. Kakanj prema JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o davanju ovlaštenja za zaključenje Ugovora o izmirenju dospjelog duga sa željezarnom "Ilijaš" d.d.-Ilijaš - vansudske nagodbe;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija sa:
 - * Dioničko društvo za proizvodnju kože Bugojno (električna energija),
 - * a) JZU Dom zdravlja Živinice (električna energija)
 - b) JZU Dom zdravlja Živinice (električna energija)
 - c) Elektroremont d.d. Banovići (električna energija)
 - d) JZU Dom zdravlja Lukavac (električna energija)
 - e) Tvornica transportnih uređaja d.d. Tuzla (električna energija)
 - f) BNT TMH Novi Travnik (električna energija),
 - * a) JP "Rad" Lukavac (toplotna energija)
 - b) JP "Rad" Lukavac (električna energija)
 - c) JP "Rad" Lukavac (usluge)
 - d) JZU Dom zdravlja Tuzla (električna energija)
 - e) JKP "Zenicatrans prevoz putnika" d.d. Zenica (električna energija),
 - * a) PD "Igman" d.d. Konjic (električna energija)
 - b) SUR TEC EUROSJAJ d.o.o. Konjic (električna energija)
 - c) "Proming" d.o.o. Bugojno (električna energija)
 - * "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
 - * JKP "Rad" Lukavac (toplotna energija)
 - * "Centralno Grijanje" d.d. Tuzla (toplotna energija).

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje i informacije:

- Izvještaj o rezultatima poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-IX 2013. godine;
- Izvještaj o primjeni Odluke o davanju ovlaštenja za odustajanje od potraživanja u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
Informacija o sudskom predmetu tužitelja Kreso Envera protiv JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Informacija o godišnjoj prodaji električne energije za 2014. godinu (Tender Ref.NO SE14/T -01) i
- Informacija o aktivnostima na izboru Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla nakon donošenja Odluke oproglašenju Ponuđača u užem izboru zaprojektnog partnera sa prijedlogom narednih koraka.

Nadzorni odbor je na 30. sjednici donio i pet zaključaka.

2. U mjesecu novembru 2013. godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 31. sjednicu dana 28.11.2013. godine.

Na 31. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluka o prethodnoj verifikaciji akata u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Plana rada Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2014. godinu;
- Odluku o cijeni šljake i pepela iz Termoelektrane "Kakanj" za 2014. godinu;
- Odluku o utvrđivanju cijene tehnološke pare, šljake, elektrofilterskog pepela za ostale potrošače, dekarbonizovane vode i naknade za zakup dijela cjevovoda i zemljišta JKP "Vodovod i kanalizacija" u Termoelektrani "Tuzla";
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. - Travnik-Bila;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektro distribucija" Zenica;
- Odluke o investicionom ulaganju u nabavku SAP licenci za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti za prodaju rezerve snage u period 01.12.2013. - 31.03.2014. godine;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Direkciji Društva - LAN/WAN mrežna IKT oprem;
- Odluku o stavljanju van snage Odluke o prodaji stalnih sredstava Podružnice "Elektro distribucija" Tuzla neposrednom pogodbom ZD "Rudnici Kreka" broj NO-18254/13-27/15. od 26.06.2013. godine;
- Odluku odavanju prethodne saglasnosti na nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Plana poslovanja ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla za period 2013. - 2015. godina i
- Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija:
 - * a) JP "Rad" Lukavac (toplotna energija)
 - b) JP "Rad" Lukavac (električna energija)
 - c) JP "Rad" Lukavac (usluge)
 - * a) "Bosnia valves" Tuzla (električna energija)

- b) JZU Dom zdravlja Živinice (električna energija)
- c) JZU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" (električna energija)
- d) JZU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" (električna energija)
- e) Elektromont d.d. Banovići (električna energija)
- f) JZU Dom zdravlja Lukavac (električna energija)
- g) Tvornica transportnih uređaja d.d. Tuzla (električna energija)
- * BNT Hidraulika Novi Travnik (električna energija)
- * JP "Rad" Lukavac (toplotna energija).

Nadzorni odbor je na 31. sjednici donio i osam zaključaka.

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje, informacije i analize:

- Analiza uticaja novog Zakona o električnoj energiji na prestrukturiranje JP EP BiH;
- Izvještaj o realizaciji Zaključka broj 1/30. sa 30. sjednice Nadzornog odbora JP EP BiH d.d.-Sarajevo održane 31.10.2013. godine;
- Izvještaj o realizaciji planova poslovanja zavisnih društava-rudnika uglja za period januar - septembar 2013. godine;
- Izvještaj o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora;
- Informacija o ulaganju u remonte i revitalizacije blokova TE Tuzla i TE Kakanj;
- Informacija o odobrenim sredstvima granata Vlade Republike Njemačke „Studija izvodljivosti za HE Kovanići“ i „Istraživanje nultog stanja kretanja ptica i šišmiša na području VP Podveležje“;
- Informaciju o realizaciji i postignutim efektima dokapitalizacija ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja;
- Informaciju o statusu nekretnina JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i zavisnih društava u inostranstvu, preduzetim i planiranim aktivnostima na povratu i zaštiti te imovine i
- Informacija o isporuci većih količina uglja M2 i sitnog uglja 0-3mm iz ZD RMU Đurđevik.

Nadzorni odbor je na 31. sjednici razmatrao i utvrdio prijedloge odluka o investicionom ulaganju u nabavku i implementaciju integrisanog informacionog sistema (ERP) u JP EP BiH -zavisna društva, rudnike uglja i rudnike mrkog uglja za Tridesetu Skupštine Društva.

3. U mjesecu decembru 2013. godine, Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

je održao jednu vanrednu - 32. sjednicu dana 19.12.2013. godine, i jednu redovnu - 33. sjednicu dana 26.12.2013. godine

Na 32. - vanrednoj sjednici Nadzorni odbor je donio slijedeće akte:

- Oduku o investicionom ulaganju u kupovinu obveznica Federacije Bosne i Hercegovine;
- Odluku o davanju ovlaštenja za cesiju duga (sa RAFAKO S.A. Raciborz na DELING);
- Odluku o davanju ovlaštenja za cesiju duga (sa RAFAKO S.A. Raciborz na Energoinvest d.d. Sarajevo);
- Oduke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija sa:
 - * a) JP "Rad" Lukavac (toplotna energija)

- b) JP "Rad" Lukavac (električna energija)
- c) "Strojni" d.d. Breza (usluge)
- d) JKP "Zenicatrans prevoz putnika" d.d. Zenica (el.energ) i
- * a) "Bosnia valves" Tuzla (električna energija)
- b) JZU Dom zdravlja Živinice (električna energija)
- c) JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" (električna energija)
- d) Elektroremont d.d. Banovići (električna energija)
- e) JZU Dom zdravlja Lukavac (električna energija)
- f) Tvornica transportnih uređaja d.d. Tuzla (el.energija)
- g) BNZ TMH Novi Travnik (električna energija)
- h) Reweus d.o.o. Lukavac (električna energija).

Na 33. redovnoj sjednici održanoj dana **26.12.2013.** godine Nadzorni odbor je razmatrao i donio sljedeće akte:

- Odluku o investicionom ulaganju u "Nabavku i zamjenu opreme u polju na bloku 7" u Podružnici TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u "Nabavku opreme i ugradnju kracera na bloku 7" u Podružnici TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u "Sanaciju kolektora Slapničkog potoka ispod deponije šljake i pepela" u Podružnici TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u "Rekonstrukciju fasade strojarnice blokova 5 i 6" u Podružnici TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u "Zamjenu sistema upravljanja vodostanskim zatvaračima 1 i 2 HE Jablanica" u Podružnici HE na Neretvi;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje članova Uprave ZD RMU "Kakanj" d.o.o Kakanj;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje članova Uprave ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. i 2014. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar;
- Odluku o kreditnom zaduženju JP EP BiH kod EIB za realizaciju Projekta „Električna distribucija BiH (2010-0562) - izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji“;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o davanju saglasnosti na realokaciju sredstava između projekata utvrđenih Odlukom o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj broj: SD-17-11500-5.c)/10 od 30.06.2010. godine i broj: SD-35941/13-27/3.c) od 31.01.2013. godine;
- Odluka o utvrđivanju vrijednosti norma sata radnika, uređaja, mašina i instrumenata u djelatnosti proizvodnje;
- Odluku o izmjenama Odluke za finansiranje Programa prijateljskog okruženja u okviru prethodnih i pripremnih aktivnosti na izgradnji Bloka 8 na lokaciji TE Kakanj;
- Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija sa:
 - * „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka i
 - * U.RMC „Safet Mujić“ Mostar.

Nadzorni odbor je na 33. sjednici donio i četiri zaključaka.

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje i informacije:

- Izvještaj o realizacije Odluke o podsticajnim mjerama za sporazumni prestanak ugovora o radu u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Informacijao uticaju novih naknada svih nivoa vlasti (općinski, kantonalni i federalni) na poslovanje JP EP BiH;
- Informacija o naknadama koje JP EP BiH plaća po osnovu električne energije;
- Informacija o institutu „vršilac dužnosti“- realizacija zaključka Nadzornog odbora broj 7/31 od 28.11.2013. godine i
- Informaciju Otkup električne energije iz obnovljivih izvora energije.

IZVJEŠTAJ O RADU **ODBORA ZA REVIZIJU ZA 2013 GODINU**

Odbor za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, svoju funkciju izvršava u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o javnim preduzećima u FBiH, Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Poslovnikom o radu Odbora za reviziju te ugovorima o vršenju funkcija/angažmana članova i predsjednika Odbora za reviziju.

U skladu sa članom 28. Zakona o javnim preduzećima u FBiH i Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Odbor za reviziju je u 2013. godini održao devetnaest sjednica. Sve odluke i zaključci sa sjednica su donešeni jednoglasno. Sjednicama Odbora je prisustvovao i Direktor Odjela, kao član bez prava glasa.

U 2013. godini Odbor za reviziju je provjeravao adekvatnost i funkcioniranje sistema internih kontrola i kontinuirano pratio poslovanje Vladajućeg i zavisnih društava putem izvještaja Odjela za internu reviziju, izvještaja vanjskog revizora kao i izvještaja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

U skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije, planovi interne revizije se baziraju na procjeni rizika (koja se obavlja bar jednom godišnje), da bi se odredili prioriteti interne revizije, koji su konzistentni s ciljevima Društva (Performanse Standard 2011 – Planiranje). Svako suočavanje Društva sa varijantama rizika iz eksternih i internih izvora treba biti procijenjeno.

Odbor za reviziju je, u skladu sa članom 28. tačka c) Zakona o javnim preduzećima razmotrio godišnju Strategiju rizika za Vladajuće i zavisna društva. Na osnovu Strategije, usvojen je Plan rada Odjela za internu reviziju za 2013. godinu i Strateški plan rada Odjela za internu reviziju za period 2013. – 2015. godina.

U periodu januar – decembar 2013. godine Odbor za reviziju je razmatrao i usvajao izvještaje o izvršenim revizijama od strane Odjela za internu reviziju, te obavljao i druge aktivnosti u skladu sa zakonskom regulativom (prije svega Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH) i internim aktima Društva (Statut i Poslovnik o radu Odbora za reviziju).

U narednoj tabeli prikazane su aktivnosti Odbora za reviziju u toku 2013. godine:

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – SARAJEVO
ODBOR ZA REVIZIJU

OPIS AKTIVNOSTI		R. BR.	REVIDIRANO PODRUČJE
I. REVIZIJE			
I.1 Revizija popisa sredstava i obaveza za 2012. godinu	1	JP Elektroprivreda BiH	
	2	RMU Zenica	
	3	RU Kreka	
	4	RU Gračanica	
	5	RMU Kakanj	
	6	RMU Đurđevik	
	7	RMU Breza	
	8	RMU Abid Lolić	
	9	Eldis Tehnika	
	I.2 Revizija finansijskih izvještaja za 2012. godinu	10	JP Elektroprivreda BiH
		11	RMU Kakanj
12		RMU Breza	
13		RMU Zenica	
14		RMU Abid Lolić	
15		RMU Đurđevik	
16		RU Gračanica	
17		RU Kreka	
18		Eldis Tehnika	
I.3 Revizija nabavki	19	JP Elektroprivreda BiH	
	20	RU Kreka	
	21	RMU Kakanj	
	22	RMU Breza	
	23	RMU Zenica	
	24	RMU Đurđevik	
	25	RU Gračanica	
	26	Eldis Tehnika	
I.4 Revizija praćenja i kontrolisanja utrošaka sirovina za proizvodnju toplih obroka	27	RU Kreka	
	28	RU Gračanica	
	29	RMU Kakanj	
	30	RMU Đurđevik	
I.5 Revizija rizika gubitka vlasništva date pod hipoteku i založene imovine	31	RMU Breza	
	32	RMU Đurđevik	
	33	RMU Kakanj	
I.6 Revizija upotrebe službenih automobila u Vladajućem društvu	34	JP Elektroprivreda BiH	
I.7 Revizija blagajničkog poslovanja u distributivnim podružnicama - ED Sarajevo	35	JP Elektroprivreda BiH- ED Sarajevo	
I.8 Revizija likvidnosti	36	RMU Zenica	
I.9 Revizija nabavki mašina za izradu jamskih prostorija u rudnicima Kreka, Kakanj i Zenica	37	Rudnici Kreka, Kakanj i Zenica	
I.10 Generalna ocjena finansijskog poslovanja i stanja u zavisnim društvima - rudnicima uglja	38	Svi rudnici	
I.11 Analiza poslovanja "pogona radionice" ZD Rudnici Kreka	39	Rudnici Kreka	

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – SARAJEVO
ODBOR ZA REVIZIJU

II. AKTIVNOSTI			
	II.1 Usvajanje Strategije rizika za Vladajuće i zavisna društva za 2013. godinu	40	
	II.2 Usvajanje Plana rada interne revizije za 2013. godinu i Strateškog plan rada interne revizije za period 2013. – 2015. godina	41	
	II.3 Razmatranje i usvajanje mjesečnih izvještaja o radu Odjela za internu reviziju	42	
	II.4 Razmatranje prijedloga Poslovnika o radu Odbora za reviziju	43	
	II.5 Razmatranje Izvještaja Ureda za reviziju institucija u FBiH o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja JP EP BiH za 2012. godinu	44	
	II.6 Razmatranje izvještaja vanjskog revizora o reviziji finansijskih izvještaja zavisnih društava za 2012. godinu	45	
	II.7 Davanje saglasnosti na izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Vladajućeg i zavisnih društava za 2013. godinu	46	
	II.8 Follow Up aktivnosti na dan 31.12.2012. godine	47 48 49 50 51 52 53 54 55	JP Elektroprivreda BiH RMU Zenica RU Kreka RU Gračanica RMU Kakanj RMU Đurđevik RMU Breza RMU Abid Lolić Eldis Tehnika
	II.9 Follow Up aktivnosti na dan 30.06.2013. godine	56 57 58 59 60 61 62 63 64	JP Elektroprivreda BiH RMU Zenica RU Kreka RU Gračanica RMU Kakanj RMU Đurđevik RMU Breza RMU Abid Lolić Eldis Tehnika
	II.10 Follow Up aktivnosti na dan 30.09.2013. godine	65 66 67 68 69 70 71 72 73	JP Elektroprivreda BiH RMU Zenica RU Kreka RU Gračanica RMU Kakanj RMU Đurđevik RMU Breza RMU Abid Lolić Eldis Tehnika
III. MIŠLJENJA			
	III.1 Davanje mišljenja na prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti JP Elektroprivreda BiH za 2012. godinu	74	JP Elektroprivreda BiH

U 2013. godini izvršeno je 39 revizija.

Svi izvještaji o izvršenim revizijama sačinjeni su od strane Odjela za internu reviziju i razmatrani su na sjednicama Odbora za reviziju. Također, na sjednicama Odbora za reviziju su razmatrani i usvajani mjesečni izvještaji o radu Odjela kao i Direktora Odjela za internu reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Osim izvještaja o izvršenim revizijama, Odbor za reviziju se na svakoj sjednici upoznao sa izvještajima o javnim nabavkama izvršenim u Vladajućem i zavisnim društvima, koji su Odboru za reviziju dostavljani svakih 15 dana, kako je i predviđeno članom 35. Zakona o javnim preduzećima u FBiH. Također, Odbor za reviziju se na sjednicama upoznao sa odgovorima i mišljenjima koje je Odjel za internu reviziju davao na upite iz Vladajućeg i zavisnih društava.

Na osnovu izvršenih revizija, Odbor za reviziju je davao preporuke za otklanjanje nedostataka, koje su putem dopisa dostavljane upravama Vladajućeg i zavisnih društava na izvršenje, a nadzornim odborima na praćenja realizacije istih.

Na desetoj sjednici održanoj dana 16.01.2013. godine, Odbor za reviziju je razmotrio i usvojio Izvještaj o aktivnostima Odjela za internu reviziju za period januar – decembar 2012. godine koje su realizovane po Planu rada interne revizije za 2012. godinu.

Na tridesetoj sjednici održanoj dana 28.01.2014. godine, Odbor za reviziju je razmotrio i usvojio Izvještaj o aktivnostima Odjela za internu reviziju za period januar – decembar 2013. godine koje su realizovane po Planu rada interne revizije za 2013. godinu.

U skladu sa zaključkom Nadzornog odbora Vladajućeg društva, sve preporuke date od strane Odbora za reviziju su podijeljene na značajne i manje značajne preporuke. Također, zaključeno je da će se izvještaji o stepenu realizacije značajnih preporuka (tzv. Follow Up) sačinjavati polugodišnje, a za manje značajne preporuke godišnje. Tako je Odbor za reviziju dostavljao nadzornim odborima izvještaje o stepenu realizacije značajnih preporuka Follow Up sa 31.06.2013. godine i za manje značajne preporuke godišnje 31.12.2013. godine, koje je Odjel za internu reviziju sačinjavao u saradnji sa upravama Vladajućeg i zavisnih društava.

U 2013. godini Odbor za reviziju je, na osnovu revizija izvršenih od strane Odjela za internu reviziju, dao ukupno 212 preporuka, od čega su 92 značajne, a 120 su manje značajne preporuke.

U skladu sa članom 28. tačka g) Zakona o javnim preduzećima Odbor za reviziju je sačinjavao mjesečne izvještaje o svojim sastancima i aktivnostima, te iste dostavljao Nadzornom odboru Vladajućeg društva na upoznavanje.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – SARAJEVO

ODBOR ZA REVIZIJU

Na svaki poziv Predsjednika Nadzornog odbora Vladajućeg društva, najmanje jedan član Odbora za reviziju je prisustvovao sjednicama Nadzornog odbora, na kojima su prezentirani izvještaji o radu i aktivnostima Odbora za reviziju za prethodni mjesec.

U 2013. godini, u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je proveden postupak javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja za 2013. godinu za potrebe Vladajućeg i zavisnih društava, te je Odbor za reviziju, u skladu sa članom 28. tačka a) Zakona o javnim nabavkama dao saglasnost na izbor KPMG B-H d.o.o. Sarajevo kao vanjskog revizora.

U skladu sa članom 40. Zakona o javnim preduzećima, Odbor za reviziju je dao mišljenje na prijedlog Odluke Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo o raspodjeli dobiti/dividende za 2012. godinu u iznosu od 7.087.358,33 KM, koja je nakon toga usvojena na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Odbor za reviziju je konstatovao da je, u izvještajnom periodu, saradnja sa organima upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo bila zadovoljavajuća, čime se stvaraju pretpostavke za još kvalitetniji rad u narednom periodu.

ODBOR ZA REVIZIJU

Sadija Sinanović, predsjednik

Dr. Mirsad Kikanović, član

Suljo Kasapović, član

Safet Proho, član (bez prava glasa odlučivanja)

